



Crna Gora
Vlada Crne Gore



CRNA GORA
SKUPŠTINA CRNE GORE

PRIMLJENO:	15. 11.	20 21. GOD.
KLASIFIKACIONI BROJ:	16-3/21-9	
VEZA:		
EPA:	350xyvii	
SKRACENICA:		PRILOG:

Br: 04-5549

15. novembar 2021. godine

SKUPŠTINA CRNE GORE
Gospodin mr Aleksa Bečić, predsjednik

Vlada Crne Gore, na sjednici od 12. novembra 2021. godine, utvrdila je **PREDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O AKCIZAMA**, koji Vam u prilogu dostavljamo radi stavljanja u proceduru Skupštine Crne Gore.

Vlada predlaže Skupštini da, u skladu s članom 151 Poslovnika Skupštine Crne Gore („Službeni list RCG“, br. 51/06 i 66/06 i „Službeni list CG“, br. 88/09, 80/10, 39/11, 25/12, 49/13, 32/14, 42/15, 52/17, 17/18, 47/19, 112/20 i 129/20), ovaj zakon donese po hitnom postupku iz razloga koji su sadržani u obrazloženju Predloga zakona. _

Za predstavnike Vlade Crne Gore koji će učestvovati u radu Skupštine i njenih radnih tijela, prilikom razmatranja Predloga ovog zakona, određeni su mr Milojko Spajić, ministar finansija i socijalnog staranja i Branko Krvavac, državni sekretar u Ministarstvu finansija i socijalnog staranja.

PREDSJEDNIK
Prof. dr Zdravko Krivokapić, s. r.

ZAKON
O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O AKCIZAMA

Član 1

U Zakonu o akcizama ("Službeni list RCG", br. 65/01, 12/02, 76/05 i "Službeni list CG", br. 76/08, 50/09, 78/10, 61/11, 28/12, 38/13, 45/14, 8/15, 1/17, 50/17, 55/18 i 76/20) u članu 1 stav 2 mijenja se i glasi:

"Akcizni proizvodi iz stava 1 ovog člana su:

- 1) alkohol i alkoholna pića;
- 2) duvanski proizvodi;
- 3) mineralna ulja, njihovi derivati i supstituti i ugalj;
- 4) gazirana i negazirana voda sa dodatkom šećera;
- 5) proizvodi od šećera, kakaoa i sladoled; i
- 6) proizvodi od plastike za jednokratnu upotrebu."

Član 2

U članu 15 stav 1 na kraju tačke 6 tačka se zamjenjuje tačka-zarezom i dodaje nova tačka koja glasi:

"7) mineralna ulja (motorni benzin, gasna ulja, tečni naftni gas) i biogoriva, koja se nalaze na tržištu, a nijesu markirana ili ne sadrže propisanu koncentraciju markera, u skladu sa zakonom kojim se uređuje markiranje naftnih derivata."

Član 3

U članu 30 poslije stava 5 dodaje novi stav koji glasi:

"(6) Uz zahtjev iz stava 5 ovog člana kupci mineralnih ulja iz člana 52 stav 3 tačka 4 al. 2 i 4 ovog zakona, dužni su da podnesu:

- dokaz o registraciji za obavljanje djelatnosti iz člana 30 ovog zakona;
- licencu odnosno odobrenje za rad u skladu sa zakonom;
- dokaz o registraciji osnovnog sredstva, ako je obavezna registracija, odnosno dokaz o vlasništvu za osnovna sredstva za koja nije obavezna registracija;
- dokaz o prihodima prijavljenim poreskom organu za prethodnu godinu;
- dokaz o izmirenim poreskim i carinskim obavezama, ako se vrši povraćaj na račun kupca gasnih ulja;
- dokaz o iznosu poreskog duga ako se iz priznatog iznosa za povraćaj izmiruju druge poreske obaveze;
- kopiju računa o izvršenoj nabavci, odnosno kopiju računa o izvršenoj nabavci u veleprodajnim objektima;
- podatak o ostvarenom prometu po osnovu koga se traži povraćaj, i
- kopije mjesečnih prijava za obračun poreza na dodatu vrijednost za period za koji se traži povraćaj, ako je podnosilac zahtjeva obveznik poreza na dodatu vrijednost."

U stavu 6 poslije riječi: "međumjesni prevoz," dodaju se riječi: "vanredni prevoz, charter prevoz i prevoz putnika u okviru prostora koji pripada aerodromu,".

U stavu 8 riječi: „stava 7“ zamjenjuju se riječima: „stava 8“.

Dosadašnji st. 6 do 9 postaju st. 7 do 10.

Član 4

U članu 36a stav 2 briše se.

U stavu 4 riječi: "iz čl. 43, 50, 52 i 56d ovog zakona." zamjenjuju se riječima: "iz člana 43,

člana 49a stav 1 tač.1 i 2, čl. 50, 52 i 56d ovog zakona.”.

U st. 5 i 7 riječi: “stava 4” zamjenjuju se riječima: “stava 3”.

U stavu 6 riječi: “stava 4” zamjenjuju se riječima: “stava 3”, a riječi: “stava 5” zamjenjuju riječima: “stava 4”.

Dosadašnji st. 3 do 7 postaju st. 2 do 6.

Član 5

U članu 43 stav 1 riječi: ”srednja alkoholna pića” zamjenjuju se riječju ”međuproizvode”.

Stav 2 mijenja se i glasi:

“ Akciza iz stava 1 ovog člana plaća se u iznosu od:

- 1) 7,00 Eura po zapreminskom sadržaju alkohola na hektolitar piva;
- 2) 0 Eura po hektolitr mirnog vina;
- 3) 45 Eura po hektolitr pjenušavog vina;
- 4) 40 Eura po hektolitr ostalih nepjenušavih fermentisanih pića;
- 5) 45 Eura po hektolitr ostalih pjenušavih fermentisanih pića;
- 6) 140 Eura po hektolitr međuproizvoda.”

Član 6

Član 46 mijenja se i glasi:

“Duvanski proizvodi na koje se plaća akciza su: cigarete, cigare, cigarilosi, duvan za pušenje (fino rezani duvan za savijanje cigareta i drugi duvan za pušenje), proizvodi namijenjeni za udisanje pare bez sagorijevanja, duvan za žvakanje i duvan za šmrkanje (burmut).”

Član 7

U članu 49 u uvodnoj rečenici stava 1 poslije riječi: ”za pušenje” dodaju se riječi: ”(fino rezani duvan za savijanje cigareta i drugi duvan za pušenje)”.

U stavu 3 riječi: ”sitno sjeckani” zamjenjuju se riječima: “fino rezani”.

Član 8

Čl. 49a i 49b mijenjaju se i glase:

“ Duvanski proizvodi namijenjeni za udisanje pare bez sagorijevanja

Član 49a

(1) Duvanskim proizvodima, u smislu ovog zakona, smatraju se i proizvodi namijenjeni za udisanje pare bez sagorijevanja a koji se mogu smatrati supstitutom za cigarete, cigare, cigarilose i duvan za pušenje (fino rezani duvan za savijanje cigareta i drugi duvan za pušenje), i sadrže:

- 1) prerađeni duvan namijenjen zagrijavanju (u daljem tekstu: bezdimni duvanski proizvod),
- 2) tečnost za punjenje elektronskih cigareta ili drugih elektronskih sprava, odnosno tečnost za punjenje elektronskih cigareta sadržane u drugim proizvodima koji se svrstavaju u tarifnu oznaku nomenklature CT 8543 40 00 10.

(2) Novim duvanskim proizvodima, u smislu ovog zakona, smatraju se i proizvodi koji ispunjavaju uslove iz stava 1 ovog člana i koji su stavljeni na tržište Crne Gore nakon 19. maja 2014. godine u skladu sa zakonom kojim se uređuje ograničavanje upotrebe duvanskih proizvoda.

(3) Akciza na proizvode iz stava 1 tačka 1 ovog člana plaća se u iznosu od 190,00 Eura po kilogramu, duvanske smjese.

(4) Akciza na proizvode iz stava 1 tačka 2 ovog člana plaća se u iznosu od 0,07 Eura po mililitru tečnosti za elektronske cigarete.

(5) Akciza na proizvode iz stava 2 ovog člana plaća se u iznosu od 35,00 Eura po kilogramu.

Duvan za žvakanje i duvan za šmrkanje (burmut)

Član 49b

Duvan za žvakanje i duvan za šmrkanje (burmut) na koje se plaća akciza su proizvodi iz

tarifne oznake CT 2403 99 10.

Akciza za proizvode iz stava 1 ovog člana plaća se po kilogramu duvana za žvakanje i duvana za šmrkanje (burmut), u iznosu od 40,00 Eura.”

Član 9

U članu 50 stav 4 riječi: „iznosi 23%“ zamjenjuju se riječima: „iznosi 29%”.

U stavu 5 alineja 3 riječi: ”25,00 Eura” zamjenjuju se riječima: ”35,00 Eura”.

Član 10

Član 50b mijenja se glasi:

“Obračunata akciza na cigarete iz člana 50 st. 3 i 4 ovog zakona ne može biti manja od 91,6 Eura za 1.000 komada cigareta.”

Član 11

Poslije člana 52 dodaje se novi član koji glasi:

“Član 52a

U slučaju značajnijeg povećanja cijena mineralnih ulja na svjetskom tržištu, Vlada Crne Gore (u daljem tekstu: Vlada) može donijeti odluku o umanjenju iznosa akcize do 15% za bezolovni benzin i gasna ulja iz člana 52 stav 3 tačka 2 i tačka 4 alineja 1 ovog zakona, na period od mjesec dana.”

Član 12

Član 56c mijenja se i glasi:

“Gazirana i negazirana voda sa dodatkom šećera ili drugih sredstava za zaslađivanje ili aromatizaciju

Član 56c

(1) Gazirana i negazirana voda sa dodatkom šećera na koju se plaća akciza su: gazirana i negazirana voda sa dodatkom šećera ili drugih sredstava za zaslađivanje ili aromatizaciju i bezalkoholna pića iz tarifnog broja CN 2202 10 00.

(2) Vrste gazirane i negazirane vode iz stava 1 ovog člana određuju se prema klasifikaciji tih proizvoda u carinskoj tarifi.”

Član 13

U članu 56d stav 2 mijenja se i glasi:

“Akciza na gaziranu i negaziranu vodu iz člana 56c ovog zakona plaća se po hektolitr tih proizvoda, i iznosi:

- 1) 35,00 Eura - za gaziranu vodu sa dodatkom šećera ili drugih sredstava za zaslađivanje ili aromatizaciju,
- 2) 25,00 Eura - za negaziranu vodu i ostala bezalkoholna pića sa dodatkom šećera ili drugih sredstava za zaslađivanje ili aromatizaciju.”

Član 14

Poslije člana 56d dodaju se četiri nova člana koji glase:

“Proizvodi od šećera, kakaoa i sladoled

Član 56e

Proizvod od šećera na koje se plaća akciza je proizvod iz nomenklature CN 1704.

Proizvod od kakaoa na koje se plaća akciza je proizvod iz nomenklature CN 1806.

Sladoled, u smislu ovog zakona, je proizvod iz nomenklature CN 2105.

Akcizna osnovica i iznos akcize

Član 56f

Akcizna osnovica za proizvode od šećera, kakaoa i sladoled je količina akciznih proizvoda izražena u kilogramima.

Akciza za proizvode iz stava 1 ovog člana plaća se po kilogramu proizvoda, u iznosu od 0,5 eura.

Proizvodi od plastike za jednokratnu upotrebu

Član 56g

Proizvodi od plastike za jednokratnu upotrebu na koje se plaća akciza su proizvodi iz nomenklature CN 3923 10 90 10, CN 3923 21 00 10, CN 3923 29 10 10, CN 3923 29 90 10, CN 3923 30 10 10, CN 3923 90 00 10.

Akcizna osnovica i iznos akcize

Član 56h

Akcizna osnovica za proizvode od plastike je količina akciznih proizvoda izražena u kilogramima.

Akciza za proizvode iz stava 1 ovog člana plaća se po kilogramu proizvoda, u iznosu od 0,4 eura.”

Član 15

U članu 70 stav 1 tač. 5a i 5b brišu se.

Poslije tačke 6 dodaje se nova tačka koja glasi:

„6a) ako na dan promjene visine akcize akciznih proizvoda ne izvrši popis zaliha tih proizvoda, obračun i uplatu akcize, odnosno razliku akcize u skladu sa ovim zakonom (čl. 17 stav 4 i 36a st. 1 i 3);“.

Poslije tačke 9 dodaje se nova tačka koja glasi:

“9a) uz zahtjev za povraćaj dijela plaćene akcize ne podnese propisane dokaze (član 30 stav 6);“.

Poslije tačke 11 dodaje se nova tačka koja glasi:

„11a) ako ne izvrši obračun i uplatu akcize, odnosno razliku akcize prema iznosima i stopama iz čl. 43, 49a stav 1 tač. 1 i 2, 50, 52 i 56d ovog zakona na zalihe akciznih proizvoda (član 36a stav 4);“.

Član 16

U članu 80f stav 1 tačka 8 riječi: “od 40,50 eura,” zamjenjuju se riječima: “od 47,00 eura,“.

U tački 9 riječi: „od 44,00 eura,“ zamjenjuju se riječima: “od 49,00 eura.”.

Tačka 10 briše se.

U stavu 2 na kraju tačke 6 zarez se zamjenjuje tačkom, a tač. 7 do 10 brišu se.

Član 17

U članu 80j stav 1 tačka 5 riječi: “od 50,00 eura,” zamjenjuju se riječima: “od 55,00 eura.“.

Tačka 6 briše se.

Član 18

Poslije člana 80j dodaju se četiri nova člana koji glase:

“Član 80k

Izuzetno od člana 43 stav 2 tačka 1 ovog zakona, od 1. januara 2022. godine do 31. decembra 2022. godine, akciza na pivo iznosi 6,00 Eura.

Izuzetno od člana 43 stav 2 tačka 3 ovog zakona, od 1. januara 2022. godine do 31. decembra 2022. godine, akciza na pjenušavo vino iznosi 40,00 Eura.

Izuzetno od člana 43 stav 2 tačka 4 ovog zakona, od 1. januara 2022. godine do 31. decembra 2022. godine, akciza na ostala nepjenušava fermentisana pića iznosi 35,00 Eura.

Izuzetno od člana 43 stav 2 tačka 5 ovog zakona, od 1. januara 2022. godine do 31. decembra 2022. godine, akciza na ostala pjenušava fermentisana pića iznosi 40,00 Eura.

Izuzetno od člana 43 stav 2 tačka 6 ovog zakona, od 1. januara 2022. godine do 31. decembra 2022. godine, akciza na međuproizvode iznosi 120,00 Eura.

Član 80i

Izuzetno od člana 49a stav 1 tačka 1 ovog zakona akciza na bezdimni duvanski proizvod plaća se po kilogramu duvanske smjese, i to:

- 1) od 1. januara 2022. godine do 31. decembra 2022. godine u iznosu od 150,00 eura,
- 2) od 1. januara 2023. godine do 31. decembra 2023. godine u iznosu od 170,00 eura.

Član 80lj

Izuzetno od člana 50b ovog zakona akciza na cigarete, plaća se za 1.000 komada, i to:

- 1) od 1. januara 2022. godine do 31. decembra 2022. godine u iznosu od 84,7 Eura,
- 2) od 1. januara 2023. godine do 31. decembra 2023. godine u iznosu od 88,15 Eura.

Član 80m

Izuzetno od člana 56d stav 2 tačka 1 ovog zakona, od 1. januara 2022. godine do 31. decembra 2022. godine, akciza za gaziranu vodu sa dodatkom šećera ili drugih sredstava za zaslađivanje ili aromatizaciju iznosi 30,00 Eura po hektolitru.

Izuzetno od člana 56d stav 2 tačka 2 ovog zakona, od 1. januara 2022. godine do 31. decembra 2022. godine, akciza za negaziranu vodu sa dodatkom šećera ili drugih sredstava za zaslađivanje ili aromatizaciju i ostala bezalkoholna pića, iznosi 15,00 Eura po hektolitru.”

Član 19

Poslije člana 84g dodaje se novi član koji glasi:

“Član 84h

Lica koja obavljaju trgovinu na malo dužna su da podnesu obračun akcize nadležnom carinskom organu do 31. marta 2022. godine, i to za:

- alkoholna pića iz člana 43 stav 2 ovog zakona, osim za nepjenušava fermentisana pića,
- duvanske proizvode iz člana 46 ovog zakona, osim za duvan za žvakanje i duvan za šmrkanje (burmut),
- mineralna ulja iz člana 52 ovog zakona, i
- gaziranu vodu sa dodatkom šećera iz člana 56c ovog zakona.“

Član 20

Poslije člana 85f dodaje se novi član koji glasi:

„Član 85g

Danom početka primjene ovog zakona prestaju da važe Uredba o načinu i postupku utvrđivanja iznosa prosječne ponderisane maloprodajne cijene cigareta ("Službeni list CG", broj 8/14) i Pravilnik o utvrđivanju iznosa prosječne ponderisane maloprodajne cijene cigareta ("Službeni list CG", broj 34/21).“

Član 21

Ovaj zakon stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenom listu Crne Gore", a primjenjivaće se od 1. januara 2022. godine.

OBRAZLOŽENJE

I. Ustavni osnov za donošenje zakona

Ustavni osnov za donosenje Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o akcizama sadržan je u članu 16, tačka 5 Ustava Crne Gore, kojim je propisano da se zakonom uređuju pitanja od interesa za Crnu Goru, u koje spada i uvođenje poreza radi obezbjeđenja sredstava za finansiranje javnih rashoda.

II. Razlozi za donošenje zakona

Predloženim zakonskim rješenjem vrši se dalje **usaglašavanje visine akcize na cigarete** sa zahtjevima Direktive Savjeta 2011/64/EU od 21. juna 2011. o strukturi i stopama akcize koje se primjenjuju na prerađeni duhan čime će se obezbijediti povećanje budžetskih prihoda po osnovu akciza na cigarete kao i **smanjenje prevalencije pušenja** imajući u vidu da relevantna istraživanja na međunarodnom nivou dokazuju da je poreska politika jedan od najefektivnijih alata u procesu smanjenja prevalencije posebno među mlađom populacijom i domaćinstvima sa nižim dohotkom. Naime odredbama navedene direktive je propisano da ukupna akciza (specifična i proporcionalna), za ovaj akcizni proizvod iznosi 90 eura za 1000 komada, odnosno ukupno akcizno opterećenje ne smije biti ispod 60% maloprodajne cijene cigareta. Prema važećem zakonskom rješenju, minimalna akciza na cigarete iznosi 73,25 Eura za 1000 komada cigareta dok bi primjenom predloženog zakonskog rješenja njena visina od 1. januara 2024. godine iznosila 91,6 Eura čime će se obezbijediti potpuna usklađenost u pogledu visine akcize na cigarete, sa minimumom propisanog Direktivom EU.

U cilju obezbjeđenja budžetskih prihoda kao i očuvanja **stabilnosti tržišta akciznih proizvoda** predloženim zakonom se izvršilo redefinisavanje postojećeg akciznog kalendara specifične akcize i predlaže se njeno postepeno povećanje sa postojećih 37,00 eura na 47,00 eura za 1000 komada, od 1. januara 2022. godine. Nastavak daljeg usklađivanja izvršio bi se od 1. januara 2023. godine kada bi visina specifične akcize na cigarete iznosila 49,00 eura za 1000 komada, dok bi od 1. januara 2024. godine ona iznosila 51,00 euro za 1000 komada. Kada je u pitanju stopa proporcionalne akcize predlaže se njeno zadržavanje na nivou iz 2021. godine, odnosno u iznosu od 29% od maloprodajne cijene cigareta. U cilju obezbjeđenja predvidivog i efikasnog akciznog sistema, predloženim zakonom se propisuje akcizni kalendar minimalne akcize za cigarete, koji će doprinijeti stabilnosti tržišta duvanskim proizvodima i boljoj naplati akcizne dažbine. Pored navedenog navedenim zakonskim rješenjem biće redefinisana **visina akcize na bezdimne duvanske proizvode** koja bi se plaćala po kilogramu duvanske smjese u iznosu od 150,00 eura, za period od 1. januara 2022. do 31. decembra 2022. godine, u periodu od 1. januara 2023. do 31. decembra 2023. godine akciza za ovaj proizvod bi iznosila 170,00 po kg, dok bi od 1. januara 2024. godine akciza za ovaj proizvod iznosila 190,00 po kg. Ovim zakonom se predlaže i povećanje akcize na fino rezani duvan koja će biti povećana sa 45,00 €/kg na 55€/kg. Izmjenama važećeg zakonskog rješenja planirano je i uvođenje akcize na duvan za žvakanje i šmrkanje čija visina akcize je planirana u iznosu od 40,00€/kg, kao i povećanje visine akcize za drugi duvan za pušenje sa 25 na 35€/kg. Pored navedenog, predloženim zakonom se uvode u sistem oporezivanja i novi duvanski proizvodi za koje se predlaže visina akcize u iznosu od 35,00 € po kilogramu tih proizvoda.

Ovim zakonom se predlaže povećanje visine akcize kao i proširenje obuhvata proizvoda na koja se plaća akciza na **alkohol i alkoholna pića**, tako da će akciza na pjenušava vina biti povećana sa postojećih 35€ po hektolitru na 45€ po hektolitru, ostala pjenušava fermentisana pića biće povećana sa 35€ po hektolitru na 45€ po hektolitru, akciza na pivo biće povećana sa postojećih 5€ na 7€ po zapreminskom sadržaju alkohola na hektolitar piva, akciza na ostala nepjenušava fermentisana pića će sa 0€ po hektolitru biti povećana na 40€ po hektolitru. Visina akcize za međuproizvode je predložena u iznosu od 140,00 eura po hektolitru. Navedena visina akcize će se primjenjivati od 1. januara 2023. godine, dok će od 1. januara do 31. decembra 2022. godine, akciza na alkoholna pića iznositi: 6,00 eura po zapreminskom sadržaju alkohola na

hektolitar piva, 40 eura po hektolitrju pjenušavog vina, 30 eura po hektolitrju ostalih nepjenušavih fermentisanih pića, 40 eura po hektolitrju ostalih pjenušavih fermentisanih pića i 120 eura po hektolitrju međuproizvoda.

Predmetnim zakonom se predlaže i **povećanje akcize na gaziranu i negaziranu vodu sa dodatkom šećera ili drugih sredstava za zaslađivanje ili aromatizaciju**, i planira proširenje obuhvata bezalkoholnih pića na koja se plaća akciza i predlaže se uvođenje akcize na negaziranu vodu, uključujući mineralnu vodu i gaziranu vodu sa dodatkom šećera ili drugih sredstava za zaslađivanje i aromatizaciju i ostala bezalkoholna pića, osim sokova od voća ili povrća iz tarifnog broja 2009. Kada su u pitanju gazirana pića sa dodatkom šećera planira se povećanje visine akcize sa 25,00 eura po hektolitrju na 30,00 eura po hektolitrju, od 1. januara 2022. do 31. decembra 2022. godine, da bi od 1. januara 2023. godine visina akcize za ovaj proizvod iznosila 35,00 eura po hektolitrju. Za negaziranu vodu, uključujući mineralnu vodu sa dodatkom šećera ili drugih sredstava za zaslađivanje ili aromatizaciju i ostala bezalkoholna pića, osim sokova od voća ili povrća iz tarifnog broja 2009 propisuje se visina akcize u iznosu od 15,00 eura po hektolitrju od 1. januara 2022. do 31. decembra 2022. godine, da bi od 1. januara 2023. godine visina akcize za ovaj proizvod iznosila 25,00 eura po hektolitrju.

Pored povećanja akcize na gazirana i negazirana pića sa dodatkom šećera, a u cilju smanjenja negativnih efekata koje upotreba proizvoda od šećera ima na zdravlje stanovništva, ovim zakonom se predlaže **uvođenje akcize na proizvode od šećera, kakaoa i sladoled**, kako bi se kroz mehanizme oporezivanja proizvoda koji sadrže šećer smanjio negativni trend obolijevanja od šećerne bolesti, a sredstva koja se ubiraju po ovom osnovu biće iskorišćena za unaprijeđenje zdravstvenog sistema.

U cilju smanjenja negativnih uticaja koje upotreba **proizvoda od plastike za jednokratnu upotrebu** ima na životnu sredinu, predlaže se uvođenje akcize za ove proizvode od 1. januara 2022. godine. Naime, prepoznajući problem u vezi sa korišćenjem proizvoda od plastike Evropska unija je dala preporuke koje imaju za cilj pored ostalog smanjenje generisanja otpada od plastike tako da je Direktivom EU 2019/904 o smanjenju uticaja određenih plastičnih proizvoda na životnu sredinu pokazana spremnost pristupu korišćenja održivih i netoksičnih proizvoda koji se mogu ponovo upotrijebiti u odnosu na plastične proizvode za jednokratnu upotrebu.

III. Usaglašenost sa evropskim zakonodavstvom i potvrđenim međunarodnim konvencijama

Predmetnim zakonom izvršeno je usklađivanje sa Direktivom Savjeta EU 2011/64 o strukturi i stopama akcize na prerađeni duvan, iz razloga što je važeći Zakon djelimično usaglašen sa ovom direktivom.

IV. Objašnjenje osnovnih pravnih instituta

Član 1 – Predloženim članom izvršeno je propisivanje akciznih proizvoda, odnosno predmeta oporezivanja akcizom u kojem je predviđeno uvođenje nove grupe akciznih proizvoda, "novih duvanskih proizvoda", negazirane vode sa dodatkom šećera, proizvoda od šećera, kakaoa i sladoled kao i proizvoda od plastike za jednokratnu upotrebu.

Član 2- Ovim članom se predlaže obaveza plaćanja akcize za mineralna ulja (motorni benzin, gasna ulja, tečni naftni gas) i biogoriva, koji nijesu markirani ili ne sadrže propisanu koncentraciju markera u skladu sa propisom kojim se uređuje oblast energetike. Na ovaj način će se omogućiti suzbijanje nelegalnog prometa naftnih derivata, povećanje budžetskih prihoda po osnovu akcize na mineralna ulja kao i unaprijeđenje kvaliteta naftnih derivata.

Član 3 – Ovim članom se predlaže unaprijeđenje postojećeg zakonskog rješenja kojim se propisuje pravo povraćaj dijela plaćene akcize za nabavku gasnih ulja koja se koriste u industrijske i komercijalne svrhe, a kojim će se omogućiti i jačanje kontrolne funkcije nadležnog carinskog organa u sprovođenju postupka kontrole cjelokupne dokumentacije koju podnose kupci gasnih ulja čime će se spriječiti i sankcionisati zloupotrebe prava na povraćaj akcize. U tom cilju, predloženim članom se propisuju dokazi koje su kupci gasnih ulja su u obavezi podnijeti prilikom podnošenja zahtjeva za povraćaj dijela plaćene akcize.

Predloženim članom, u cilju davanja podsticaja djelatnosti javnog prevoza putnika (vanrednog prevoza, charter prevoza i prevoza putnika koji pripada aerodromu), daje se mogućnost ostvarivanja prava na povraćaj dijela plaćene akcize za navedenu djelatnost a o čemu u svakom konkretnom slučaju ocjenjuje nadležni carinski organ.

Član 4 - Ovim članom se predlaže izmjena u dijelu koja se odnosi na postupak obračunavanja, prijavljivanja i plaćanja akcize u slučaju promjene visine akcize za lica koja obavljaju trgovinu na malo duvanskih proizvoda i predviđa se obaveza popisa zaliha tih proizvoda u slučaju promjene visine akcize.

Član 5 – Ovim članom se predlaže povećanje visine akcize na alkoholna pića (pivo, pjenušavo vino, ostala pjenušava i nepjenušava fermentisana pića i međuproizvode), i predlaže povećanje obuhvata proizvoda koji podliježu akciznoj obavezi. Takođe, ovim zakonom je predviđen akcizni kalendar povećanja visine akcize za ove proizvode, koji će se primjenjivati od 1. januara 2022. godine.

Član 6 - Ovim članom se predlaže pravno tehničko usaglašavanje definicije duvanskih proizvoda u skladu sa predloženim zakonskim rješenjem.

Član 7 - Ovim članom je izvršeno pravno tehničko usaglašavanje važećih odredbi u dijelu koji se odnosi na pojmovno određenje fino rezanog duvana.

Član 8 – Ovim članom se predlaže propisivanje duvanskih proizvoda koji podliježu obavezi plaćanja akcize kao i propisivanje akcizne osnovice i visine akcize za duvanske proizvode koji su namijenjeni za udisanje pare bez sagorijevanja. Navednim odredbama je predviđena promjena visine i poreske osnovice za bezdimne duvanske proizvode, koja bi se plaćala po kilogramu duvanske smjese u iznosu od 150,00 eura, za period od 1. januara 2022. do 31. decembra 2022. godine, u periodu od 1. januara 2023. do 31. decembra 2023. godine akciza za ovaj proizvod bi iznosila 170,00 po kg, dok bi od 1. januara 2024. godine akciza za ovaj proizvod iznosila 190,00 po kg. Takođe, ovim članom definišu se novi akcizni proizvodi duvan za žvakanje i duvan za šmrkanje (burmut), i predlaže visina akcize od 40,00 Eura po kilogramu tih proizvoda. Takođe, predloženim odredbama se uvode u akcizni sistem i novi duvanski proizvodi koji su prepoznati Zakonom o ograničenju upotrebe duvanskih proizvoda.

Član 9 – Predlogom ovog člana definiše se nivo proporcionalne akcize na cigarete u iznosu od 29% od maloprodajne cijene cigareta. Takođe, ovim zakonom se predlaže povećanje visine akcize za drugi duvan za pušenje, sa 25 Eura na 35 Eura po kilogramu.

Član 10 – Ovim članom se predlaže promjena načina obračuna minimalne akcize na cigarete i predlaže akcizni kalendar minimalne akcize koja bi od 1. januara do 31. decembra 2022. godine iznosila 84,7€ za 1000 komada cigareta, u periodu od 1. januara do 31. decembra 2023 taj iznos bi bio 88,15 € za 1000 komada cigareta dok bi od 1. januara 2024. godine ona iznosila 91,6 € za 1000 komada cigareta. Navedenom izmjenom minimalne akcize u apsolutnom iznosu, omogućiće se osiguranje stabilnih budžetskih prihoda i obezbijediti predvidljivost kreiranja poreske politike.

Član 11 – Ovim članom se, u cilju zaštite životnog standarda građana kao i stvaranja uslova za očuvanje stabilnosti cijena naftnih derivata usljed njihovog povećanja na svjetskom tržištu, daje mogućnost Vladi da donese odluku o umanjenju iznosa akcize do 15%.

Čl.12-13 - Ovim članom vrši se predlaže pravno - tehničko i pojmovno usaglašavanje naziva člana za gaziranu i negaziranu vodu sa dodatkom šećera, kao i propisivanje visine akcize za ove proizvode. Naimem, ovim članom se predlaže povećanje visine akcize za gaziranu vodu sa dodatkom šećera, sa 25,00 eura po hektolitru na 30,00 eura po hektolitru, od 1. januara 2022. do 31. decembra 2022. godine, da bi od 1. januara 2023. godine visina akcize za ovaj proizvod iznosila 35,00 eura po hektolitru. Za negaziranu vodu, uključujući mineralnu vodu sa dodatkom šećera ili drugih sredstava za zaslađivanje ili aromatizaciju i ostala bezalkoholna pića, osim sokova od voća ili povrća iz tarifnog broja 2009 propisuje se visina akcize u iznosu od 15,00 eura po

hektolitru od 1. januara 2022. do 31. decembra 2022. godine, da bi od 1. januara 2023. godine visina akcize za ovaj proizvod iznosila 25,00 eura po hektolitru.

Član 14- Ovim članom se uvode u akcizni sistem proizvodi od šećera, kakaoa i sladoled, proizvode od plastike za jednokratnu upotrebu i definišu proizvodi shodno nomenklaturi Carinske tarife, akcizna osnovica i iznos akcize za te proizvode.

Član 15 – Ovim članom se propisuju kaznene odredbe u slučaju nepoštovanja zakonskih odredbi koje se odnose na povraćaj dijela plaćene akcize za gasna ulja koja se koriste za industrijske i komercijalne svrhe.

Član 16 – Ovim članom se predlaže promjena iznosa specifične akcize na cigarete, od 1. januara 2022. godine i umjesto iznosa od 40,50 (0,81 eura po paklici), predlaže se povećanje na iznos od 47,00 eura za 1000 komada (0,94 eura po paklici). Nastavak usklađivanja specifične akcize izvršio bi se od 1. januara 2023. godine kada bi visina specifične akcize na cigarete iznosila 49,00 eura za 1000 komada (0,98 eura po paklici), dok bi od 1. januara 2024. godine ona iznosila 51,00 eura za 1000 komada (1,02 eura po paklici).

Član 17 – Ovim članom definiše se usklađivanje akciznog kalendara za fino rezani duvan povećanjem akcize sa 55 eura po kilogramu pri čemu će se period prilagođavanja visine akcize za fino rezani duvan uskladiti sa minimalnim iznosom u Evropskoj uniji 2022. godine.

Član 18 – Ovim članom se predlaže akcizni kalendar poreskih stopa koje će se primjenjivati od 1. januara 2022. do 31. decembra 2022. godine za alkoholna pića (pivo, penušavo vino, nepjenušava fermentisana pića, ostala pjenušava fermentisana pića i međuproizvode). Takođe, u cilju stvaranja uslova za postepeni i ujednačeni rast akcize, ovim članom se predlaže akcizni kalendar postepenog povećanja visine akcize za bezdimne duvanske proizvode, cigarete, gaziranu i negaziranu vode sa dodatkom šećera.

Član 19 – Ovim članom se predlaže prelazni period za podnošenje obračuna razlike akcize putem informacionog sistema za elektronsku razmjenu podataka za lica koja obavljaju trgovinu na malo akciznim proizvodima (alkoholnih pića iz člana 43 stav 2 ovog zakona, osim pića iz stava 2 tačke 4 ovog člana, duvanskih proizvoda iz člana 46 ovog zakona, osim duvana za žvakanje i duvana za šmrkanje (burmut), mineralnih ulja iz člana 52 ovog zakona, gazirane vode sa dodatkom šećera iz člana 56c ovog zakona), do 31. marta 2022. godine. Ovo iz razloga što se veliki broj lica koja obavljaju trgovinu na malo do sada nijesu susreli sa informacionim sistemom za razmjenu podataka o akcizama, kao i radi omogućavanja da isti na efikasan način pristupe sistemu, kao i u cilju neophodnih izmjena na samom informacionom sistemu, neophodno je da rok za podnošenje obračuna bude produžen.

Član 20 – Ovim članom se predlaže prestanak važenja Uredbe o načinu i postupku utvrđivanja iznosa prosječne ponderisane maloprodajne cijene cigareta ("Službeni list CG", br. 8/14) i Pravilnika o utvrđivanju iznosa prosječne ponderisane maloprodajne cijene cigareta ("Službeni list CG", broj 35/21), usljed promjene zakonskog rješenja koji se odnosi na propisivanje minimalne akcize.

Član 21 – Ovim odredbom se predlaže stupanje na snagu navedenih rješenja narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom listu Crne Gore“, a primjenjivaće se od 1. januara 2022 godine.

V. Procjena finansijskih sredstva za sprovođenje zakona

Za sprovođenje ovog zakona nije potrebno obezbijediti dodatna sredstva.

VI. Razlozi zbog kojih nije sprovedena javna rasprava

Prilikom pripreme Predloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o akcizama, shodno odredbama člana 52 stav 2 alineja 3 Zakona o državnoj upravi („Sl. list CG“, broj 78/18), nije sprovedena javna rasprava, imajući u vidu hitnost donošenja propisa koji je neodvojivi dio ekonomskog programa pod nazivom „Evropa sad“.

VII. Razlozi za donošenje zakona po hitnom postupku

Imajući u vidu da će predložene izmjene važećeg Zakona o akcizama imati pozitivni fiskalni uticaj na prihodnoj strani budžeta države, predlaže se da Skupština Crne Gore, shodno članu 151 Poslovnika Skupštine, Predlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o akcizama donese po hitnom postupku, zajedno sa Predlogom Zakona o budžetu za 2022.godinu.

PREGLED ODREDAKA ZAKONA O AKCIZAMA ČIJE IZMJENE I DOPUNE SE PREDLAŽU

Član 1

(1) Ovim zakonom se uređuje sistem i uvodi obaveza plaćanja akcize za proizvode utvrđene ovim zakonom (u daljem tekstu: akcizni proizvodi), a koji se na teritoriji Crne Gore stavljaju u slobodan promet.

(2) Akcizni proizvodi iz stava 1 ovog člana su:

- 1) alkohol i alkoholna pića;
- 2) duvanski proizvodi uključujući i bezdimni duvanski proizvod;
- 3) mineralna ulja, njihovi derivati i supstituti i ugalj;
- 4) gazirana voda;
- 5) tečnosti za punjenje elektronskih cigareta.

Drugi slučajevi nastanka obaveze plaćanja akcize

Član 15

Obaveza plaćanja akcize nastaje i kada:

- 1) carinski organ proda oduzete akcizne proizvode, osim ako ih proda imaoću akcizne dozvole, odnosno oslobođenom korisniku akciznih proizvoda;
- 2) su u postupku spajanja akcizni proizvodi stavljeni u slobodan promet, osim ako je kupac imalac akcizne dozvole, odnosno oslobođeni korisnik akciznih proizvoda;
- 3) se završi postupak spajanja, ako su akcizni proizvodi otpremljeni povjeriocu, osim ako je povjerilac imalac akcizne dozvole, odnosno oslobođeni korisnik akciznih proizvoda;
- 4) su u postupku likvidacije, odnosno stečaja akcizni proizvodi stavljeni u slobodan promet, odnosno kada su otpremljeni povjeriocu, osim ako je povjerilac imalac akcizne dozvole, odnosno oslobođeni korisnik akciznih proizvoda;
- 5) je utvrđen manjak akciznih proizvoda, osim manjka za koji imalac akcizne dozvole dokaže da je nastao usljed više sile ili je neodvojivo povezan sa procesom proizvodnje, skladištenja ili prevoza akciznih proizvoda;
- 6) pravno lice ili preduzetnik, koji nije obveznik akcize, stavi u promet duvanske proizvode i alkoholna pića (osim piva i mirnog vina), bez kontrolne akcizne markice.

IX POVRAĆAJ PLAĆENE AKCIZE

Član 30

(1) Pravo na povraćaj (refakciju) plaćene akcize ima:

- 1) imalac akcizne dozvole koji je nabavio akcizne proizvode po cijeni sa uključenom akcizom i koji ih je upotrijebio u akciznom skladištu za proizvodnju akciznih proizvoda;
- 2) uvoznik koji vraća uvezene proizvode u inostranstvo u nepromijenjenom stanju, a za koje je prilikom njihovog uvoza platio akcizu;
- 3) izvoznik koji izvozi akcizne proizvode na koje je plaćena akciza;
- 4) lice koje je pribavilo akcizne proizvode po cijeni sa uključenom akcizom ili je akciza za iste plaćena prilikom uvoza, a upotrijebljeni su za namjene iz čl. 31, 44 i 54 ovog zakona.

(2) Zahtjev za povraćaj plaćene akcize, lica iz stava 1 ovog člana, podnose carinskom organu u roku od 30 dana od isteka mjeseca u kojem je akciza plaćena.

(3) Pravo na povraćaj dijela plaćene akcize može da ostvari kupac mineralnih ulja (gasnih ulja) iz člana 52 stav 3 tačka 4 alineja 2 i 4 ovog zakona.

(4) Povraćaj dijela plaćene akcize prilikom nabavke gasnih ulja iz člana 52 stav 3 tačka 4 alineja 4 ovog zakona, mogu da ostvare kupci tih ulja koji imaju status javne ustanove.

- (5) Zahtjev za povraćaj dijela plaćene akcize lica iz stava 3 ovog člana, podnose carinskom organu u roku od 15 dana, od isteka kvartala u kojem je nabavljeno gasno ulje.
- (6) Povraćaj dijela plaćene akcize prilikom nabavke gasnih ulja koja se koriste kao motorno gorivo za industrijske i komercijalne svrhe mogu da ostvare pravna lica i preduzetnici koji su registrovani i obavljaju djelatnosti koje su prema Zakonu o klasifikaciji djelatnosti ("Službeni list CG", broj 18/11) razvrstane u okviru sektora C (prerađivačka industrija) i to: oblast 10 (proizvodnja prehrambenih proizvoda) u iznosu do 1% od ostvarenog prometa po tom osnovu i sektora H (saobraćaj i skladištenje) i to: grupa 49.31 gradski i prigradski prevoz putnika (autobuski prevoz putnika) u iznosu do 7% ostvarenog prometa po tom osnovu, grupa 49.39 prevoz putnika u kopnenom saobraćaju (redovni autobuski međumjesni prevoz, prevoz uspinjačama, žičarama i ski liftovima, prevoz školskim autobusima i autobusima za prevoz zaposlenih), u iznosu do 7% ostvarenog prometa po tom osnovu i grupa 49.41 drumski prevoz tereta u iznosu do 7% ostvarenog prometa po tom osnovu (prevoz životinja, rashlađenog tereta, sakupljanje mlijeka sa farmi, prevoz otpada i otpadnih materijala bez sakupljanja i odlaganja, prevoz trupaca, rashlađenog, teškog i rasutog tereta, prevoz kamionima i cistijernama), čija je nosivost najmanje 7,5 tona i veća, osim korišćenja putničkih motornih vozila.
- (7) Prilikom nabavke gasnih ulja koja se koriste kao motorno gorivo za industrijske i komercijalne svrhe, izvođač radova koji ta ulja koristi za izvođenje radova na projektu autoputa Bar-Boljare, ostvaruje povraćaj dijela plaćene akcize iznad iznosa od 169 eura na 1000 litara, a podizvođač ostvaruje pravo na povraćaj dijela plaćene akcize iznad iznosa od 259 eura na 1000 litara.
- (8) Iznos ostvarenog prava na povraćaj iz stava 7 ovog člana, za podizvođače na projektu autoputa Bar - Boljare, ne može preći iznos do 1,5% ostvarenog prometa u toku godine, po tom osnovu.
- (9) Bliže uslove i način povraćaja plaćene akcize propisuje Ministarstvo finansija.
- Postupak obračunavanja, prijavljivanja i plaćanja akcize kod promjene visine akcize

Član 36a

- (1) U slučaju promjene visine akcize akciznih proizvoda, proizvođači, uvoznici kao i lica koja obavljaju trgovinu na veliko, i/ili trgovinu na malo, a imaju na zalihama akcizne proizvode za koje je u skladu sa ovim zakonom nastala obaveza obračunavanja akcize, dužni su da izvrše popis zaliha tih proizvoda.
- (2) Izuzetno od stava 1 ovog člana, lica koja obavljaju trgovinu na malo duvanskih proizvoda, nijesu u obavezi da vrše popis zaliha u slučaju promjene visine akcize.
- (3) Popis zaliha iz stava 1 ovog člana vrši se dan prije promjene visine akcize.
- (4) Lica iz stava 1 ovog člana dužna su da, na zalihe akciznih proizvoda izvrše obračun i uplatu akcize, odnosno razliku akcize prema iznosima i stopama iz čl. 43, 50, 52 i 56d ovog zakona.
- (5) Obračun akcize iz stava 4 ovog člana podnosi se nadležnom carinskom organu u roku od 15 dana po isteku mjeseca u kojem je došlo do promjene visine akcize.
- (6) Akciza iz stava 4 ovog člana plaća se u roku iz stava 5 ovog člana.
- (7) Bliži način obračunavanja i plaćanja akcize iz stava 4 ovog člana propisuje Ministarstvo finansija.

Akcizna osnovica i iznos akcize

Član 43

- (1) Akcizna osnovica za vina, srednja alkoholna pića i ostala fermentisana pića je količina akciznih proizvoda izražena u hektolitrima, a za pivo i etil alkohol zapreminski sadržaj alkohola na jedan hektolitar.
- (2) Akciza se plaća u iznosu od:
- 1) 5,00 Eura po zapreminskom sadržaju alkohola na hektolitar piva;

 - 2) "0" (nula) Eura po hektolitr mirnog vina;
 - 3) 35 Eura po hektolitr pjenušavog vina;
 - 4) 0 (nula) Eura po hektolitr ostalih nepjenušavih fermentisanih pića;

- 5) 35 Eura po hektolitru ostalih pjenušavih fermentisanih pića;
 - 6) 100 Eura po hektolitru srednjih alkoholnih pića.
- (3) Akciza se plaća po hektolitru čistog alkohola u iznosu od 1250 eura.

Duvanski proizvodi

Član 46

Duvanski proizvodi na koje se plaća akciza su: cigarete, cigare, cigarilosi, fino rezani duvan za pušenje (za cigarete za savijanje) i drugi duvan za pušenje i bezdimni duvanski proizvodi.

Duvan za pušenje

Član 49

(1) Duvanom za pušenje smatra se:

1) duvan koji je rezan ili drugačije siječen, savijen ili stisnut u komade i koji se može pušiti bez dalje industrijske prerade;

2) duvanski otpaci koji se mogu pušiti, a koji nijesu svrstani u proizvode iz čl. 47 i 48 ovog zakona.

(2) Duvanom za pušenje smatraju se i proizvodi koji su u cjelini ili djelimično izrađeni od duvanskih surogata i ispunjavaju uslove iz stava 1 ovog člana, osim proizvoda koji se upotrebljavaju isključivo u zdravstvene svrhe.

(3) Duvanom za pušenje smatra se i sitno sjeckani duvan za savijanje cigareta, u kojem je, s obzirom na težinu, više od 25% duvanskih djelića čija je širina manja od 1,5mm.

(4) Duvanskim otpatkom, u smislu stava 1 tačka 2 ovog člana, smatraju se ostaci listova duvana i nusproizvodi nastali preradom duvana ili proizvodnjom, obradom ili preradom duvanskih prerađevina.

Bezdimni duvanski proizvod

Član 49a

(1) Bezdimni duvanski proizvod u smislu ovog zakona je proizvod iz tarifne oznake CT 2403 99 90 koji je namijenjen udisanju pare, bez procesa sagorijevanja a koji se može smatrati supstitutom za duvanske prerađevine i sadrži prerađeni duvan namijenjen zagrijavanju.

(2) Na bezdimni duvanski proizvod akciza se plaća po kilogramu neto mase u iznosu od 40% minimalne akcize na 1.000 komada cigareta utvrđene za kategoriju prosječne ponderisane maloprodajne cijene cigareta.

Tečnosti za punjenje elektronskih cigareta

Član 49b

(1) Tečnost za punjenje elektronske cigarete u smislu ovog zakona je proizvod iz nomenklature CT 3824 99 56 i 3824 99 57 koji prilikom korišćenja elektronske cigarete na predviđen način stvara paru za udisanje nezavisno od toga sadrži li nikotin, kao i tečnosti za punjenje elektronskih cigareta sadržane u drugim proizvodima koji se svrstavaju u tarifnu oznaku nomenklature CT 8543 70 70.

(2) Visina akcize na elektronske cigarete iznosi 0,07 eura/mililitru tečnosti za elektronske cigarete.

Akcizna osnovica, stopa i iznos akcize

Član 50

(1) Akcizna osnovica za duvanske proizvode je 1000 komada i maloprodajna cijena, odnosno kilogram proizvoda.

(2) Akciza na cigarete plaća se kao specifična akciza koja je određena u iznosu za 1000 komada i kao proporcionalna akciza koja je određena u procentu od maloprodajne cijene cigareta.

(3) Specifična akciza na cigarete plaća se za 1000 komada u iznosu od 51,00 eura.

(4) Proporcionalna akciza na cigarete iznosi 23,00% od njihove maloprodajne cijene.

- (5) Akciza na ostale duvanske proizvode plaća se po kilogramu tih proizvoda, i iznosi:
- za cigare i cigarilose - 25,00 Eura,
 - za fino rezani duvan - 60 eura,
 - za drugi duvan za pušenje - 25,00 Eura.
- (6) Maloprodajna cijena cigareta iz stava 4 ovog člana je cijena koju odredi proizvođač, odnosno uvoznik, a koja uključuje akcizu i porez na dodatu vrijednost.
- (7) Proizvođač, odnosno uvoznik je dužan da, prije stavljanja u upotrebu, odnosno u slobodan promet, maloprodajne cijene cigareta prijavi nadležnom carinskom organu i objavi ih u "Službenom listu Crne Gore".
- (8) Prodaja cigareta po maloprodajnim cijenama, koje su veće ili manje od prijavljenih, nije dozvoljena.

Minimalna akciza

Član 50b

- (1) Ako je obračunata akciza na cigarete iz člana 50 st. 3 i 4 ovog zakona manja od minimalne akcize utvrđene ovim zakonom, plaća se minimalna akciza koja iznosi 100% ukupne akcize (specifične i proporcionalne), utvrđene za kategoriju prosječne ponderisane maloprodajne cijene cigareta.
- (2) Prosječnu ponderisanu maloprodajnu cijenu cigareta čini odnos ukupne vrijednosti svih cigareta koje su puštene u slobodan promet po maloprodajnim cijenama, sa ukupnom količinom svih cigareta stavljenih u slobodan promet u prethodnoj godini.
- (3) Način i postupak utvrđivanja iznosa prosječne ponderisane maloprodajne cijene cigareta propisuje Vlada.
- (4) Ministarstvo finansija utvrđuje iznos prosječne ponderisane maloprodajne cijene cigareta, u skladu sa propisom iz stava 3 ovog člana i objavljuje u "Službenom listu Crne Gore".
- Gazirana voda sa dodatkom šećera ili drugih sredstava za zaslađivanje ili aromatizaciju

Član 56c

- (1) Gazirana voda na koju se plaća akciza je gazirana voda sa dodatkom šećera ili drugih sredstava za zaslađivanje ili aromatizaciju.
- (2) Vrsta gazirane vode iz stava 1 ovog člana određuje se prema vrsti tih proizvoda klasifikovanih u carinskoj tarifi i u odnosu na karakteristike pojedinih proizvoda.
- (3) Gazirana voda iz stava 1 ovog člana su proizvodi iz tarifne oznake CN 2202 10 00.
- Akcizna osnovica i iznos akcize

Član 56d

- (1) Akcizna osnovica za gaziranu vodu je količina akciznih proizvoda izražena u hektolitrima.
- (2) Akciza se plaća po hektolitr gazirane vode, u iznosu od 25 eura.

XIX KAZNENE ODREDBE

Član 70

- (1) Novčanom kaznom od 2.000 eura do 20.000 eura kazniće se za prekršaj pravno lice:
- 1) ako prevoz akciznih proizvoda pod režimom odloženog plaćanja akcize ne prati akcizni dokument (člana 7 stav 3);
 - 2) ako ne izda akcizni dokument za akcizne proizvode koji se prevoze pod režimom odloženog plaćanja akcize (člana 8 stav 2);
 - 3) ako ne izda akcizni dokument u četiri primjerka (člana 8 stav 3);
 - 4) ako ne potvrdi prijem pošiljke i ne vrati akcizni dokument u propisanom roku pošiljaocu (člana 9 st. 1 i 2);
 - 5) ako ne plati akcizu na propisane osnovice prema stopama, odnosno iznosima koji važe na dan nastanka obaveze za plaćanje akcize i ako je ne plati u propisanom roku (čl. 13, 14, 15, 16, 45, 45a i 45b);
- 5a) ako na dan promjene visine akcize akciznih proizvoda ne izvrši popis zaliha tih proizvoda, obračun i uplatu akcize, odnosno razliku akcize u skladu sa ovim zakonom (čl. 17 stav 4 i 36a st. 1 i 3);

5b) ako ne izvrši obračun i uplatu akcize, odnosno razliku akcize prema iznosima i stopama iz čl. 43, 50, 52, i 56d na zalihe akciznih proizvoda (član 36a stav 3);

6) ako uvozi, proizvodi, prevozi i na drugi način stavi u promet akcizne proizvode suprotno odredbama ovog zakona (član 16);

7) ako prenese akciznu dozvolu na druga lica (člana 21 stav 2);

8) ako ne ispunjava obaveze određene u članu 22 stav 1 ovog zakona;

9) ako ne podnese instrumente za osiguranje plaćanja akcize (čl. 23 stav 1, 35 stav 8 i 36 stav 4);

10) ako ne obračunava akcizu, odnosno ne obračunava je u obračunskom periodu (član 33);

11) ako ne iskaže akcizu u mjesečnom obračunu akcize, ne podnese obračun akcize carinskom organu u propisanom roku i ne plaća akcizu u propisanom roku (čl. 34, 35, 45, 45a i 45b);

12) ako se alkoholni proizvodi otpreme iz akciznog skladišta za korišćenje u hemijskoj proizvodnji i proizvodnji kozmetike, a da nijesu denaturisani (člana 44 stav 2);

13) ako se postupak denaturizacije ne izvrši u pogonu proizvodnje etil alkohola i ako se ne izvrši po propisanom postupku i sa upotrebom propisanog denaturanta (člana 44 stav 3);

14) ako ne razvrstava akcizne proizvode na način određen odredbama ovog zakona (čl. 37, 38, 39, 40, 41, 42, 47, 48, 49, 49a, 49b i 51);

15) ako prije stavljanja u upotrebu, odnosno u slobodan promet ne prijavi maloprodajne cijene cigareta nadležnom carinskom organu i ne objavi ih u "Službenom listu Crne Gore" ili vrši prodaju cigareta po maloprodajnim cijenama koje su veće ili manje od prijavljenih (član 50 st. 7 i 8);

16) ako na propisan način ne označi ili ne organizuje skladištenje mineralnih ulja koja se upotrebljavaju kao gorivo za grijanje (član 55);

17) ako mineralna ulja koja se upotrebljavaju za grijanje koristi suprotno odredbama člana 56 stav 1 ovog zakona;

17a) ako mineralna ulja koja se upotrebljavaju za grijanje stavlja u promet na benzinskim pumpama ili drugim maloprodajnim mjestima određenim za prodaju naftnih derivata (član 56 stav 2);

17b) ako prije stavljanja u upotrebu, odnosno u slobodan promet duvanske proizvode i alkoholna pića ne obilježi na propisan način (član 57 st. 1, 2, 3 i 6);

17c) ako posjeduje, prodaje i transportuje duvanske proizvode i alkoholna pića iznad količina utvrđenih ovim zakonom, bez odgovarajuće akcizne markice (član 57 stav 8);

18) ako u svom knjigovodstvu ne obezbijedi propisane podatke i ne vodi propisane evidencije (član 59);

19) ako ne čuva dokumentaciju u propisanom roku (član 61);

20) ako ne obavijesti carinski organ o danu otpočinjanja, promjeni ili prestanku obavljanja djelatnosti (član 63);

(2) Za prekršaj iz stava 1 ovog člana kazniće se i odgovorno lice u pravnom licu novčanom kaznom od 500 eura do 1.000 eura.

(3) Za prekršaj iz stava 1 ovog člana kazniće se preduzetnik novčanom kaznom od 1.000 eura do 6.000 eura.

(4) Za prekršaj iz stava 1 tač. 5a), 5b) i 17c) ovog člana kazniće se fizičko lice novčanom kaznom od 250 eura do 1.000 eura.

Član 80f

(1) Specifična akciza na cigarete iz člana 47 ovog zakona plaća se za 1.000 komada, i to:

1) od 1. novembra 2014. godine do 31. marta 2015. godine u iznosu od 19,00 eura,

2) od 1. aprila 2015. godine do 31. marta 2016. godine u iznosu od 20,00 eura,

3) od 1. aprila 2016. godine do 31. marta 2017. godine u iznosu od 22,00 eura,

3a) do 1. avgusta 2017. godine u iznosu od 24,00 eura,

4) od 1. avgusta 2017. godine do 31. decembra 2017. godine u iznosu od 30,00 eura,

5) od 1. septembra 2018. godine do 31. decembra 2019. godine u iznosu od 30,00 eura,

6) od 1. januara 2020. godine do 31. decembra 2020. godine u iznosu od 33,50 eura,

7) od 1. januara 2021. godine do 31. decembra 2021. godine u iznosu od 37,00 eura,

8) od 1. januara 2022. godine do 31. decembra 2022. godine u iznosu od 40,50 eura,

9) od 1. januara 2023. godine do 31. decembra 2023. godine u iznosu od 44,00 eura,

10) od 1. januara 2024. godine do 31. decembra 2024. godine u iznosu od 47,50 eura.

(2) Proporcionalna akciza na cigarete iz člana 47 ovog zakona plaća se od maloprodajne cijene cigareta, i to:

- 1) od 1. novembra 2014. godine do 31. marta 2015. godine 35%,
- 2) od 1. aprila 2015. godine do 31. marta 2016. godine 34%,
- 3) od 1. aprila 2016. godine do 31. marta 2017. godine 33%,
- 4) od 1. avgusta 2017. godine do 31. decembra 2017. godine 32%,
- 5) od 1. septembra 2018. godine do 31. decembra 2019. godine 32%,
- 6) od 1. januara 2020. godine do 31. decembra 2020. godine 30,5%,
- 7) od 1. januara 2021. godine do 31. decembra 2021. godine 29,0%
- 8) od 1. januara 2022. godine do 31. decembra 2022. godine 27,5%,
- 9) od 1. januara 2023. godine do 31. decembra 2023. godine 26,0%,
- 10) od 1. januara 2024. godine do 31. decembra 2024. godine 24,5%.

Član 80j

Izuzetno od člana 50 stav 5 alineja 2 ovog zakona akciza za fino rezani duvan plaća se:

- 1) od 1. septembra 2018. godine do 31. decembra 2018. godine u iznosu od 30,00 eura.
- 2) od 1. januara 2019. godine do 31. decembra 2019. godine u iznosu od 35,00 eura,
- 3) od 1. januara 2020. godine do 31. decembra 2020. godine u iznosu od 40,00 eura,
- 4) od 1. januara 2021. godine do 31. decembra 2021. godine u iznosu od 45,00 eura,
- 5) od 1. januara 2022. godine do 31. decembra 2022. godine u iznosu od 50,00 eura,
- 6) od 1. januara 2023. godine do 31. decembra 2023. godine u iznosu od 55,00 eura.



Crna Gora
Ministarstvo finansija i socijalnog staranja

Adresa: ul. Stanka Dragojevića 2,
81000 Podgorica, Crna Gora
tel: +382 20 242 835
fax: +382 20 224 450
www.mif.gov.me

Broj: 02-03-*15701*

Podgorica, 08.11.2021. godine

DIREKORAT ZA PORESKI I CARINSKI SISTEM

Povodom *Predloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o akcizama*, Ministarstvo finansija i socijalnog staranja daje sljedeće

MIŠLJENJE

Predloženim zakonom planirana je izmjena akcizne politike, na način da se povećavaju akcize na duvan i duvanske proizvode, gaziranu vodu, alkohol i alkoholna pića. Dodatno, predloženim propisom uvode se nove vrste akciznog proizvoda, to jeste akcize na proizvode od šećera, kakao i sladoled, kao i proizvode od plastike za jednokratnu upotrebu. Planirano je i proširenje obuhvata bezalkoholnih pića na koja se plaća akciza. Navedenim se, koristeći fiskalnu politiku kao instrument, zajedno sa drugim javno-zdravstvenim intervencijama i politikama, želi unaprijediti zdravlje populacije i smanjiti potrošnja za zdravstvenu zaštitu. Istovremeno, postiže se brža harmonizacija sa EU standardima i povećanje prihoda budžeta, pri čemu će se dio sredstava iskoristiti i za unaprijeđenje zdravstvenog sistema. Navedena rješenja predložena su u funkciji realizacije Programa poreske reforme u Crnoj Gori pod nazivom "Maršalov plan-Evropa sad".

Uvidom u dostavljeni akt i Izvještaj o sprovedenoj analizi procjene uticaja propisa, utvrđeno je sledeće:

Povećanje akcize na duvan i duvanske proizvode: U cilju suzbijanja negativnih efekata koje upotreba duvanskih proizvoda ima na zdravlje građana, daljeg uslaglašavanja visine akcize na cigarete sa zahtjevima Direktive 2011/64/EU kojim je definisano da minimalna visina akcize na sve cigarete ne smije biti manje od 90€ na 1000 komada, ali i povećanja prihoda budžeta, od 1. januara 2022. godine planirano je povećanje specifične akcize na 47€/1000 komada, dok će proporcionalna akciza ostati na planiranom nivou za 2021. godinu od 29% maloprodajne cijene. Ako uzmemo u obzir da će prosječna ponderisana cijena iznositi 2,6€, ukupno akcizno opterećenje iznosiće 84,7€/1000 kom. Kako predložena izmjena za sobom povlači rizik od povećanja prometa duvanskih proizvoda na neformalnom tržištu, biće preduzete dodatne mjere inspekcijuskog nadzora.

Planiranim povećanjem akcize, uvođenjem novog akciznog kalendara kao i promjenom načina obračuna minimalne akcize doći će do povećanja prihoda budžeta po osnovu akciza i poreza na dodatnu vrijednost, a ukupni godišnji fiskalni efekat procjenjuje se na nivou od oko **10 mil. € u 2022. godini**. Ova sredstva biće iskorišćena za unaprijeđenje zdravstvenog sistema.

Redefinisanje visine akcize na ostale duvanske proizvode: Osim akciza na cigarete, predloženim zakonskim rješenjem biće redefinisana visina akcize na bezdimne duvanske proizvode koja bi se plaćala po kilogramu duvanske smjese u iznosu od 150,00 eura, za period od 1. januara 2022. do 31. decembra 2022. godine, u periodu od 1. januara 2023. do 31.

decembra 2023. godine akciza za ovaj proizvod bi iznosila 170,00 po kg, dok bi od 1. januara 2024. godine akciza za ovaj proizvod iznosila 190,00 po kg. Ovim zakonom se predlaže i povećanje akcize na fino rezani duvan koja će biti povećana sa 45,00 €/kg na 55€/kg. Izmjenama važećeg zakonskog rješenja planirano je i uvođenje akcize na duvan za žvakanje i šmrkanje čija visina akcize je planirana u iznosu od 40,00€/kg, kao i povećanje visine akcize za drugi duvan za pušenje sa 25 na 35€/kg. Pored navedenog, predloženim zakonom se uvode u sistem oporezivanja i novi duvanski proizvodi za koje se predlaže visina akcize u iznosu od 35,00 € po kilogramu tih proizvoda.

Planiranim povećanjem akcize na bezdimne duvanske proizvode i ostale duvanske proizvode doći će do povećanja prihoda budžeta po osnovu akciza i poreza na dodatu vrijednost, a ukupni godišnji fiskalni efekat procjenjuje se na nivou od oko **2,0 mil. € u 2022. godini.**

Povećanje akcize na alkohol i alkoholna pića: Redefinisanjem visine akciza, planirano je povećanje akcize na sljedeća alkoholna pića: pjenušava vina biće povećana sa postojećih 35€ po hektolitr na 45€ po hektolitr; ostala pjenušava fermentisana pića biće povećana sa 35€ po hektolitr na 45€ po hektolitr; akciza na pivo biće povećana sa postojećih 5€ na 7€ po zapreminskom sadržaju alkohola na hektolitar piva; akciza na ostala nepjenušava fermentisana pića će sa 0€ po hektolitr biti povećana na 40€ po hektolitr. Visina akcize za međuproizvode je predložena u iznosu od 140,00 eura po hektolitr. Navedena visina akcize će se primjenjivati od 1. januara 2023. godine, dok će od 1. januara do 31. decembra 2022. godine, akciza na alkoholna pića iznositi:

- 1) 6,00 eura po zapreminskom sadržaju alkohola na hektolitar piva;
- 2) 40 eura po hektolitr pjenušavog vina;
- 3) 30 eura po hektolitr ostalih nepjenušavih fermentisanih pića;
- 4) 40 eura po hektolitr ostalih pjenušavih fermentisanih pića;
- 5) 120 eura po hektolitr međuproizvoda”.

Planiranim povećanjem obuhvata i visine akciza doći će do povećanja prihoda budžeta po osnovu akciza i poreza na dodatu vrijednost, a ukupni godišnji fiskalni efekat procjenjuje se na nivou od oko **2 mil. € u 2022. godini.**

Povećanje akcize na gaziranu i negaziranu vodu sa dodatkom šećera ili drugih sredstava za zaslađivanje ili aromatizaciju je planirano proširenje obuhvata bezalkoholnih pića na koja se plaća akciza i predlaže se uvođenje akcize na negaziranu vodu, uključujući mineralnu vodu i gaziranu vodu sa dodatkom šećera ili drugih sredstava za zaslađivanje i aromatizaciju i ostala bezalkoholna pića, osim sokova od voća ili povrća iz tarifnog broja 2009. Kada su u pitanju gazirana pića sa dodatkom šećera planira se povećanje visine akcize sa 25,00 eura po hektolitr na 30,00 eura po hektolitr, od 1. januara 2022. do 31. decembra 2022. godine, da bi od 1. januara 2023. godine visina akcize za ovaj proizvod iznosila 35,00 eura po hektolitr. Za negaziranu vodu, uključujući mineralnu vodu sa dodatkom šećera ili drugih sredstava za zaslađivanje ili aromatizaciju i ostala bezalkoholna pića, osim sokova od voća ili povrća iz tarifnog broja 2009 propisuje se visina akcize u iznosu od 15,00 eura po hektolitr od 1. januara 2022. do 31. decembra 2022. godine, da bi od 1. januara 2023. godine visina akcize za ovaj proizvod iznosila 25,00 eura po hektolitr.

Planiranim proširenjem obuhvata i povećanjem visine akciza doći će do povećanja prihoda budžeta po osnovu akciza i poreza na dodatu vrijednost, a ukupni godišnji fiskalni efekat od akcize na gazirana i negazirana voda sa dodatkom šećera procjenjuje se na nivou od oko **3,5 mil. € u 2022. godini.**

Uvođenje akcize na proizvode od šećera, kakaoa i sladoled: Kako je šećerna bolest jedna od najčešćih metaboličkih bolesti savremenog života, a Crna Gora je prema podacima iz registra za dijabetes koji se vodi u Institutu za javno zdravlje sa učestalošću ove bolesti sa 12%, u samom evropskom vrhu, kroz mehanizam oporezivanja proizvoda koji sadrže šećere planirano je smanjenje negativnog trenda, a planirana sredstva koja se ubiraju po ovom osnovu biće iskorišćena za unapređenje zdravstvenog sistema. U tom cilju, pored planiranog povećanja akcize na gazirana i negazirana pića sa dodatkom šećera ili drugih sredstava za zaslađivanje ili aromatizaciju predlaže se i uvođenje nove akcize na slatkiše i sladoled koja će iznositi 0,5€/kg. Procijenjeni godišnji fiskalni efekat uvođenja akcize na proizvode od šećera, kakaoa i sladoleda iznosiće oko **5,0 mil. € u 2022. godini.**

Uvođenje akcize na proizvode od plastike za jednokratnu upotrebu: U cilju smanjenja negativnih uticaja koje upotreba plastičnih proizvoda za jednokratnu upotrebu ima na životnu sredinu, predlaže se uvođenje akcize za ove proizvode od 1. januara 2022. godine, koja bi se plaćala u iznosu od 0,4 eura po kilogramu ovih proizvoda.

Shodno navedenom, Direktorat za državni budžet, nema primjedbi na *Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o akcizama.*

S poštovanjem,

DRŽAVNI SEKRETAR

Janko Odović



IZVJEŠTAJ O SPROVEDENOJ ANALIZI PROCJENE UTICAJA PROPISA

PREDLAGAČ PROPISA	Ministarstvo finansija i socijalnog staranja
NAZIV PROPISA	Predlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o akcizama

1. Definisanje problema

- Koje probleme treba da riješi predloženi akt?
- Koji su uzroci problema?
- Koje su posljedice problema?
- Koji su subjekti oštećeni, na koji način i u kojoj mjeri?
- Kako bi problem evoluirao bez promjene propisa ("status quo" opcija)?

Predloženim zakonskim rješenjem vrši se dalje usaglašavanje visine akcize na cigarete sa zahtjevima Direktive Savjeta 2011/64/EU od 21. juna 2011. o strukturi i stopama akcize koje se primjenjuju na prerađeni duhan, što ima za cilj obezbjeđenje stabilnosti tržišta duvanskim proizvodima vodeći pri tome računa o uticaju duvanskih proizvoda na zdravlje stanovništva, što je u skladu sa principima politike javnog zdravlja propisane Ugovorom o funkcionisanju Evropske unije. Naime, odredbama navedene direktive je propisano da ukupna akciza (specifična i proporcionalna), za ovaj akcizni proizvod iznosi 90 eura za 1000 komada, odnosno ukupno akcizno opterećenje ne smije biti ispod 60% maloprodajne cijene cigareta. Prema važećem zakonskom rješenju, minimalna akciza na cigarete iznosi 73,25 Eura za 1000 komada cigareta, dok bi primjenom predloženog rješenja njena visina od 1. januara 2024. godine iznosila 91,6 Eura čime će se obezbijediti potpuna usklađenost u pogledu visine akcize na cigarete, sa minimumom propisanog Direktivom EU. Predloženim zakonom obezbijediće se bolja naplata akcizne daazbine, kao i očuvanje stabilnosti tržišta duvanskih proizvoda. Ovo stoga što se ovim zakonom predlaže postepeno povećanje specifične akcize na cigarete, i propisuje akcizni kalendar minimalne akcize za cigarete. Pored ostalog navedenim zakonskim rješenjem biće redefinisana visina akcize na bezdimne duvanske proizvode koja bi se plaćala po kilogramu duvanske smjese, povećanje akcize na fino rezani duvan kao i uvođenje akcize na duvan za žvakanje i nove duvanske proizvode.

Ovim zakonom se predlaže povećanje visine akcize kao i proširenje obuhvata alkoholnih pića na koja se plaća akciza dok se za gazirana pića sa dodatkom šećera planira povećanje visine akcize sa 25,00 eura po hektolitr na 30,00 eura po hektolitr, od 1. januara 2022. do 31. decembra 2022. godine, da bi od 1. januara 2023. godine visina akcize za ovaj proizvod iznosila 35,00 eura po hektolitr. Za negaziranu vodu, uključujući mineralnu vodu sa dodatkom šećera ili drugih sredstava za zaslađivanje ili aromatizaciju i ostala bezalkoholna pića, osim sokova od voća ili povrća iz tarifnog broja 2009 propisuje se visina akcize u iznosu od 15,00 eura po hektolitr od 1. januara 2022. do 31. decembra 2022. godine, da bi od 1. januara 2023. godine visina akcize za ovaj proizvod iznosila 25,00 eura po hektolitr. Na ovaj način se proširuje obuhvat proizvoda na koja se plaća akciza i predlaže se uvođenje akcize na negaziranu vodu sa dodatkom šećera ili drugih sredstava za zaslađivanje i aromatizaciju i ostala bezalkoholna pića, osim sokova od voća ili povrća iz tarifnog broja 2009.

Pored povećanja akcize na gazirana i negazirana pića sa dodatkom šećera, a u cilju smanjenja negativnih efekata koje upotreba proizvoda od šećera ima na zdravlje stanovništva, ovim zakonom se predlaže uvođenje akcize na proizvode od šećera, kakaoa i sladoleda, kako bi se kroz mehanizme oporezivanja proizvoda koji sadrže šećer smanjio negativni trend obolijevanja od šećerne bolesti, a sredstva koja se ubiraju po ovom osnovu biće iskorišćena za unaprijeđenje zdravstvenog sistema.

U cilju smanjenja negativnih uticaja koje upotreba proizvoda od plastike za jednokratnu upotrebu ima na životnu sredinu, predlaže se uvođenje akcize za ove proizvode od 1. januara 2022. godine. Naime, prepoznajući problem u vezi sa korišćenjem proizvoda od plastike Evropska unija je dala preporuke koje imaju za cilj pored ostalog smanjenje generisanja otpada od plastike tako da je Direktivom EU 2019/904 o smanjenju uticaja određenih plastičnih proizvoda na životnu sredinu

pokazana spremnost pristupu korišćenja održivih i netoksičnih proizvoda koji se mogu ponovo upotrijebiti u odnosu na plastične proizvode za jednokratnu upotrebu.

Predloženim zakonskim rješenjem, u cilju zaštite životnog standarda građana kao i stvaranja uslova za očuvanje stabilnosti cijena naftnih derivata usljed njihovog povećanja na svjetskom tržištu, daje mogućnost Vladi da donese odluku o umanjenju iznosa akcize do 15%.

2. Ciljevi

- **Koji ciljevi se postižu predloženim propisom?**
- **Navesti usklađenost ovih ciljeva sa postojećim strategijama ili programima Vlade, ako je primjenljivo.**

Predloženim propisom će se izvršiti nastavak usklađivanja visine akcize na cigarete sa Direktivom 2011/64/EU u dijelu oporezivanja cigareta. Pored navedenog, uvođenjem proizvoda od šećera, kakaoa i sladoled kao i povećanjem visine akcize na gazirana i negazirana pića sa dodatkom šećera u sistem oporezivanja akcizom izršiće se smanjenje učestalosti obolijevanja od šećerne bolesti a posebno uzimajući u obzir što je Crna Gora prema podacima iz registra za dijabetes koji se vodi u Institutu za javno zdravlje po učestalosti ove bolesti u samom evropskom vrhu.

Predloženo zakonsko rješenje je usaglašeno sa ekonomskim programom u Crnoj Gori, pod nazivom "Evropa sad".

3. Opcije

- **Koje su moguće opcije za ispunjavanje ciljeva i rješavanje problema? (uvijek treba razmatrati "status quo" opciju i preporučljivo je uključiti i neregulatornu opciju, osim ako postoji obaveza donošenja predloženog propisa).**
- **Objasnite preferiranu opciju?**

Ovim zakonom se pored ostalog predlaže povećanje visine akcize duvanske proizvode, gazirana pića sa dodatkom šećera i alkoholna pića čime će se obezbijediti smanjenje negativnih uticaja koje upotreba duvanskih proizvoda kao i proizvoda od šećera ima na zdravlje stanovništva.

Prema podacima SZO Crna Gora ima najveću prevalencu pušenja u regionu od 36,5%, a relevantna istraživanja na međunarodnom nivou dokazuju da je poreska politika jedan od najefektivnijih alata u procesu smanjenja prevalencije posebno među mlađom populacijom i domaćinstvima sa nižim dohotkom. Povećanje akciza na cigarete utiče na smanjenje njihove potrošnje, dok istovremeno doprinosi povećanju budžetskih prihoda.

4. Analiza uticaja

- **Na koga će i kako će najvjerojatnije uticati rješenja u propisu - nabrojati pozitivne i negativne uticaje, direktne i indirektno.**
- **Koje troškove će primjena propisa izazvati građanima i privredi (naročito malim i srednjim preduzećima).**
- **Da li pozitivne posljedice donošenja propisa opravdavaju troškove koje će on stvoriti.**
- **Da li se propisom podržava stvaranje novih privrednih subjekata na tržištu i tržišna konkurencija.**
- **Uključiti procjenu administrativnih opterećenja i biznis barijera.**

Donošenje propisa će uticati na akcizne obveznike koji imaju obavezu obračunavanja plaćanja akcize za akcizne proizvode prilikom njihovog stavljanja u slobodan promet. Prilikom pripreme Predloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o akcizama, shodno odredbama člana 52 stav 2 alineja 3 Zakona o državnoj upravi („Sl.list CG", broj 78/18) nije sprovedena javna rasprava, imajući u vidu hitnost donošenja propisa koji je neodvojivi dio ekonomskog programa pod nazivom „Evropa sad". Pozitivni uticaj primjene ovog zakonskog rješenja ogleda se kroz zdravstveni aspekt, brže harmonizacije sa EU standardima, ali i povećanja prihoda budžeta.

Epidemija nezaraznih bolesti zahtjeva sveobuhvatan i prije svega koordinisan odgovor usmjeren na cijelu populaciju. Fiskalna politika kao instrument zajedno sa drugim javno-zdravstvenim intervencijama i politikama usmjerenim ka redukciji faktora rizika može odigrati značajnu i efektivnu ulogu rezultirajući unaprijeđenjem zdravlja populacije, smanjivanjem zdravstvene potrošnje i povećanjem ekonomske produktivnosti za šta postoji i mnoštvo dokaza dostupnih u literaturi.

Kada se radi o fiskalnim intervencijama, postoje snažni ekonomski i zdravstveni razlozi i naučne osnove za upotrebu fiskalnih alata u prevenciji hroničnih nezaraznih bolesti. Prije svega, fiskalne intervencije igraju ključnu ulogu u stvaranju podsticaja za smanjenje faktora rizika za hronične nezarazne bolesti vezane za ishranu i duvan. Procjene nedavnih ekonomskih istraživanja pokazuju da cijene hrane i pića značajno utiču na kupovne i potrošačke navike pri čemu se ne smije zaboraviti

da je fiskalna intervencija prvenstveno mehanizam koji utiče na ponašanje potrošača na mjestu kupovine.

Predloženom izmjenama se nijedan subjekat na tržištu ne dovodi u neravnomjeran položaj, odnosno obezbjeđuje se jedan poreski tretman za sve učesnike na tržištu.

5. Procjena fiskalnog uticaja

- Da li je potrebno obezbjeđenje finansijskih sredstava iz budžeta Crne Gore za implementaciju propisa i u kom iznosu?
- Da li je obezbjeđenje finansijskih sredstava jednokratno, ili tokom određenog vremenskog perioda? **Objasni.**
- Da li implementacijom propisa proizilaze međunarodne finansijske obaveze? **Objasni.**
- Da li su neophodna finansijska sredstva obezbijeđena u budžetu za tekuću fiskalnu godinu, odnosno da li su planirana u budžetu za narednu fiskalnu godinu?
- Da li je usvajanjem propisa predviđeno donošenje podzakonskih akata iz kojih će proisteci finansijske obaveze?
- Da li će se implementacijom propisa ostvariti prihod za budžet Crne Gore?
- **Objasni** metodologiju koja je korišćenja prilikom obračuna finansijskih izdataka/prihoda.
- Da li su postojali problemi u preciznom obračunu finansijskih izdataka/prihoda? **Objasni.**
- Da li su postojale sugestije Ministarstva finansija na nacrt/predlog propisa?
- Da li su dobijene primjedbe uključene u tekst propisa? **Objasni.**

Povećanje akcize na duvan i duvanske proizvode: U cilju suzbijanja negativnih efekata koje upotreba duvanskih proizvoda ima na zdravlje građana, daljeg usaglašavanja visine akcize na cigarete sa zahtjevima Direktive 2011/64/EU kojim je definisano da minimalna visina akcize na sve cigarete ne smije biti manje od 90€ na 1000 komada, ali i povećanja prihoda budžeta, od 1. januara 2022. godine planirano je povećanje specifične akcize na 47€/1000 komada, dok će proporcionalna akciza ostati na planiranom nivou za 2021. godinu od 29% maloprodajne cijene. Ako uzmemo u obzir da će prosječna ponderisana cijena iznositi 2,6€, ukupno akcizno opterećenje iznosiće 84,7€/1000 kom. Kako predložena izmjena za sobom povlači rizik od povećanja prometa duvanskih proizvoda na neformalnom tržištu, biće preduzete dodatne mjere inspeksijskog nadzora.

Planiranim povećanjem akcize, uvođenjem novog akciznog kalendara kao i promjenom načina obračuna minimalne akcize doći će do povećanja prihoda budžeta po osnovu akciza i poreza na dodatu vrijednost, a ukupni godišnji fiskalni efekat procjenjuje se na nivou od oko **10 mil.€ u 2022. godini**. Ova sredstva biće iskorišćena za unaprjeđenje zdravstvenog sistema.

Redefinisanje visine akcize na ostale duvanske proizvode: Osim akciza na cigarete, predloženim zakonskim rješenjem biće redefinisana **visina akcize na bezdimne duvanske proizvode** koja bi se plaćala po kilogramu duvanske smjese u iznosu od 150,00 eura, za period od 1. januara 2022. do 31. decembra 2022. godine, u periodu od 1. januara 2023. do 31. decembra 2023. godine akciza za ovaj proizvod bi iznosila 170,00 po kg, dok bi od 1. januara 2024. godine akciza za ovaj proizvod iznosila 190,00 po kg. Ovim zakonom se predlaže i **povećanje akcize na fino rezani duvan** koja će biti povećana sa 45,00 €/kg na 55€/kg. Izmjenama važećeg zakonskog rješenja planirano je i **uvođenje akcize na duvan za žvakanje i šmrkanje** čija visina akcize je planirana u iznosu od 40,00€/kg, kao i **povećanje visine akcize za drugi duvan za pušenje** sa 25 na 35€/kg. Pored navedenog, predloženim zakonom se uvode u sistem oporezivanja i **novi duvanski proizvodi** za koje se predlaže visina akcize u iznosu od 35,00 € po kilogramu tih proizvoda.

Planiranim povećanjem akcize na bezdimne duvanske proizvode i ostale duvanske proizvode doći će do povećanja prihoda budžeta po osnovu akciza i poreza na dodatu vrijednost, a ukupni godišnji fiskalni efekat procjenjuje se **na nivou od oko 2,0 mil.€ u 2022. godini**.

Povećanje akcize na alkohol i alkoholna pića: Redefinisanjem visine akciza, planirano je povećanje akcize na sljedeća alkoholna pića: pjenušava vina biće povećana sa postojećih 35€ po hektolitr na 45€ po hektolitr; ostala pjenušava fermentisana pića biće povećana sa 35€ po hektolitr na 45€ po hektolitr; akciza na pivo biće povećana sa postojećih 5€ na 7€ po zapreminskom sadržaju alkohola na hektolitar piva; akciza na ostala nepjenušava fermentisana pića će sa 0€ po hektolitr biti povećana na 40€ po hektolitr. Visina akcize za međuproizvode je predložena u iznosu od 140,00 eura po hektolitr. Navedena visina akcize će se primjenjivati od 1. januara 2023. godine, dok će od 1. januara do 31. decembra 2022. godine, akciza na alkoholna pića iznositi:

- 1) 6,00 eura po zapreminskom sadržaju alkohola na hektolitar piva;
- 2) 40 eura po hektolitr pjenušavog vina;
- 3) 30 eura po hektolitr ostalih nepjenušavih fermentisanih pića;
- 4) 40 eura po hektolitr ostalih pjenušavih fermentisanih pića;

5) 120 eura po hektolitr međuproizvoda".

Planiranim povećanjem obuhvata i visine akciza doći će do povećanja prihoda budžeta po osnovu akciza i poreza na dodatu vrijednost, a ukupni godišnji fiskalni efekat procjenjuje se na nivou od oko **2 mil.€ u 2022. godini.**

Povećanje akcize na gaziranu i negaziranu vodu sa dodatkom šećera ili drugih sredstava za zaslađivanje ili aromatizaciju je planirano proširenje obuhvata bezalkoholnih pića na koja se plaća akciza i predlaže se uvođenje akcize na negaziranu vodu, uključujući mineralnu vodu i gaziranu vodu sa dodatkom šećera ili drugih sredstava za zaslađivanje i aromatizaciju i ostala bezalkoholna pića, osim sokova od voća ili povrća iz tarifnog broja 2009. Kada su u pitanju gazirana pića sa dodatkom šećera planira se povećanje visine akcize sa 25,00 eura po hektolitr na 30,00 eura po hektolitr, od 1. januara 2022. do 31. decembra 2022. godine, da bi od 1. januara 2023. godine visina akcize za ovaj proizvod iznosila 35,00 eura po hektolitr. Za negaziranu vodu, uključujući mineralnu vodu sa dodatkom šećera ili drugih sredstava za zaslađivanje ili aromatizaciju i ostala bezalkoholna pića, osim sokova od voća ili povrća iz tarifnog broja 2009 propisuje se visina akcize u iznosu od 15,00 eura po hektolitr od 1. januara 2022. do 31. decembra 2022. godine, da bi od 1. januara 2023. godine visina akcize za ovaj proizvod iznosila 25,00 eura po hektolitr.

Planiranim proširenjem obuhvata i povećanjem visine akciza doći će do povećanja prihoda budžeta po osnovu akciza i poreza na dodatu vrijednost, a ukupni godišnji fiskalni efekat od akcize na gaziranu i negaziranu vodu sa dodatkom šećera procjenjuje se na nivou od oko **3,5 mil.€ u 2022. godini.**

Uvođenje akcize na proizvode od šećera, kakaoa i sladoled:

Kako je šećerna bolest jedna od najčešćih metaboličkih bolesti savremenog života, a Crna Gora je prema podacima iz registra za dijabetes koji se vodi u Institutu za javno zdravlje sa učestalošću ove bolesti sa 12%, u samom evropskom vrhu, kroz mehanizam oporezivanja proizvoda koji sadrže šećere planirano je smanjenje negativnog trenda, a planirana sredstva koja se ubiraju po ovom osnovu biće iskorišćena za unapređenje zdravstvenog sistema. U tom cilju, pored planiranog povećanja akcize na gazirana i negazirana pića sa dodatkom šećera ili drugih sredstava za zaslađivanje ili aromatizaciju predlaže se i uvođenje nove akcize na slatkiše i sladoled koja će iznositi 0,5€/kg.

Procijenjeni godišnji fiskalni efekat uvođenja akcize na proizvode od šećera, kakaoa i sladoleda iznosiće oko **5,0 mil.€ u 2022. godini.**

Uvođenje akcize na proizvode od plastike za jednokratnu upotrebu: U cilju smanjenja negativnih uticaja koje upotreba plastičnih proizvoda za jednokratnu upotrebu ima na životnu sredinu, predlaže se uvođenje akcize za ove proizvode od 1. januara 2022. godine, koja bi se plaćala u iznosu od 0,4 eura po kilogramu ovih proizvoda.

6. Konsultacije zainteresovanih strana

- Naznačiti da li je korišćena eksterna ekspertska podrška i ako da, kako.
 - Naznačiti koje su grupe zainteresovanih strana konsultovane, u kojoj fazi RIA procesa i kako (javne ili ciljane konsultacije).
- Naznačiti glavne rezultate konsultacija, i koji su predlozi i sugestije zainteresovanih strana prihvaćeni odnosno nijesu prihvaćeni. Obrazložiti.

Prilikom izrade propisa nije korišćena eksterna ekspertska podrška.

Prilikom izrade predloženog zakona, a na zahtjeve privrednih subjekata data su pojašnjenja i razlozi za povećanje visine akciza i uvođenja novih akciznih proizvoda.

Prilikom pripreme Predloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o akcizama, shodno odredbama člana 52 stav 2 alineja 3 Zakona o državnoj upravi („Sl.list CG", broj 78/18), nije sprovedena javna rasprava, imajući u vidu hitnost donošenja propisa koji je neodvojivi dio ekonomskog programa pod nazivom „Evropa sad".

7: Monitoring i evaluacija

- Koje su potencijalne prepreke za implementaciju propisa?
- Koje će mjere biti preduzete tokom primjene propisa da bi se ispunili ciljevi?
- Koji su glavni indikatori prema kojima će se mjeriti ispunjenje ciljeva?
- Ko će biti zadužen za sprovođenje monitoringa i evaluacije primjene propisa?

Potencijalne prepreke u vezi sprovođenja navednog zakona se mogu odnositi na početak primjene navedenog zakona, imajući u vidu da je primjena zakonskog rješenja planirana za 1. januar 2022. godine. Ispunjenje ciljeva će se prvenstveno mjeriti ostvarenjem budžetskih prihoda po ovom osnovu kao i smanjenjem negativnih efekata koje konzumacija akciznih proizvoda ima na zdravlje građana.

U cilju uspješnog sprovođenja redefinisane akcizne politike biće pojačan inspekcijski nadzor i angažovanje svih relevantnih nadležnih organa, kako bi se onemogućilo poslovanje u neformalnom sektoru.

Datum i mjesto:

Podgorica, 05.11.2021.god.

Starješina:

mr. Miloško Spajić





Crna Gora
Kabinet predsjednika Vlade
Kancelarija za evropske integracije

Adresa: Bulevar revolucije 15
81 000 Podgorica, Crna Gora
tel: +382 20 481 301
fax: +382 20 481 301
www.kei.gov.me

Br: 01-004-907/21-2483/2

11. novembar 2021.

Za: MINISTARSTVO FINANSIJA I SOCIJALNOG STARANJA
ministru Milojku Spajiću

Veza: Dopis br: 01-15811

Predmet: Mišljenje o usklađenosti Predloga zakona o izmjenama i dopunama zakona o akcizama s pravnom tekovinom EU

Poštovani,

Dopisom broj 01-15811 od 11. novembra 2021. godine tražili ste mišljenje o usklađenosti **Predloga zakona o izmjenama i dopunama zakona o akcizama** s pravnom tekovinom Evropske unije.

Nakon upoznavanja sa sadržinom predloga propisa, a u skladu sa nadležnostima definisanim članom 40 stav 1 alineja 2 Poslovnika Vlade Crne Gore („Sl. list CG“, br. 3/12, 31/15, 48/17 i 62/18) Kancelarija za evropske integracije je saglasna sa navodima u obrascu usklađenosti predloga propisa s pravnom tekovinom Evropske unije.

S poštovanjem,

GLAVNA PREGOVARAČICA


Zorka Kordić

Prilog:

- Izjava i tabela usklađenosti Predloga zakona o izmjenama i dopunama zakona o akcizama s pravnom tekovinom EU

Dostavljeno:

- Ministarstvu finansija i socijalnog staranja;
- a/a

**IZJAVA O USKLAĐENOSTI NACRTA/PREDLOGA PROPISA CRNE GORE S PRAVNOM TEKOVINOM
EVROPSKE UNIJE**

		Identifikacioni broj Izjave	MFS- IU/PZ/21/27
1. Naziv nacrt/predloga propisa			
- na crnogorskom jeziku	Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o akcizama		
- na engleskom jeziku	Proposal for the Law on Amendments to the Law on Excise		
2. Podaci o obrađivaču propisa			
a) Organ državne uprave koji priprema propis			
Organ državne uprave	Ministarstvo finansija i socijalnog staranja		
- Sektor/odsjek	Direktorat za poreski i carinski sistem		
- odgovorno lice (ime, prezime, telefon, e-mail)	Biljana Peranović, 020/243 - 339, Biljana.peranovic@mif.gov.me		
- kontakt osoba (ime, prezime, telefon, e-mail)	Ruzica Bajceta ruzica.bajceta@mif.gov.me		
b) Pravno lice s javnim ovlaštenjem za pripremu i sprovođenje propisa			
- Naziv pravnog lica	/		
- odgovorno lice (ime, prezime, telefon, e-mail)	/		
- kontakt osoba (ime, prezime, telefon, e-mail)	/		
3. Organi državne uprave koji primjenjuju/sprovode propis			
- Organ državne uprave	Uprava prihoda i carina		
4. Usklađenost nacrt/predloga propisa s odredbama Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju između Evropske unije i njenih država članica, s jedne strane i Crne Gore, s druge strane (SSP)			
a) Odredbe SSPa s kojima se usklađuje propis			
Glava VIII. Politika saradnje , član 100, Porezi			
b) Stepen ispunjenosti obaveza koje proizilaze iz navedenih odredbi SSPa			
	<input checked="" type="checkbox"/>	ispunjava u potpunosti	
	<input type="checkbox"/>	djelimično ispunjava	
	<input type="checkbox"/>	ne ispunjava	
c) Razlozi za djelimično ispunjenje, odnosno neispunjenje obaveza koje proizilaze iz navedenih odredbi SSPa			
/			
5. Veza nacrt/predloga propisa s Programom pristupanja Crne Gore Evropskoj uniji (PPCG)			
- PPCG za period	2021-2023		
- Poglavlje, potpoglavlje	/		
- Rok za donošenje propisa	/		
- Napomena	Donošenje Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o akcizama nije predviđeno Programom pristupanja Crne Gore Evropskoj uniji.		
6. Usklađenost nacrt/predloga propisa s pravnom tekovinom Evropske unije			
a) Usklađenost s primarnim izvorima prava Evropske unije			
UFEU, Dio Treći, Politika i unutrašnje mjere Unije, Glava VII, Zajednička pravila o konkurenciji, oporezivanju i približavanju zakona, Poglavlje 2, Fiskalne odredbe, član 113/TFEU, Part Three, Union policies and internal actions, Title VII.Common rules on competition, Taxation and approximations of laws, Chapter 2, Tax provisions, article 113			
Potpuno usklađeno/fully harmonized			
b) Usklađenost sa sekundarnim izvorima prava Evropske unije			
32008L0118			
Direktiva Savjeta 2008/118/EZ od 16 decembra 2008. o opštem sastavu akciza i koja ukida Direktivu 92/12/EEZ / Council Directive 2008/118/EC of 16 December 2008 concerning the general arrangements for excise duty and repealing Directive 92/12/EEC (OJ L 009 , 14.01.2009)			
Djelimično usklađeno/partly harmonized			

32011L0064

Direktiva Savjeta 2011/64/EU od 21. juna 2011. o strukturi i stopama akcize koje se odnose na prerađeni duvan / Council Directive 2011/64/EU of 21 June 2011 on the structure and rates of excise duty applied to manufactured tobacco (OJ L 176, 05.07.2011)

Djelimično usklađeno/Partly harmonized

31992L0083

Direktiva Savjeta 92/83/EZ od 19. oktobra 1992. o usklađivanju struktura akcize na alkohol i alkoholna pica / Council Directive 92/83/EEC of 19 October 1992 on the harmonization of the structures of excise duties on alcohol and alcoholic beverages (OJ L 316, 31.10.1992)

Djelimično usklađeno/Partly harmonized

31992L0084

Direktiva Savjeta 92/84/EEZ od 19. oktobra 1992. o usklađivanju stopa akcize na alkohol i alkoholna pića / Council Directive 92/84/EEC of 19 October 1992 on the approximation of the rates of excise duty on alcohol and alcoholic beverages.

Potpuno usklađeno/Fully harmonized

c) Usklađenost s ostalim izvorima prava Evropske unije

Ne postoji izvor prava EU ove vrste s kojim bi se predlog propisa mogao uporediti radi dobijanja stepena njegove usklađenosti.

6.1. Razlozi za djelimičnu usklađenost ili neusklađenost nacrt/predloga propisa Crne Gore s pravnom tekovinom Evropske unije i rok u kojem je predviđeno postizanje potpune usklađenosti

- Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o akcizama djelimično je usklađen sa direktivom **32008L0118** u dijelu koji se odnosi na elektronsko praćenje akcizne robe koja je pod režimom odloženog plaćanja akcize (EMCS), obuhvat proizvoda koji podliježu plaćanju akcize (električna energija i drugi energenti), kao i u dijelu koji se odnosi na način plaćanja akcize od strane malih proizvođača alkoholnih pića, kao i gornju granicu alkoholnih pića za sopstvenu upotrebu. Potpuna usklađenost će se postići izmjenama Zakona o akcizama, kao i donošenjem podzakonskog akta koji će regulisati način plaćanja akcize od strane malih proizvođača, kao i gornju granicu alkoholnih pića za sopstvenu upotrebu.

Rok: do ulaska u EU.

- Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o akcizama djelimično je usklađen sa Direktivom **32011L0064** u dijelu koji se odnosi na propisivanje minimalne visine akcize akcize za cigarete. Potpuna usklađenost će se postići od 1. januara 2024. godine kada će minimalna akciza (specifična i proporcionalna), iznositi 91,6 eura za 1000 komada cigareta.

Rok: 1. januar 2024.

- Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o akcizama je djelimično usklađen sa direktivom **31992L0083** u dijelu koji se odnosi na primjenu sniženih stopa akcize za etil alkohol a koji proizvode mali proizvođači a koja iznosi 300 eura po hl čistog alkohola dok je Direktivom propisano da snižene stope ne smiju biti više od 50 % ispod standardne nacionalne stope trošarine koja iznosi 1250 eura po hektolitr čistog alkohola, kao i u dijelu koji se odnosi na propisivanje bližeg postupka i načina plaćanja akcize od strane malih proizvođača alkoholnih pića. Potpuna usklađenost će se postići donošenjem podzakonskog akta kojim će se propisati bliži postupak i način plaćanja akcize od strane malih proizvođača alkoholnih pića kao i izmjenama Zakona o akcizama.

Rok: do ulaska u EU.

7. Ukoliko ne postoje odgovarajući propisi Evropske unije s kojima je potrebno obezbijediti usklađenost konstatovati tu činjenicu

/

8. Navesti pravne akte Savjeta Evrope i ostale izvore međunarodnog prava korišćene pri izradi nacrt/predloga propisa

Ne postoje izvori međunarodnog prava s kojima je potrebno uskladiti predlog propisa.

/

9. Navesti da li su navedeni izvori prava Evropske unije, Savjeta Evrope i ostali izvori međunarodnog prava prevedeni na crnogorski jezik (prevode dostaviti u prilogu)

Navedeni sekundarni izvori prava EU prevedeni su na hrvatski jezik.

10. Navesti da li je nacrt/predlog propisa iz tačke 1 Izjave o usklađenosti preveden na engleski jezik (prevod dostaviti u prilogu)

TABELA USKLAĐENOSTI

1. Identifikacioni broj (IB) nacrt/predloga propisa		1.1. Identifikacioni broj izjave o usklađenosti i datum utvrđivanja nacrt/predloga propisa na Vladi		
MFS-TU/PZ/21/27		MFS-IU/PZ/21/27		
2. Naziv izvora prava Evropske unije i CELEX oznaka				
Direktiva Savjeta 2008/118/EZ od 16 decembra 2008. o opštem sastavu akciza i koja ukida Direktivu 92/12/EEZ - 32008L0118 Direktiva Savjeta 2011/64/EU od 21. juna 2011. o strukturi i stopama akcize koje se odnose na prerađeni duvan - 32011L0064 Direktiva Savjeta 92/83/EZ od 19. oktobra 1992. o usklađivanju struktura akcize na alkohol i alkoholna pića - 31992L0083 Direktiva Savjeta 92/84/EZ od 19. oktobra 1992. o usklađivanju stopa akcize na alkohol i alkoholna pića - 31992L0084				
3. Naziv nacrt/predloga propisa Crne Gore				
Na crnogorskom jeziku		Na engleskom jeziku		
Predlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o akcizama		Proposal for the Law on Amendments to the Law on Excise		
4. Usklađenost nacrt/predloga propisa s izvorima prava Evropske unije				
a)	b)	c)	d)	e)
Odredba i tekst odredbe izvora prava Evropske unije (član, stav, tačka)	Odredba i tekst odredbe nacrt/predloga propisa Crne Gore (član, stav, tačka)	Usklađenost odredbe nacrt/predloga propisa Crne Gore s odredbom izvora prava Evropske unije	Razlog za djelimičnu usklađenost ili neusklađenost	Rok za postizanje potpune usklađenosti
Direktiva Savjeta 2008/118/EZ				
Član 1 1. Ovom se Direktivom utvrđuje opšti sastav akciza, koji se neposredno ili posredno odnosi na sljedeću robu (u daljnjem tekstu „akcizni proizvodi“): (a) energenti i električna energija, obuhvaćeni Direktivom 2003/96/EZ; (b) alkohol i alkoholna pića, obuhvaćeni Direktivama 92/83/EEZ i 92/84/EEZ; (c) prerađeni duvan, obuhvaćen Direktivama 95/59/EZ, 92/79/EEZ i 92/80/EEZ. 2. Države članice mogu ubirati druge posredne poreze na akciznu robu za posebne namjene, ako su ti porezi u skladu s poreskim pravilima Zajednice	Član 1 U Zakonu o akcizama ("Službeni list RCG", br. 65/01, 12/02, 76/05 i "Službeni list CG", br. 76/08, 50/09, 78/10, 61/11, 28/12, 38/13, 45/14, 8/15, 1/17, 50/17, 55/18 i 76/20) u članu 1 stav 2 mijenja se i glasi: "Akcizni proizvodi iz stava 1 ovog člana su: 1) alkohol i alkoholna pića;	Djelimično usklađeno	Djelimično usklađeno članom 1 stav 2 Zakona o akcizama („Sl list RCG“, br. 65/01, 76/05, i „Sl list CG“, br.76/08, 28/12, 38/18, 45/14, 1/17, 50/17, 55/18 i 76/20), u dijelu koji se odnosi na obuhvat proizvoda	Do ulaska u EU

<p>koja se primjenjuju na akcizu ili na porez na dodanu vrijednost, vezano uz utvrđivanje poreske osnovice, izračunavanje poreza, porezne obaveze i poreskog nadzora, ali ta pravila ne uključuju odredbe o oslobođenjima.</p> <p>3. Države članice mogu ubirati porez na:</p> <p>(a) proizvode koji nisu akcizna roba;</p> <p>(b) pružanje usluga, uključujući i one koje se odnose na akciznu robu i nije ih moguće označiti kao porez na promet.</p> <p>Međutim, ubiranje tih poreza pri trgovanju između država članica ne smije uzrokovati formalnosti povezane s prijelazom granice.</p>	<p>2) duvanski proizvodi;</p> <p>3) mineralna ulja, njihovi derivati i supstituti i ugalj;</p> <p>4) gazirana i negazirana voda sa dodatkom šećera;</p> <p>5) proizvodi od šećera, kakaoa i sladoled; i</p> <p>6) proizvodi od plastike za jednokratnu upotrebu.”</p> <p>Zakon o akcizama („Sl. list RCG“, br. 65/01, 76/05, i „Sl. list CG“, br.76/08, 28/12, 38/18, 45/14, 1/17, 50/17, 55/18 i 76/20)</p> <p>Član 1</p> <p>(1) Ovim zakonom se uređuje sistem i uvodi obaveza plaćanja akcize za proizvode utvrđene ovim zakonom (u daljem tekstu: akcizni proizvodi), a koji se na teritoriji Crne Gore stavljaju u slobodan promet.</p> <p>(2) Akcizni proizvodi iz stava 1 ovog člana su:</p> <p>1) alkohol i alkoholna pića;</p> <p>2) duvanski proizvodi;</p> <p>3) mineralna ulja, njihovi derivati i supstituti i ugalj;</p> <p>4) gazirana i negazirana voda sa dodatkom šećera;</p> <p>5) proizvodi od šećera, kakaoa i sladoled; i</p> <p>6) proizvodi od plastike za jednokratnu upotrebu.</p>		<p>koji podliježu plaćanju akcize (električna energija i drugi energenti).</p> <p>Potpuna usklađenost će se postići izmjenama i dopunama Zakona.</p>	
<p>Član 2</p>	<p>Nema odgovarajuće odredbe</p>	<p>Potpuno</p>	<p>Potpuno usklađeno</p>	

<p>Za akciznu robu vrijedi obaveza plaćanja akcize u trenutku:</p> <p>(a) njene proizvodnje, prema potrebi uključujući i njeno vađenje iz tla na području Zajednice;</p> <p>(b) njenog uvoza na područje Zajednice.</p>		usklađeno	članom 2 Zakona o akcizama („Sl list RCG“, br. 65/01, 76/05, i „Sl list CG“, br.76/08, 28/12, 38/18, 45/14, 1/17, 50/17, 55/18 i 76/20).	
<p>Član 3</p> <p>1. Formalnosti utvrđene carinskim odredbama Zajednice za ulaz robe na carinsko područje Zajednice, primjenjuju se mutatis mutandis na ulaz akcizne robe u Zajednicu iz područja navedenih u članu 5. stav 2.</p> <p>2. Formalnosti utvrđene carinskim odredbama Zajednice za izlaz robe iz carinskog područja Zajednice, primjenjuju se mutatis mutandis za izlaz akcizne robe iz Zajednice u područje iz člana 5. stava 2.</p> <p>3. Odstupanjem od stavova 1. i 2. Finskoj se dopušta da za kretanja akcizne robe iz svog područja u smislu člana 4. stava 2. u područja iz člana 5. stava 2. tačke (c) primjenjuje istovjetne postupke onima, koji se primjenjuju za takva kretanja na njenom području u skladu s članom 4. stavom 2.</p> <p>Poglavlja III. i IV. ne primjenjuju se na carinsku robu, na koju se primjenjuje postupak ili sistem odgode plaćanja akcize.</p>	Nema odgovarajuće odredbe	Neprenosivo		
<p>Član 4</p> <p>U ovoj se Direktivi i njezinim provedbenim odredbama primjenjuju sljedeće definicije:</p> <p>1. „ovlašćeni imalac akciznog skladišta“ označava fizičko ili pravno lice koje ima ovlašćenje nadležnih tijela države članice da pri obavljanju svojih poslovnih djelatnosti proizvodi, prerađuje, skladišti, prima ili otprema carinsku robu prema sistemu plaćanja akcize u akciznom skladištu;</p> <p>2. „država članica“ i „područje države članice“ označava područje svake države članice Zajednice, u kojoj se primjenjuje Ugovor, u skladu s njegovim članom 299., uz izuzetak trećih područja;</p> <p>3. „Zajednica“ i „područje Zajednice“ označava područje država članica u smislu tačke 2.;</p> <p>4. „treće područje“ označava područje iz člana 5. stavova 2. i 3.;</p>	Nema odgovarajuće odredbe	Potpuno usklađeno	Potpuno usklađeno članom 4 Zakona o akcizama („Sl list RCG“, br. 65/01, 76/05, i „Sl list CG“, br.76/08, 28/12, 38/18, 45/14, 1/17, 50/17, 55/18 i 76/20), definicije „registrovani	

<p>5. „treća zemlja“ označava svaku državu ili područje na koju se Ugovor ne primjenjuje;</p> <p>6. „carinski postupak ili sistem odgode“ označava bilo koji poseban postupak u skladu s Regulativom (EEZ) br. 2913/92 koji se odnosi na carinski nadzor i sprovodi pri ulazu robe koja porijeklom nije iz Zajednice, u carinsko područje Zajednice, privremeno skladištenje, slobodne zone ili slobodna skladišta i bilo koje dogovore prema članu 84. stavu 1. tački (a) te Regulative;</p> <p>7. „sistem odloženog plaćanja akcize “ označava poreski sistem koji se primjenjuje na proizvodnju, preradu, skladištenje ili kretanje akcizne robe, na koju se ne primjenjuje carinski postupak ili sistem odloženog plaćanja;</p> <p>8. „uvoz akcizne robe“ označava ulaz akcizne robe na područje Zajednice, osim ako roba pri ulasku na područje Zajednice nije predmet carinskog postupka ili sistema odlaganja, odnosno oslobođena carinskog postupka ili sistema odgode;</p> <p>9. „registrovani primalac“ označava fizičko ili pravno lice kome nadležno tijelo predmetne države članice daje ovlaštenje da pri obavljanju svojih poslovnih djelatnosti pod uslovima koje utvrđuju nadležna tijela prima carinsku robu koja se kreće iz druge države članice u skladu sa sistemom odgode plaćanja akcize;</p> <p>10. „registrovani pošiljalac“ označava fizičko ili pravno lice, kome nadležno tijelo države članice uvoza daje ovlaštenje da kod obavljanja svojih poslovnih djelatnosti i pod uslovima koje utvrđuju navedena tijela samo otprema carinsku robu sukladno sistemu odgode plaćanja akcize kod puštanja u slobodni promet u skladu s članom 79. Regulative (EEZ) br. 2913/92;</p> <p>11. „akcizno skladište“ označava mjesto gdje ovlašćeni upravitelj akciznog skladišta u svom poslovanju carinsku robu proizvodi, prerađuje, skladišti, prima ili otprema u skladu s sistemom odgode plaćanja akcize, i uz poštovanje nekih uslova, koje utvrđuju nadležna tijela države članice, u kojoj se nalazi akcizno skladište.</p>			<p>primalac“ i „registrovani pošiljalac“ su predmet regulisanja Carinskog zakona</p>	
<p>Čl. 5 i 6</p>	<p>Nema odgovarajuće odredbe</p>	<p>Neprenosivo</p>		
<p>Čl. 7-20</p>	<p>Član 2 U članu 15 stav 1 na kraju tačke 6</p>	<p>Potpuno usklađeno</p>	<p>Potpuno usklađeno čl. 7-29 i 31-36 Zakona o</p>	

	<p>tačka se zamjenjuje tačka-zarezom i dodaje nova tačka koja glasi:</p> <p>“7) mineralna ulja (motorni benzin, gasna ulja, tečni naftni gas) i biogoriva, koja se nalaze na tržištu, a nijesu markirana ili ne sadrže propisanu koncentraciju markera, u skladu sa zakonom kojim se uređuje markiranje naftnih derivata.”</p> <p>Zakon o akcizama („Sl list RCG“,br. 65/01, 76/05, i „Sl list CG“, br.76/08, 28/12, 38/18, 45/14, 1/17, 50/17, 55/18 i 76/20)</p> <p>„ Član 15</p> <p>Obaveza plaćanja akcize nastaje i kada:</p> <ol style="list-style-type: none">1) carinski organ proda oduzete akcizne proizvode, osim ako ih proda imaocu akcizne dozvole, odnosno oslobođenom korisniku akciznih proizvoda;2) su u postupku spajanja akcizni proizvodi stavljeni u slobodan promet, osim ako je kupac imalac akcizne dozvole, odnosno oslobođeni korisnik akciznih proizvoda;3) se završi postupak spajanja, ako su akcizni proizvodi otpremljeni povjeriocu, osim ako je povjerilac imalac akcizne dozvole,		akcizama („Sl list RCG“,br. 65/01, 76/05, i „Sl list CG“, br.76/08, 28/12, 38/18, 45/14, 1/17, 50/17, 55/18 i 76/20).	
--	---	--	---	--

<p>odnosno oslobođeni korisnik akciznih proizvoda;</p> <p>4) su u postupku likvidacije, odnosno stečaja akcizni proizvodi stavljeni u slobodan promet, odnosno kada su otpremljeni povjeriocu, osim ako je povjerilac imalac akcizne dozvole, odnosno oslobođeni korisnik akciznih proizvoda;</p> <p>5) je utvrđen manjak akciznih proizvoda, osim manjka za koji imalac akcizne dozvole dokaže da je nastao usljed više sile ili je neodvojivo povezan sa procesom proizvodnje, skladištenja ili prevoza akciznih proizvoda;</p> <p>6) pravno lice ili preduzetnik, koji nije obveznik akcize, stavi u promet duvanske proizvode i alkoholna pića (osim piva i mirnog vina), bez kontrolne akcizne markice.“</p> <p>Član 3 U članu 30 poslije stava 5 dodaje novi stav koji glasi: “ (6) Uz zahtjev iz stava 5 ovog člana kupci mineralnih ulja iz člana 52 stav 3 tačka 4 al. 2 i 4 ovog zakona, dužni su da podnesu: - dokaz o registraciji za obavljanje djelatnosti iz člana 30 ovog zakona; - licencu odnosno</p>			
--	--	--	--

odobrenje za rad u skladu sa zakonom;

- dokaz o registraciji osnovnog sredstva, ako je obavezna registracija, odnosno dokaz o vlasništvu za osnovna sredstva za koja nije obavezna registracija;

- dokaz o prihodima prijavljenim poreskom organu za prethodnu godinu;

- dokaz o izmirenim poreskim i carinskim obavezama, ako se vrši povraćaj na račun kupca gasnih ulja;

- dokaz o iznosu poreskog duga ako se iz priznatog iznosa za povraćaj izmiruju druge poreske obaveze;

- kopiju računa o izvršenoj nabavci, odnosno kopiju računa o izvršenoj nabavci u veleprodajnim objektima;

- podatak o ostvarenom prometu po osnovu koga se traži povraćaj, i

- kopije mjesečnih prijava za obračun poreza na dodatu vrijednost za period za koji se traži povraćaj, ako je podnosilac zahtjeva obveznik poreza na dodatu vrijednost.“

U stavu 6 poslije riječi: "međumjesni prevoz," dodaju se

riječi: "vanredni prevoz, čarter prevoz i prevoz putnika u okviru prostora koji pripada aerodromu,".

U stavu 8 riječi: „stava 7“ zamjenjuju se riječima: „stava 8“.

Dosadašnji st. 6 do 9 postaju st. 7 do 10.

Zakon o akcizama („Sl list RCG“, br. 65/01, 76/05, i „Sl list CG“, br.76/08, 28/12, 38/18, 45/14, 1/17, 50/17, 55/18 i 76/20)

Član 30

(1) Pravo na povraćaj (refakciju) plaćene akcize ima:

- 1) imalac akcizne dozvole koji je nabavio akcizne proizvode po cijeni sa uključenom akcizom i koji ih je upotrijebio u akciznom skladištu za proizvodnju akciznih proizvoda;
- 2) uvoznik koji vraća uvezene proizvode u inostranstvo u nepromijenjenom stanju, a za koje je prilikom njihovog uvoza platio akcizu;
- 3) izvoznik koji izvozi akcizne proizvode na koje je plaćena akciza;
- 4) lice koje je pribavilo akcizne

	<p>proizvode po cijeni sa uključenom akcizom ili je akciza za iste plaćena prilikom uvoza, a upotrijebljeni su za namjene iz čl. 31, 44 i 54 ovog zakona.</p> <p>(2) Zahtjev za povraćaj plaćene akcize, lica iz stava 1 ovog člana, podnose carinskom organu u roku od 30 dana od isteka mjeseca u kojem je akciza plaćena.</p> <p>(3) Pravo na povraćaj dijela plaćene akcize može da ostvari kupac mineralnih ulja (gasnih ulja) iz člana 52 stav 3 tačka 4 alineja 2 i 4 ovog zakona.</p> <p>(4) Povraćaj dijela plaćene akcize prilikom nabavke gasnih ulja iz člana 52 stav 3 tačka 4 alineja 4 ovog zakona, mogu da ostvare kupci tih ulja koji imaju status javne ustanove.</p> <p>(5) Zahtjev za povraćaj dijela plaćene akcize lica iz stava 3 ovog člana, podnose carinskom organu u roku od 15 dana, od isteka kvartala u kojem je nabavljeno gasno ulje.</p> <p>(6) Uz zahtjev iz stava 5 ovog člana kupci mineralnih ulja iz člana 52 stav 3 tačka 4 al. 2 i 4 ovog zakona, dužni su da podnesu:</p>			
--	---	--	--	--

- dokaz o registraciji za obavljanje djelatnosti iz člana 30 ovog zakona;
- licencu odnosno odobrenje za rad u skladu sa zakonom;
- dokaz o registraciji osnovnog sredstva, ako je obavezna registracija, odnosno dokaz o vlasništvu za osnovna sredstva za koja nije obavezna registracija;
- dokaz o prihodima prijavljenim poreskom organu za prethodnu godinu;
- dokaz o izmirenim poreskim i carinskim obavezama, ako se vrši povraćaj na račun kupca gasnih ulja;
- dokaz o iznosu poreskog duga ako se iz priznatog iznosa za povraćaj izmiruju druge poreske obaveze;
- kopiju računa o izvršenoj nabavci, odnosno kopiju računa o izvršenoj nabavci u veleprodajnim objektima;
- podatak o ostvarenom prometu po osnovu koga se traži povraćaj, i
- kopije mjesečnih prijava za obračun poreza na dodatu vrijednost za period za koji se traži povraćaj, ako je podnosilac zahtjeva obveznik poreza na dodatu vrijednost.

(7) Povraćaj dijela plaćene akcize

	<p>prilikom nabavke gasnih ulja koja se koriste kao motorno gorivo za industrijske i komercijalne svrhe mogu da ostvare pravna lica i preduzetnici koji su registrovani i obavljaju djelatnosti koje su prema Zakonu o klasifikaciji djelatnosti ("Službeni list CG", broj 18/11) razvrstane u okviru sektora C (prerađivačka industrija) i to: oblast 10 (proizvodnja prehrambenih proizvoda) u iznosu do 1% od ostvarenog prometa po tom osnovu i sektora H (saobraćaj i skladištenje) i to: grupa 49.31 gradski i prigradski prevoz putnika (autobuski prevoz putnika) u iznosu do 7% ostvarenog prometa po tom osnovu, grupa 49.39 prevoz putnika u kopnenom saobraćaju (redovni autobuski međumjesni prevoz, vanredni prevoz, čarter prevoz i prevoz putnika u okviru prostora koji pripada aerodromu, prevoz uspinjačama, žičarama i ski liftovima, prevoz školskim autobusima i autobusima za prevoz zaposlenih), u iznosu do 7% ostvarenog prometa po tom osnovu i grupa 49.41 drumski</p>			
--	---	--	--	--

prevoz tereta u iznosu do 7% ostvarenog prometa po tom osnovu (prevoz životinja, rashlađenog tereta, sakupljanje mlijeka sa farmi, prevoz otpada i otpadnih materijala bez sakupljanja i odlaganja, prevoz trupaca, rashlađenog, teškog i rasutog tereta, prevoz kamionima i cistijernama), čija je nosivost najmanje 7,5 tona i veća, osim korišćenja putničkih motornih vozila.

(8) Prilikom nabavke gasnih ulja koja se koriste kao motorno gorivo za industrijske i komercijalne svrhe, izvođač radova koji ta ulja koristi za izvođenje radova na projektu autoputa Bar-Boljare, ostvaruje povraćaj dijela plaćene akcize iznad iznosa od 169 eura na 1000 litara, a podizvođač ostvaruje pravo na povraćaj dijela plaćene akcize iznad iznosa od 259 eura na 1000 litara.

(9) Iznos ostvarenog prava na povraćaj iz **stava 8** ovog člana, za podizvođače na projektu autoputa Bar - Boljare, ne može preći iznos do 1,5% ostvarenog prometa u toku godine, po tom osnovu.

	(10) Bliže uslove i način povraćaja plaćene akcize propisuje Ministarstvo finansija.			
Čl. 21-31	Nema odgovarajuće odredbe	Neusklađeno	Potpuna usklađenost će se postići izmjenama Zakona koji će se donijeti do ulaska u EU.	Do ulaska u EU
<p>Član 32</p> <p>1. Za akciznu robu koju nabavljaju fizička lica za sopstvenu upotrebu i same ju prevoze iz jedne države članice u drugu, akciza se ubire samo u državi članici gdje je roba nabavljena.</p> <p>2. Za utvrđivanje je li akcizna roba iz stava 1. namijenjena vlastitoj uporabi fizičkog lica, države članice u obzir uzimaju najmanje sljedeće:</p> <p>(a) komercijalni status vlasnika akcizne robe i njegove razloge za raspolaganje njome;</p> <p>(b) mjesto gdje se nalazi akcizna roba i prema potrebi korišten način prevoza;</p> <p>(c) bilo kakvu dokumentaciju, koja se odnosi na carinsku robu;</p> <p>(d) prirodu akcizne robe;</p> <p>(e) količinu akcizne robe.</p> <p>3. U smislu primjene stava 2. tačke (e) države članice mogu utvrditi okvirne količine međutim samo u smislu smjernica. Te okvirne količine ne smiju biti niže od:</p> <p>(a) za proizvode od duvana:</p> <ul style="list-style-type: none"> - cigarete: 800 komada, - cigarilosi (cigare koje ne teže više od 3 g po komadu): 400 komada, - cigare: 200 komada, - duvan za pušenje: 1,0 kg; <p>(b) za alkoholna pića:</p> <ul style="list-style-type: none"> - žestoka alkoholna pića: 10 l, - međuproizvodi: 20 l, - vino: 90 l (uključujući najviše 60 l pjenušavog vina), - pivo: 110 l. 	Nema odgovarajuće odredbe	Potpuno usklađeno	Potpuno usklađeno članom 7 Uredbe o uslovima i postupku za ostvarivanje prava na oslobođenje od plaćanja carine ("Sl. list CG", br. 20/15 i 09/18), kojom se propisuje roba u ličnom prtljagu putnika a koja je oslobođena od plaćanja carine.	

<p>4. Države članice mogu i utvrditi nastanak obaveze plaćanja akcize u državi članici uporabe za nabavu mineralnog ulja koje je već pušteno u upotrebu u drugoj državi članici, ako takve proizvode na neuobičajen način prevozi fizička osoba ili bilo tko drugi u njeno ime.</p> <p>U smislu ovog stava „neuobičajen prevoz“ označava svaki prevoz goriva, osim prevoza u rezervoarima vozila ili u odgovarajućim kanistrima za rezervno gorivo i prevoz tekućih proizvoda za grijanje, osim prevoza u cisternama, koje se koriste u ime lica koja obavlja tu gospodarsku djelatnost.</p>				
<p>Čl. 33-38</p>	<p>Nema odgovarajuće odredbe</p>	<p>Neprimjenjivo</p>		
<p>Član 39</p> <p>1. Ne dovodeći u pitanje član 7. stav 1. države članice mogu zahtijevati da se akcizna roba u trenutku njenog stavljanja u upotrebu na njihovom području ili u slučajevima iz prvog podstava člana 33. stava 1. i člana 36. stava 1., kad uđe na njihovo područje, označi poreskim markicama ili nacionalnim identifikacionim markicama, koje se primjenjuju u fiskalne svrhe.</p> <p>2. Svaka država članica, koja zahtijeva upotrebu poreskih markica ili nacionalnih identifikacijskih markica iz stava 1., mora ih staviti na raspolaganje ovlaštenim upraviteljima akciznih skladišta drugih država članica. Međutim, svaka država članica može zahtijevati, da se te markice stave na raspolaganje poreskim zastupnicima koje su ovlastila nadležna tijela te države članice.</p> <p>3. Ne dovodeći u pitanje bilo kakve odredbe koje mogu utvrditi države članice kako bi osigurale pravilno provođenje ovog člana i spriječile utaju, izbjegavanje ili zloupotrebu, države članice osiguravaju da porezne markice ili nacionalne identifikacijske markice iz stava 1. ne predstavljaju ograničenje slobodnom kretanju akcizne robe.</p> <p>Kad je akcizna roba označena takvim markicama, država članica koja ih je izdala, vraća svaki iznos koji je plaćen ili zajamčen za dobivanje tih markica, izuzevši troškove izdavanja, ako je obaveza plaćanja akcize nastala i akciza je ubrana u drugoj državi članici.</p> <p>Međutim, država članica koja je izdala te markice može utvrditi da za povrat plaćenog ili zajamčenog iznosa treba dostaviti zadovoljavajući</p>	<p>Nema odgovarajuće odredbe</p>	<p>Potpuno usklađeno</p>	<p>Potpuno usklađeno članom 57 Zakona o akcizama („Sl list RCG“, br. 65/01, 76/05, i „Sl list CG“, br.76/08, 28/12, 38/18, 45/14, 1/17, 50/17, 55/18 i 76/20).</p>	

dokaz svojim nadležnim tijelima da su te markice uklonjene ili uništene. 4. Porezne markice ili nacionalne identifikacijske markice iz stava 1. vrijede u državi članici koja ih je izdala. Međutim, države članice te markice mogu međusobno priznati.				
<p>Član 40</p> <p>1. Države članice mogu male proizvođače vina izuzeti od zahtjeva iz Poglavlja III. i IV. te drugih zahtjeva vezanih uz kretanje i nadzor. Ako ti mali proizvođači vina sami obavljaju transakcije unutar Zajednice, oni o tome obavještavaju svoja nadležna tijela i postupaju u skladu sa zahtjevima Regulative Komisije (EZ) br. 884/2001 od 24. aprila 2001. o utvrđivanju detaljnih pravila za primjenu vezano uz dokumentaciju koja prati prevoz vina i vinskih proizvoda i evidencije, koje se vode u vinskom sektoru 1.</p> <p>2. Kad su mali proizvođači vina izuzeti od zahtjeva u skladu sa stavom 1., primalac obavještava nadležna tijela države članice odredišta o primljenim pošiljkama dokumentom propisanim prema Regulativi (EZ) br. 84/2001 ili upućivanjem na njega.</p> <p>3. U smislu ovog člana pojam „mali proizvođači vina“ označava lica koje proizvode prosječno manje od 1 000 hl vina godišnje.</p>	Nema odgovarajuće odredbe	Djelimično usklađeno	Djelimično usklađeno članom 45 Zakona o akcizama („Sl list RCG“, br. 65/01, 76/05, i „Sl list CG“, br. 76/08, 28/12, 38/18, 45/14, 1/17, 50/17, 55/18 i 76/20), u dijelu koji se odnosi na način plaćanja strane malih proizvođača. Potpuna usklađenost će se postići donošenjem podzakonskog akta koji će regulisati način plaćanja akcize od strane malih proizvođača, kao i gornju granicu alkoholnih pića za sopstvenu upotrebu.	Do ulaska u EU
Čl. 41 i 42	Nema odgovarajuće odredbe		Materija nije predmet regulisanja ovog propisa	
Čl. 43-50	Nema odgovarajuće odredbe	Neprenosivo		
Direktiva Savjeta 2011/64/EZ				
Član 1 Ovom se Direktivom utvrđuju opšta načela za usklađivanje strukture i	Član 6 Član 46 mijenja se i glasi:	Potpuno usklađeno	Potpuno usklađeno i čl. 47 i 48 Zakona o	

<p>stopa akcize koju države članice primjenjuju na duvanske proizvode.</p> <p>Član 2</p> <p>1. Za potrebe ove Direktive, prerađeni duvan označava:</p> <ul style="list-style-type: none"> (a) cigarete; (b) cigare i cigarilose; (c) duvan za pušenje: <ul style="list-style-type: none"> (i) fino rezani duvan za cigarete za savijanje; (ii) drugi duvan za pušenje. <p>2. Proizvodi koji se u cjelosti ili djelimično sastaje od materija koje nisu duvan ali koji u svakom drugom pogledu ispunjavaju kriterijume definisane u članu 3 ili članu 5, stav (1) se tretiraju kao cigarete i duvan za pušenje.</p> <p>Izuzetno od prvog pod-stava, prooizvodi koji ne sadrže duvan i koriste se isključivo za medicinske svrhe se ne tretiraju kao prerađeni duvan.</p> <p>3. Izuzetno od važećih odrebi u Uniji, definicije iz stava 2 ovog člana i članova 3, 4, i 5 ne dovode u pitanje izbor sistema ili nivo oporezivanja koji se primjenjuje na različite grupe proizvoda iz ovih članova.</p>	<p>“Duvanski proizvodi na koje se plaća akciza su: cigarete, cigare, cigarilosi, duvan za pušenje (fino rezani duvan za savijanje cigareta i drugi duvan za pušenje), proizvodi namijenjeni za udisanje pare bez sagorijevanja, duvan za žvakanje i duvan za šmrkanje (burmut).”</p> <p style="text-align: center;">Član 7</p> <p>U članu 49 u uvodnoj rečenici stava 1 poslije riječi: “za pušenje” dodaju se riječi: “(fino rezani duvan za savijanje cigareta i drugi duvan za pušenje)”.</p> <p>U stavu 3 riječi: “sitno sjeckani” zamjenjuju se riječima: “fino rezani”.</p> <p>Zakon o akcizama („Sl. list RCG“,br. 65/01, 76/05, i „Sl. list CG“, br.76/08, 28/12, 38/18, 45/14, 1/17, 50/17, 55/18 i 76/20)</p> <p>„Član 49</p> <p>(1) Duvanom za pušenje (fino rezani duvan za savijanje cigareta i drugi duvan za pušenje) smatra se:</p> <ul style="list-style-type: none"> 1) duvan koji je rezan ili drugačije siječen, savijen ili stisnut u komade i koji se može pušiti bez dalje industrijske prerade; 2) duvanski otpaci koji se mogu pušiti, a koji nijesu svrstani u proizvode iz čl. 47 i 48 ovog 		<p>akcizama („Sl list RCG“,br. 65/01, 76/05, i „Sl list CG“, br.76/08, 28/12, 38/18, 45/14, 1/17, 50/17, 55/18 i 76/20).</p>	
---	---	--	--	--

	<p>zakona.</p> <p>(2) Duvanom za pušenje smatraju se i proizvodi koji su u cjelini ili djelimično izrađeni od duvanskih surogata i ispunjavaju uslove iz stava 1 ovog člana, osim proizvoda koji se upotrebljavaju isključivo u zdravstvene svrhe.</p> <p>(3) Duvanom za pušenje smatra se i fino rezani duvan za savijanje cigareta, u kojem je, s obzirom na težinu, više od 25% duvanskih djelića čija je širina manja od 1,5mm.</p> <p>(4) Duvanskim otpatkom, u smislu stava 1 tačka 2 ovog člana, smatraju se ostaci listova duvana i nusproizvodi nastali preradom duvana ili proizvodnjom, obradom ili preradom duvanskih prerađevina.“</p>			
<p>Član 3</p> <p>1. Za potrebe ove Direktive, cigarete označavaju:</p> <p>(a) svitke duvana koji se mogu pušiti takvi kakvi su i ne svrstavaju se u cigare i cigarilose u smislu člana 4, stav (1).</p> <p>(b) svitke duvana, koji se na jednostavan, neindustrijski način stavljaju u papirne tube za cigarete;</p> <p>(c) svitke duvana, koji se na jednostavan, neindustrijski način savijaju u papir za cigareta.</p> <p>2. Za potrebe akciznih dažbina, svitkom duvana iz stava 1 smatra se da predstavlja dvije cigarete čija je dužina bez filtera, ili muštikle duža od 8 cm, ali nije duža od 11 cm; tri cigarete koje su bez filtera, odnosno muštikle duže od 11 cm, ali nijesu duže od 14 cm, i tako redom.</p>	<p>Član 7</p> <p>U članu 49 u uvodnoj rečenici stava 1 poslije riječi: "za pušenje" dodaju se riječi: "(fino rezani duvan za savijanje cigareta i drugi duvan za pušenje)".</p> <p>U stavu 3 riječi: "sitno sjeckani" zamjenjuju se riječima: "fino rezani".</p> <p>Zakon o akcizama („Sl. list RCG“,br. 65/01, 76/05, i „Sl. list</p>	<p>Potpuno usklađeno</p>	<p>Potpuno usklađeno i čl. 47 i 48 Zakona o akcizama („Sl list RCG“,br. 65/01, 76/05, i „Sl list CG“, br.76/08, 28/12, 38/18, 45/14, 1/17, 50/17, 55/18 i 76/20).</p>	

CG“, br.76/08, 28/12, 38/18, 45/14, 1/17, 50/17, 55/18 i 76/20)

„Član 49

(1) Duvanom za pušenje (**fino rezani duvan za savijanje cigareta i drugi duvan za pušenje**) smatra se:

1) duvan koji je rezan ili drugačije siječen, savijen ili stisnut u komade i koji se može pušiti bez dalje industrijske prerade;

2) duvanski otpaci koji se mogu pušiti, a koji nijesu svrstani u proizvode iz čl. 47 i 48 ovog zakona.

(2) Duvanom za pušenje smatraju se i proizvodi koji su u cjelini ili djelimično izrađeni od duvanskih surogata i ispunjavaju uslove iz stava 1 ovog člana, osim proizvoda koji se upotrebljavaju isključivo u zdravstvene svrhe.

(3) Duvanom za pušenje smatra se i **fino rezani** duvan za savijanje cigareta, u kojem je, s obzirom na težinu, više od 25% duvanskih djelića čija je širina manja od 1,5mm.

(4) Duvanskim otpatkom, u smislu stava 1 tačka 2 ovog člana, smatraju se ostaci listova duvana i nusproizvodi nastali preradom duvana ili proizvodnjom, obradom ili preradom duvanskih prerađevina.“

“Član 8
Čl. 49a i 49b mijenjaju se i glase:
**“ Duvanski proizvodi namijenjeni
za udisanje pare bez sagorijevanja**
Član 49a

(1) Duvanskim proizvodima, u smislu ovog zakona, smatraju se i proizvodi namijenjeni za udisanje pare bez sagorijevanja a koji se mogu smatrati supstitutom za cigarete, cigare, cigarilose i duvan za pušenje (fino rezani duvan za savijanje cigareta i drugi duvan za pušenje), i sadrže:

- 1) prerađeni duvan namijenjen zagrijavanju (u daljem tekstu: bezdimni duvanski proizvod),
- 2) tečnost za punjenje elektronskih cigareta ili drugih elektronskih sprava, odnosno tečnost za punjenje elektronskih cigareta sadržane u drugim proizvodima koji se svrstavaju u tarifnu oznaku nomenklature CT 8543 40 00 10.

(2) Novim duvanskim proizvodima, u smislu ovog zakona, smatraju se i proizvodi koji ispunjavaju uslove iz stava 1 ovog člana i koji su stavljeni na tržište Crne Gore nakon 19. maja 2014. godine u skladu sa zakonom kojim se uređuje

	<p>ograničavanje upotrebe duvanskih proizvoda.</p> <p>(3) Akciza na proizvode iz stava 1 tačka 1 ovog člana plaća se u iznosu od 190,00 Eura po kilogramu, duvanske smjese.</p> <p>(4) Akciza na proizvode iz stava 1 tačka 2 ovog člana plaća se u iznosu od 0,07 Eura po mililitru tečnosti za elektronske cigarete.</p> <p>(5) Akciza na proizvode iz stava 2 ovog člana plaća se u iznosu od 35,00 Eura po kilogramu.</p> <p style="text-align: center;">Duvan za žvakanje i duvan za šmrkanje (burmut)</p> <p style="text-align: center;">Član 49b</p> <p>Duvan za žvakanje i duvan za šmrkanje (burmut) na koje se plaća akciza su proizvodi iz tarifne oznake CT 2403 99 10.</p> <p>Akciza za proizvode iz stava 1 ovog člana plaća se po kilogramu duvana za žvakanje i duvana za šmrkanje (burmut), u iznosu od 40,00 Eura.”</p>			
<p>Član 4</p> <p>1. Za potrebe ove Direktive, za cigare ili cigarilose se smatraju sledeći proizvodi ukoliko se mogu i, s obzirom na njihova svojstva i uobičajena očekivanja potrošača, ukoliko su isključivo namijenjeni za pušenje takvi kavi su:</p> <p>Svitci duvana sa spoljnim omotačem od prirodnog duvana;</p> <p>Svitci duvana sa punjenjem od smješe izrezane na trake i sa spoljnim omotačem uobičajene boje cigara, od rekonstruisanog duvana, koji u potpunosti pokriva proizvod, a zavisno od slučaja i filter ali u slučaju cigara sa muštiklom ne i muštiklu, čija je jedinična težina bez filtera ili muštikle</p>	<p style="text-align: center;">Član 6</p> <p>Član 46 mijenja se i glasi:</p> <p>“Duvanski proizvodi na koje se plaća akciza su: cigarete, cigare, cigarilosi, duvan za pušenje (fino rezani duvan za savijanje cigareta i drugi duvan za pušenje), proizvodi namijenjeni za udisanje pare bez sagorijevanja, duvan za žvakanje i duvan za šmrkanje (burmut).”</p>	<p>Potpuno usklađeno</p>	<p>Potpuno usklađeno i članom 48 Zakona o akcizama („Sl list RCG“, br. 65/01, 76/05, i „Sl list CG“, br.76/08, 28/12, 38/18, 45/14, 1/17, 50/17, 55/18 i 76/20).</p>	

<p>veća od 2,3 grama i nije veća od 10 grama i čiji obim je najmanje 34mm.</p> <p>3. Proizvodi koji se sastoje djelimično od materija koje nisu duvan, ali koji po drugom osnovu ispunjavaju kriterijume definisane u stavu 1 se tretiraju kao cigare i cigarilosi.</p>				
<p>Član 4</p> <p>2. Odstupajući od stava 1, sledeći pod-stav može da nastavi da se primjenjuje u Njemačkoj i Mađarskoj do 31. decembra 2014.</p> <p>Za cigare ili cigarilose se smatraju sledeći proizvodi ukoliko se mogu pušiti takvi kavi su:</p> <p>(a) Svitci duvana u cjelini izrađeni od prirodnog duvana;</p> <p>(b) Svitci duvana sa spoljnim omotačem od prirodnog duvana;</p> <p>(c) Svitci duvana sa punjenjem od smješe izrezane na trake i sa spoljnim omotačem uobičajene boje cigara koji u potpunosti pokriva proizvod, a zavisno od slučaja i filter ali u slučaju cigara sa muštiklom ne i muštiklu, i sa spoljnim omotačem, gdje su i jedan i drugi od rekonstruisanog duvana, čija je jedinična težina bez filtera ili muštikle veća od 1,2 grama i gdje je omotač savijen u spiralu pod ostrim uglom od najmanje 30° u odnosu na uzdužnu osu cigara;</p> <p>(d) Svitci duvana sa punjenjem od smješe izrezane na trake i sa spoljnim omotačem uobičajene boje cigara, od rekonstruisanog duvana, koji u potpunosti pokriva proizvod, a zavisno od slučaja i filter ali u slučaju cigara sa muštiklom ne i muštiklu, čija je jedinična težina bez filtera ili muštikle veća od 2,3 grama i čiji obim je najmanje 34mm.;</p>	<p>Nema odgovarajuće odredbe</p>	<p>Neprenosivo</p>		
<p>Član 5</p> <p>1. Za potrebe ove Direktive, duvan za pušenje označava:</p> <p>(a) duvan koji je rezan ili drugačije siječen, savijen ili stisnut u komade i koji se može pušiti bez dalje industrijske obrade;</p> <p>(b) otpatke od duvana koji su stavljeni u maloprodaju a koji nisu svrstani pod član 3 i član 4 stav (1) i koji se mogu pušiti. Za potrebe ovog člana otpacima od duvana se smatraju ostaci od listova duvana i nusproizvodi dobijeni obradom ili preradom duvanskih proizvoda.</p> <p>2. Duvan za pušenje u kome više od 25% težine djelića duvana ima šriinu koja je manja od 1,5 milimetara se smatra fino rezanim duvanom za</p>	<p>Član 7</p> <p>U članu 49 u uvodnoj rečenici stava 1 poslije riječi: "za pušenje" dodaju se riječi: "(fino rezani duvan za savijanje cigareta i drugi duvan za pušenje)".</p> <p>U stavu 3 riječi: "sitno sjeckani" zamjenjuju se riječima: "fino rezani".</p> <p>Zakon o akcizama („Sl. list</p>	<p>Potpuno usklađeno</p>		

<p>cigaretete za savijanje.</p> <p>Države članice mogu smatrati fino rezanim duvanom za cigaretete za savijanje i duvan za pušenje u kome više od 25% težine djelića duvana ima širinu koja je 1,5 milimetara ili više i koji se prodaje ili koji namjerava da se prodaje za cigarete za savijanje.</p>	<p>RCG“,br. 65/01, 76/05, i „Sl. list CG“, br.76/08, 28/12, 38/18, 45/14, 1/17, 50/17, 55/18 i 76/20) „Član 49</p> <p>(1) Duvanom za pušenje (fino rezani duvan za savijanje cigareta i drugi duvan za pušenje) smatra se:</p> <p>1) duvan koji je rezan ili drugačije siječen, savijen ili stisnut u komade i koji se može pušiti bez dalje industrijske prerade;</p> <p>2) duvanski otpaci koji se mogu pušiti, a koji nijesu svrstani u proizvode iz čl. 47 i 48 ovog zakona.</p> <p>(2) Duvanom za pušenje smatraju se i proizvodi koji su u cjelini ili djelimično izrađeni od duvanskih surogata i ispunjavaju uslove iz stava 1 ovog člana, osim proizvoda koji se upotrebljavaju isključivo u zdravstvene svrhe.</p> <p>(3) Duvanom za pušenje smatra se i fino rezani duvan za savijanje cigareta, u kojem je, s obzirom na težinu, više od 25% duvanskih djelića čija je širina manja od 1,5mm.</p> <p>(4) Duvanskim otpatkom, u smislu stava 1 tačka 2 ovog člana, smatraju se ostaci listova duvana i nusproizvodi nastali preradom duvana ili proizvodnjom, obradom ili preradom duvanskih</p>			
---	---	--	--	--

	prerađevina.“			
Član 6 Fizičko ili pravno lice s poslovnim nastanom u Uniji koja prerađuje duvan u duvanske proizvode namijenjene prodaji na malo smatra se proizvođačem.	Nema odgovarajuće odredbe		Materija nije predmet regulisanja ovog zakona	
Član 7 1. Na cigarete proizvedene u Uniji i cigarete uvezene iz trećih zemalja primjenjuje se akciza ad valorem izračunata na temelju najveće maloprodajne cijene, uključujući carinske pristojbe, te također posebna akciza izračunata po jedinici proizvoda. Bez obzira na prvi podstav, države članice mogu izuzeti carinske pristojbe iz osnovice za izračun akcize ad valorem na cigarete. 2. Postotak akcize ad valorem i iznos posebne akcize moraju biti jednaki za sve cigarete. 3. U konačnoj fazi usklađivanja struktura u svim je državama članicama za cigarete potrebno utvrditi isti omjer između posebne akcize i zbroja akcize ad valorem i poreza na promet, i to na način da raspon maloprodajnih cijena pošteno odražava razliku između prodajnih cijena proizvođača. 4. Po potrebi akciza na cigarete može sadržavati minimalno porezno opterećenje pod uslovom da se strogo poštuju miješana struktura poreza i raspon posebne komponente akcize kako je utvrđeno članom 8.	Nema odgovarajuće odredbe	Potpuno usklađeno	Potpuno usklađeno članom 50 st. 1 i 2 Zakona o akcizama („Sl list RCG“, br. 65/01, 76/05, i „Sl list CG“, br.76/08, 28/12, 38/18, 45/14, 1/17, 50/17, 55/18 i 76/20).	
Član 8 1. Postotak posebne komponente akcize u iznosu ukupnog poreskog opterećenja na cigarete utvrđuje se na osnovu ponderisane prosječne maloprodajne cijene. 2. Ponderisana prosječna maloprodajna cijena računa se na osnovu ukupne vrijednosti svih cigareta stavljenih u promet, koja se temelji na maloprodajnoj cijeni, uključno sa svim porezima, podijeljenoj s ukupnom količinom cigareta stavljenih u promet. Utvrđuje se najkasnije do 1. ožujka svake godine na temelju podataka o svim cigaretama stavljenima u promet tijekom prethodne kalendarske godine. 3. Do 31. decembra 2013. posebna komponenta akcize ne smije biti niža od 5 %, niti viša od 76,5 % iznosa ukupnog poreskog opterećenja koje čine sljedeći iznosi:	Član 9 U članu 50 stav 4 riječi: “iznosi 23,00%” zamjenjuju se riječima: “iznosi 29,00%”. U stavu 5 alineja 3 riječi: “25,00 Eura” zamjenjuju se riječima: “35,00 Eura”. Zakon o akcizama („Sl. list RCG“, br. 65/01, 76/05, i „Sl. list CG“, br.76/08, 28/12, 38/18, 45/14, 1/17, 50/17, 55/18 i 76/20) Član 50 (1) Akcizna osnovica za duvanske	Djelimično usklađeno	Djelimično usklađeno članom 80lj Zakona o akcizama („Sl list RCG“, br. 65/01, 76/05, i „Sl list CG“, br.76/08, 28/12, 38/18, 45/14, 1/17, 50/17, 55/18 i 76/20), u dijelu propisivanja minimalne akcize na cigarete. Odredbom člana 50b	1. januar 2024.

<p>(a) posebna akciza; (b) akciza ad valorem i porez na dodanu vrijednost (PDV) koji se obračunavaju na ponderisanu prosječnu maloprodajnu cijenu.</p> <p>4. Od 1. januara 2014. posebna komponenta akcize na cigarete ne smije biti niža od 7,5 %, niti viša od 76,5 % iznosa ukupnog poreskog opterećenja koje čine sljedeći iznosi: (a) posebna akciza; (b) akciza ad valorem i PDV koji se obračunavaju na ponderisanu prosječnu maloprodajnu cijenu.</p> <p>5. Odstupajući od stavova 3. i 4., ako u državi članici dođe do promjene ponderisane prosječne maloprodajne cijene cigareta, a time i do smanjenja posebne komponente akcize, izražene kao postotak ukupnog poreskog opterećenja, ispod postotka od 5 % ili 7,5 %, u zavisnosti od slučaja, ili do njenoga povećanja iznad 76,5 % ukupnog poreskog opterećenja, odnosno država članica ne mora uskladiti iznos posebne akcize do 1. januara druge godine nakon godine u kojoj je nastala promjena.</p> <p>6. U skladu sa stavovima 3., 4. i 5. ovoga člana, i članom 7. stavom 1. podstavom drugim, države članice mogu naplaćivati minimalnu akcizu na cigarete.</p>	<p>proizvode je 1000 komada i maloprodajna cijena, odnosno kilogram proizvoda.</p> <p>(2) Akciza na cigarete plaća se kao specifična akciza koja je određena u iznosu za 1000 komada i kao proporcionalna akciza koja je određena u procentu od maloprodajne cijene cigareta.</p> <p>(3) Specifična akciza na cigarete plaća se za 1000 komada u iznosu od 51,00 eura.</p> <p>(4) Proporcionalna akciza na cigarete iznosi 29,00% od njihove maloprodajne cijene.</p> <p>(5) Akciza na ostale duvanske proizvode plaća se po kilogramu tih proizvoda, i iznosi: - za cigare i cigarilose - 25,00 Eura, - za fino rezani duvan - 60 eura, - za drugi duvan za pušenje - 35,00 Eura.</p> <p>(6) Maloprodajna cijena cigareta iz stava 4 ovog člana je cijena koju odredi proizvođač, odnosno uvoznik, a koja uključuje akcizu i porez na dodatu vrijednost.</p> <p>(7) Proizvođač, odnosno uvoznik je dužan da, prije stavljanja u upotrebu, odnosno u slobodan promet, maloprodajne cijene</p>		<p>predloženog zakona, kojim se propisuje minimalna akciza za cigarete, propisuje da će ona od 1. januara 2024. godine iznositi 91,6 eura za 1000 komada.</p>	
---	--	--	---	--

	<p>cigareta prijavi nadležnom carinskom organu i objavi ih u "Službenom listu Crne Gore".</p> <p>(8) Prodaja cigareta po maloprodajnim cijenama, koje su veće ili manje od prijavljenih, nije dozvoljena.</p> <p>Član 10 Član 50b mijenja se glasi: "Obračunata akciza na cigarete iz člana 50 st. 3 i 4 ovog zakona ne može biti manja od 91,6 Eura za 1.000 komada cigareta."</p> <p>Član 18 Poslije člana 80j dodaju se četiri nova člana koji glase: "Član 80lj Izuzetno od člana 50b ovog zakona akciza na cigarete, plaća se za 1.000 komada, i to: 1) od 1. januara 2022. godine do 31. decembra 2022. godine u iznosu od 84,7 Eura, 2) od 1. januara 2023. godine do 31. decembra 2023. godine u iznosu od 88,15 Eura."</p>			
<p>Član 9 1. Države članice primjenjuju na cigarete minimalne poreze na potrošnju cigarete u skladu s pravilima iz ovoga Poglavlja. 2. Stav 1. primjenjuju se na poreze koji se u skladu s ovim Poglavljem obračunavaju za cigarete i koji uključuju: (a) posebnu akcizu po jedinici proizvoda; (b) akcizu ad valorem izračunatu na temelju najveće maloprodajne cijene;</p>	<p>Član 9 U članu 50 stav 4 riječi: "iznosi 23,00%" zamjenjuju se riječima: "iznosi 29,00%". U stavu 5 alineja 3 riječi: "25,00 Eura" zamjenjuju se riječima: "35,00 Eura".</p>	<p>Djelimično usklađeno</p>	<p>Djelimično usklađeno članom 80lj Zakona o akcizama („Sl list RCG“, br. 65/01, 76/05, i „Sl list CG“, br.76/08, 28/12,</p>	

<p>(c) PDV razmjeran maloprodajnoj cijeni.</p>	<p style="text-align: center;">Član 80lj</p> <p>Izuzetno od člana 50b ovog zakona akciza na cigarete, plaća se za 1.000 komada, i to:</p> <p style="padding-left: 40px;">1) od 1. januara 2022. godine do 31. decembra 2022. godine u iznosu od 84,7 Eura,</p> <p style="padding-left: 40px;">2) od 1. januara 2023. godine do 31. decembra 2023. godine u iznosu od 88,15 Eura.</p> <p style="text-align: center;">Zakon o akcizama („Sl. list RCG“, br. 65/01, 76/05, i „Sl. list CG“, br. 76/08, 28/12, 38/18, 45/14, 1/17, 50/17, 55/18 i 76/20)</p> <p style="text-align: center;">Član 50</p> <p>(1) Akcizna osnovica za duvanske proizvode je 1000 komada i maloprodajna cijena, odnosno kilogram proizvoda.</p> <p>(2) Akciza na cigarete plaća se kao specifična akciza koja je određena u iznosu za 1000 komada i kao proporcionalna akciza koja je određena u procentu od maloprodajne cijene cigareta.</p> <p>(3) Specifična akciza na cigarete plaća se za 1000 komada u iznosu od 51,00 eura.</p> <p>(4) Proporcionalna akciza na cigarete iznosi 29,00% od njihove maloprodajne cijene.</p> <p>(5) Akciza na ostale duvanske proizvode plaća se po kilogramu</p>		<p>38/18, 45/14, 1/17, 50/17, 55/18 i 76/20), u dijelu propisivanja minimalne akcize na cigarete.</p> <p>Odredbom člana 50b predloženog zakona, kojim se propisuje minimalna akciza za cigarete, propisuje da će ona od 1. januara 2024. godine iznositi 91,6 eura za 1000 komada.</p>	<p>1. januar 2024.</p>
--	---	--	--	------------------------

tih proizvoda, i iznosi:

- za cigare i cigarilose - 25,00 Eura,
- za fino rezani duvan - 60 eura,
- za drugi duvan za pušenje - **35,00 Eura.**

(6) Maloprodajna cijena cigareta iz stava 4 ovog člana je cijena koju odredi proizvođač, odnosno uvoznik, a koja uključuje akcizu i porez na dodatu vrijednost.

(7) Proizvođač, odnosno uvoznik je dužan da, prije stavljanja u upotrebu, odnosno u slobodan promet, maloprodajne cijene cigareta prijavi nadležnom carinskom organu i objavi ih u "Službenom listu Crne Gore".

(8) Prodaja cigareta po maloprodajnim cijenama, koje su veće ili manje od prijavljenih, nije dozvoljena.

Član 80lj

Izuzetno od člana 50b ovog zakona akciza na cigarete, plaća se za 1.000 komada, i to:

- 1) od 1. januara 2022. godine do 31. decembra 2022. godine u iznosu od 84,7 Eura,
- 2) od 1. januara 2023. godine do 31. decembra 2023. godine u iznosu od 88,15 Eura.

<p>Član 10</p> <p>1. Ukupna akciza (posebna akciza i akciza ad valorem bez PDV-a) na cigarete iznosi barem 57 % ponderisane prosječne maloprodajne cijene cigareta stavljenih u promet. Akciza ne smije biti niža od 64 EUR za 1 000 komada cigareta, bez obzira na ponderisanu prosječnu maloprodajnu cijenu.</p> <p>Međutim, države članice koje naplaćuju akcizu od barem 101 EUR za 1 000 komada cigareta na temelju ponderisane prosječne maloprodajne cijene ne moraju ispuniti zahtjev od 57 % iz prvoga podstava.</p> <p>2. Od 1. januara 2014. ukupna akciza na cigarete iznosi barem 60 % ponderisane prosječne maloprodajne cijene cigareta stavljenih u promet. Akciza ne smije biti niža od 90 EUR za 1 000 komada cigareta, bez obzira na ponderisanu prosječnu maloprodajnu cijenu.</p> <p>Međutim, države članice koje naplaćuju akcizu od barem 115 EUR za 1 000 komada cigareta na temelju ponderisane prosječne maloprodajne cijene ne moraju ispuniti zahtjev od 60 % iz prvoga podstava.</p> <p>Bugarskoj, Estoniji, Grčkoj, Latviji, Litvi, Mađarskoj, Poljskoj i Rumunjskoj odobrava se prijelazno razdoblje do 31. decembra 2017. kako bi ispunile zahtjeve iz prvoga i drugoga podstava.</p> <p>3. Države članice moraju postupno povećavati akcize kako bi ispunile zahtjeve iz stava 2. do datuma navedenih u tom stavu.</p>	<p style="text-align: center;">Član 16</p> <p>U članu 80f stav 1 tačka 8 riječi: “od 40,50 eura,” zamjenjuju se riječima: “od 47,00 eura,“.</p> <p>U tački 9 riječi: „od 44,00 eura,“ zamjenjuju se riječima: “od 49,00 eura.”.</p> <p>Tačka 10 briše se.</p> <p>U stavu 2 na kraju tačke 6 zarez se zamjenjuje tačkom, a tač. 7 do 10 brišu se.</p> <p style="text-align: center;">Zakon o akcizama („Sl. list RCG“,br. 65/01, 76/05, i „Sl. list CG“, br.76/08, 28/12, 38/18, 45/14, 1/17, 50/17, 55/18 i 76/20)</p> <p style="text-align: center;">Član 80f</p> <p>(1) Specifična akciza na cigarete iz člana 47 ovog zakona plaća se za 1.000 komada, i to:</p> <p>1) od 1. novembra 2014. godine do 31. marta 2015. godine u iznosu od 19,00 eura,</p> <p>2) od 1. aprila 2015. godine do 31. marta 2016. godine u iznosu od 20,00 eura,</p> <p>3) od 1. aprila 2016. godine do 31. marta 2017. godine u iznosu od 22,00 eura,</p> <p>3a) do 1. avgusta 2017. godine u iznosu od 24,00 eura,</p> <p>4) od 1. avgusta 2017. godine do 31. decembra 2017. godine u iznosu od 30,00 eura,</p> <p>5) od 1. septembra 2018. godine</p>	<p>Djelimično usklađeno</p>	<p>Djelimično usklađeno članom 80lj Zakona o akcizama („Sl. list RCG“,br. 65/01, 76/05, i „Sl. list CG“, br.76/08, 28/12, 38/18, 45/14, 1/17, 50/17, 55/18 i 76/20), u dijelu propisivanja minimalne akcize na cigarete.</p> <p>Odredbom člana 50b predloženog zakona, kojim se propisuje minimalna akciza za cigarete, propisuje da će ona od 1. januara 2024. godine iznositi 91,6 eura za 1000 komada.</p>	<p>1. januar 2024.</p>
--	---	-----------------------------	---	------------------------

<p>do 31. decembra 2019. godine u iznosu od 30,00 eura,</p> <p>6) od 1. januara 2020. godine do 31. decembra 2020. godine u iznosu od 33,50 eura,</p> <p>7) od 1. januara 2021. godine do 31. decembra 2021. godine u iznosu od 37,00 eura,</p> <p>8) od 1. januara 2022. godine do 31. decembra 2022. godine u iznosu od 47,00 eura,</p> <p>9) od 1. januara 2023. godine do 31. decembra 2023. godine u iznosu od 49,00 eura,</p> <p>(2) Proporcionalna akciza na cigarete iz člana 47 ovog zakona plaća se od maloprodajne cijene cigareta, i to:</p> <p>1) od 1. novembra 2014. godine do 31. marta 2015. godine 35%,</p> <p>2) od 1. aprila 2015. godine do 31. marta 2016. godine 34%,</p> <p>3) od 1. aprila 2016. godine do 31. marta 2017. godine 33%,</p> <p>4) od 1. avgusta 2017. godine do 31. decembra 2017. godine 32%,</p> <p>5) od 1. septembra 2018. godine do 31. decembra 2019. godine 32%,</p> <p>6) od 1. januara 2020. godine do 31. decembra 2020. godine 30,5%.</p> <p>Član 9 U članu 50 stav 4 riječi: "iznosi</p>			
---	--	--	--

23,00%" zamjenjuju se riječima:
"iznosi 29,00%".

U stavu 5 alineja 3 riječi: "25,00
Eura" zamjenjuju se riječima:
"35,00 Eura".

**Zakon o akcizama („Sl. list
RCG“, br. 65/01, 76/05, i „Sl. list
CG“, br. 76/08, 28/12, 38/18,
45/14, 1/17, 50/17, 55/18 i 76/20)**

Član 50

- (1) Akcizna osnovica za duvanske proizvode je 1000 komada i maloprodajna cijena, odnosno kilogram proizvoda.
- (2) Akciza na cigarete plaća se kao specifična akciza koja je određena u iznosu za 1000 komada i kao proporcionalna akciza koja je određena u procentu od maloprodajne cijene cigareta.
- (3) Specifična akciza na cigarete plaća se za 1000 komada u iznosu od 51,00 eura.
- (4) Proporcionalna akciza na cigarete **iznosi 29,00%** od njihove maloprodajne cijene.
- (5) Akciza na ostale duvanske proizvode plaća se po kilogramu tih proizvoda, i iznosi:
- za cigare i cigarilose - 25,00 Eura,
 - za fino rezani duvan - 60 eura,
 - za drugi duvan za pušenje - **35,00 Eura.**

	<p>(6) Maloprodajna cijena cigareta iz stava 4 ovog člana je cijena koju odredi proizvođač, odnosno uvoznik, a koja uključuje akcizu i porez na dodatu vrijednost.</p> <p>(7) Proizvođač, odnosno uvoznik je dužan da, prije stavljanja u upotrebu, odnosno u slobodan promet, maloprodajne cijene cigareta prijavi nadležnom carinskom organu i objavi ih u "Službenom listu Crne Gore".</p> <p>(8) Prodaja cigareta po maloprodajnim cijenama, koje su veće ili manje od prijavljenih, nije dozvoljena.</p> <p>Član 18 Poslije člana 80j dodaju se četiri nova člana koji glase: ...</p> <p style="text-align: center;">Član 80lj</p> <p>Izuzetno od člana 50b ovog zakona akciza na cigarete, plaća se za 1.000 komada, i to:</p> <p>1) od 1. januara 2022. godine do 31. decembra 2022. godine u iznosu od 84,7 Eura,</p> <p>2) od 1. januara 2023. godine do 31. decembra 2023. godine u iznosu od 88,15 Eura.</p>			
Čl. 11-12	Nema odgovarajuće odredbe	Neprenosivo		
<p>Član 13 Sledeće grupe prerađenog duvana proizvedene u Uniji i uveze iz trećih zemalja podliježu minimalnoj akciznoj dažbini u svakoj državi članici na</p>	<p style="text-align: center;">Član 6</p> <p>Član 46 mijenja se i glasi: "Duvanski proizvodi na koje se</p>	Potpuno usklađeno	Potpuno usklađeno i čl. 47-49 Zakona o akcizama („Sl list	

<p>način kako je definisano u članu 14:</p> <ul style="list-style-type: none"> (a) cigare i cigarilosi; (b) fino rezani duvan namijenjen za savijanje za cigarete; (c) drugi duvan za pušenje. 	<p>plaća akciza su: cigarete, cigare, cigarilosi, duvan za pušenje (fino rezani duvan za savijanje cigareta i drugi duvan za pušenje), proizvodi namijenjeni za udisanje pare bez sagorijevanja, duvan za žvakanje i duvan za šmrkanje (burmut)."</p> <p style="text-align: center;">Član 9</p> <p>U članu 50 stav 4 riječi: „iznosi 23%“ zamjenjuju se riječima: „iznosi 29%“.</p> <p>U stavu 5 alineja 3 riječi: "25,00 Eura" zamjenjuju se riječima: "35,00 Eura".</p> <p style="text-align: center;">Zakon o akcizama („Sl. list RCG“,br. 65/01, 76/05, i „Sl. list CG“, br.76/08, 28/12, 38/18, 45/14, 1/17, 50/17, 55/18 i 76/20)</p> <p style="text-align: center;">Član 50</p> <p>(1) Akcizna osnovica za duvanske proizvode je 1000 komada i maloprodajna cijena, odnosno kilogram proizvoda.</p> <p>(2) Akciza na cigarete plaća se kao specifična akciza koja je određena u iznosu za 1000 komada i kao proporcionalna akciza koja je određena u procentu od maloprodajne cijene cigareta.</p> <p>(3) Specifična akciza na cigarete plaća se za 1000 komada u iznosu od 51,00 eura.</p> <p>(4) Proporcionalna akciza na cigarete iznosi 29,00% od njihove</p>		<p>RCG“,br. 65/01, 76/05, i „Sl list CG“, br.76/08, 28/12, 38/18, 45/14, 1/17, 50/17, 55/18 i 76/20).</p>	
---	---	--	---	--

	<p>maloprodajne cijene.</p> <p>(5) Akciza na ostale duvanske proizvode plaća se po kilogramu tih proizvoda, i iznosi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - za cigare i cigarilose - 25,00 Eura, - za fino rezani duvan - 60 eura, - za drugi duvan za pušenje -35,00 Eura. <p>(6) Maloprodajna cijena cigareta iz stava 4 ovog člana je cijena koju odredi proizvođač, odnosno uvoznik, a koja uključuje akcizu i porez na dodatu vrijednost.</p> <p>(7) Proizvođač, odnosno uvoznik je dužan da, prije stavljanja u upotrebu, odnosno u slobodan promet, maloprodajne cijene cigareta prijavi nadležnom carinskom organu i objavi ih u "Službenom listu Crne Gore".</p> <p>(8) Prodaja cigareta po maloprodajnim cijenama, koje su veće ili manje od prijavljenih, nije dozvoljena.</p>			
<p>Član 14</p> <p>1. Države članice primjenjuju akciznu dažbinu koja može biti:</p> <ul style="list-style-type: none"> (a) ili <i>ad valorem</i> dažbina obračunata na osnovu maksimalne maloprodajne cijene za svaki proizvod, koju slobodno određuju proizvođači osnovani u Uniji i uvoznici iz trećih zemalja u skladu sa članom 15; ili (b) specifična dažbina izražena kao iznos po kilogramu, ili u slučaju cigara i cigarilosa alternativno za određeni broj komada; ili (c) mješavina obje opcije, kombinovanje <i>ad valorem</i> elementa i 	<p style="text-align: center;">Član 9</p> <p>U članu 50 stav 5 alineja 3 riječi: "25,00 Eura" zamjenjuju se riječima: "35,00 Eura".</p> <p style="text-align: center;">Zakon o akcizama („Sl. list RCG“, br. 65/01, 76/05, i „Sl. list CG“, br.76/08, 28/12, 38/18,</p>	<p style="text-align: center;">Potpuno usklađeno</p>		

<p>specifičnog elementa.</p> <p>U slučaju kada je akcizna dažbina ili <i>ad valorem</i> ili mješovita, država članica može da utvrdi minimalni iznos akcizne dažbine.</p> <p>2. Iznos ukupne akcizne dažbine (specifična dažbina i/ili <i>ad valorem</i> dažbina bez PDV-a), izražen procentualno, kao iznos po kilogramu ili za određeni broj komada, biće jednak najmanje ekvivalentu stopa ili minimalnim iznosima koji su dati za:</p> <p>(a) cigare ili cigarilose: 5% maloprodajne cijene uključujući sve poreze ili EUR 12 za 1.000 komada ili po kilogramu;</p> <p>(b) fino rezani duvan namijenjen za savijanje za cigarete: 40% ponderisane prosječne maloprodajne cijene fino rezanog duvana namijenjenog za savijanje za cigarete koji je stavljen u promet ili EUR 40 po kilogramu;</p> <p>(c) drugi duvan za pušenje: 20% maloprodajne cijene uključujući sve poreze ili EUR 22 po kilogramu.</p> <p>Od 1. januara 2013., ukupna akcizna dažbina za fino rezani duvan namijenjen za savijanje za cigarete biće najmanje 43% ponderisane prosječne maloprodajne cijene fino rezanog duvana namijenjenog za savijanje za cigarete koji je stavljen u promet ili najmanje EUR 47 po kilogramu.</p> <p>Od 1. januara 2015., ukupna akcizna dažbina za fino rezani duvan namijenjen za savijanje za cigarete biće najmanje 46% ponderisane prosječne maloprodajne cijene fino rezanog duvana namijenjenog za savijanje za cigarete koji je stavljen u promet ili najmanje EUR 54 po kilogramu.</p> <p>Od 1. januara 2018., ukupna akcizna dažbina za fino rezani duvan namijenjen za savijanje za cigarete biće najmanje 48% ponderisane prosječne maloprodajne cijene fino rezanog duvana namijenjenog za savijanje za cigarete koji je stavljen u promet ili najmanje EUR 60 po kilogramu.</p> <p>Od 1. januara 2020., ukupna akcizna dažbina za fino rezani duvan namijenjen za savijanje za cigarete biće najmanje 50% ponderisane prosječne maloprodajne cijene fino rezanog duvana namijenjenog za savijanje za cigarete koji je stavljen u promet ili najmanje EUR 60 po</p>	<p>45/14, 1/17, 50/17, 55/18 i 76/20)</p> <p style="text-align: center;">Član 50</p> <p>(1) Akcizna osnovica za duvanske proizvode je 1000 komada i maloprodajna cijena, odnosno kilogram proizvoda.</p> <p>(2) Akciza na cigarete plaća se kao specifična akciza koja je određena u iznosu za 1000 komada i kao proporcionalna akciza koja je određena u procentu od maloprodajne cijene cigareta.</p> <p>(3) Specifična akciza na cigarete plaća se za 1000 komada u iznosu od 51,00 eura.</p> <p>(4) Proporcionalna akciza na cigarete iznosi 29,00% od njihove maloprodajne cijene.</p> <p>(5) Akciza na ostale duvanske proizvode plaća se po kilogramu tih proizvoda, i iznosi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - za cigare i cigarilose - 25,00 Eura, - za fino rezani duvan - 60 eura, - za drugi duvan za pušenje - 35,00 Eura. <p>(6) Maloprodajna cijena cigareta iz stava 4 ovog člana je cijena koju odredi proizvođač, odnosno uvoznik, a koja uključuje akcizu i porez na dodatu vrijednost.</p>			
--	---	--	--	--

<p>kilogramu.</p> <p>Ponderisana prosječna maloprodajna cijena se izračunava upućivanjem na ukupnu vrijednosti fino rezanog duvana namijenjenog za savijanje za cigarete koji je stavljen u promet, na osnovu maloprodajne cijene uključujući sve poreze, podijeljeno sa ukupnom količinom fino rezanog duvana namijenjenog za savijanje za cigarete koji je stavljen u promet. Utvrđuje se najkasnije do 1. marta svake godine na osnovu podataka koji se odnose na sva relevantna stavljanja u promet izvršena u prethodnoj kalendarskoj godini.</p> <p>3. Stope ili iznosi iz stavova 1 i 2 stupaju na snagu za sve proizvode koji spadaju u predmetu grupu prerađenog duvana, bez razlika u okviru svake grupe po pitanju kvaliteta, izgleda, porijekla proizvoda, upotrijebljenih materijala, karakteristika uključenih firmi ili bilo kog drugog kriterijuma.</p> <p>4. Odstupajući od stavova 1 i 2, Francuska može da nastavi da primjenjuje u period od 1. januara 2010. do 31. decembra 2015. umanjenu stopu akcizne dažbine na prerađeni duvan osim cigareta koji je stavljen u promet u sektorima na Korzici. Umanjena stopa iznosi:</p> <p>(a) Za cigare i cigarilose: najmanje 10% maloprodajne cijene, uključujući sve poreze;</p> <p>(b) Za fino rezani duvan namijenjen za savijanje za cigarete:</p> <p>(i) od 31. decembra 2012. najmanje 27% maloprodajne cijene, uključujući sve poreze;</p> <p>(ii) od 1. januara 2013. najmanje 30% maloprodajne cijene, uključujući sve poreze;</p> <p>(iii) od 1. januara 2015. najmanje 35% maloprodajne cijene, uključujući sve poreze;</p> <p>(c) za drugi duvan za pušenje: najmanje 22% maloprodajne cijene, uključujući sve poreze.</p>	<p>(7) Proizvođač, odnosno uvoznik je dužan da, prije stavljanja u upotrebu, odnosno u slobodan promet, maloprodajne cijene cigareta prijavi nadležnom carinskom organu i objavi ih u "Službenom listu Crne Gore".</p> <p>(8) Prodaja cigareta po maloprodajnim cijenama, koje su veće ili manje od prijavljenih, nije dozvoljena.</p>			
<p>Član 15</p> <p>1. Proizvođači ili, u zavisnosti od slučaja, njihovi predstavnici ili ovlašćeni posrednici u Uniji, te uvoznici duvana iz trećih zemalja mogu slobodno utvrditi najvišu maloprodajnu cijenu za svaki od svojih proizvoda za svaku</p>	<p>Nema odgovarajuće odredbe</p>	<p>Potpuno usklađeno</p>	<p>Potpuno usklađeno članom 50a Zakona o akcizama („Sl list RCG“, br. 65/01,</p>	

<p>državu članicu u kojoj se odnosni proizvodi stavljaju u promet radi potrošnje.</p> <p>Međutim, prvi podstav ne smije ometati provedbu nacionalnih zakonodavnih sistema u pogledu nadzora nad visinama cijena ili poštovanja propisanih cijena, pod uslovom da su u skladu sa zakonodavstvom Zajednice.</p> <p>2. Radi lakše naplate akcize, države članice mogu za svaku skupinu duvanskih proizvoda utvrditi ljestvicu maloprodajnih cijena pod uslovom da svaka ljestvica ima dostatan raspon i raznolikost, te da stvarno odgovara raznolikosti proizvoda porijeklom iz Unije.</p> <p>Svaka ljestvica vrijedi za sve proizvode koji pripadaju skupini duvanskih proizvoda na koju se odnosi, bez razlikovanja na temelju kakvoće, izgleda, porijekla proizvoda ili upotrijebljenih materijala, obilježja preduzeća ili bilo kojeg drugog mjerila.</p>			<p>76/05, i „SI list CG“, br.76/08, 28/12, 38/18, 45/14, 1/17, 50/17, 55/18 i 76/20)</p>	
<p>Član 16</p> <p>1. Pravila o naplati akcize usklađuju se najkasnije u konačnoj fazi usklađivanja akcize. U prethodnoj se fazi akciza načelo naplaćuje putem državnih biljega. Ako države članice naplaćuju akcizu putem državnih biljega, dužne su ih staviti na raspolaganje proizvođačima i trgovcima u drugim državama članicama. Ako države članice naplaćuju akcizu na drugi način, dužne su osigurati da nijedna prepreka, bilo administrativna ili tehnička, ne utječe na trgovinu među državama članicama u tom pogledu.</p> <p>2. Na uvoznike i proizvođače duvanskih proizvoda u Uniji primjenjuje se sistem iz stava 1. u pogledu detaljnih pravila za naplatu i plaćanje akcize.</p>	<p>Nema odgovarajuće odredbe</p>	<p>Potpuno usklađeno</p>	<p>Potpuno usklađeno članom 57 Zakona o („SI list RCG“,br. 65/01, 76/05, i „SI list CG“, br.76/08, 28/12, 38/18, 45/14, 1/17, 50/17, 55/18 i 76/20).</p>	
<p>Član 17</p> <p>Sljedeće je proizvode moguće osloboditi akcize ili je za njih moguće ostvariti porat već plaćene akcize:</p> <p>(a) denaturirane duvanske proizvode koji je koriste u industrijske svrhe ili u bilinogojstvu;</p> <p>(b) duvanske proizvode uništene pod upravnim nadzorom;</p> <p>(c) duvanske proizvode koji su namijenjeni isključivo za znanstvena ispitivanja i ispitivanja kakvoće proizvoda;</p> <p>(d) duvanske proizvode koje ponovno prerađuje proizvođač.</p> <p>Države članice utvrđuju uvjete i formalnosti pod kojima se primjenjuju</p>	<p>Nema odgovarajuće odredbe</p>	<p>Potpuno usklađeno</p>	<p>Potpuno usklađeno članom 12 Zakona o akcizama („SI list RCG“,br. 65/01, 76/05, i „SI list CG“, br.76/08, 28/12, 38/18, 45/14, 1/17, 50/17, 55/18 i 76/20).</p>	

navedena izuzeća ili povrati.				
Čl. 18 i 19	Nema odgovarajuće odredbe	Neprenosivo		
Član 20 Države članice će Komisiji dostaviti tekst glavnih odredaba nacionalnoga prava koji budu donijele u području na koje se odnosi ova Direktiva.	Nema odgovarajuće odredbe	Neprijmljivo		
Čl. 21-23	Nema odgovarajuće odredbe	Neprenosivo		
Prilog I Dio A – direktive stavljene van snage s popisom njihovih izmjena Dio B – Rokovi za prenos u nacionalno zakonodavstvo i primjena	Nema odgovarajuće odredbe	Neprenosivo		
Prilog II Korelaciona tabela	Nema odgovarajuće odredbe	Neprenosivo		
Direktiva Savjeta 92/83/EEZ				
Član 1. 1. Države članice primjenjuju akcize na pivo u skladu s ovom Direktivom. 2. Države članice određuju svoje stope akcize u skladu s Direktivom 92/84/EEZ.	Nema odgovarajuće odredbe	Potpuno usklađeno	Potpuno usklađeno članom 37 Zakona o akcizama („Sl list RCG“, br. 65/01, 76/05, i „Sl list CG“, br.76/08, 28/12, 38/18, 45/14, 1/17, 50/17, 55/18 i 76/20).	
Član 2. Za potrebe ove Direktive, pojam „pivo“ obuhvata sve proizvode koji su obuhvaćeni oznakom KN 2203, ili sve proizvode koji sadrže mješavinu piva i bezalkoholnih pića, koji su obuhvaćeni oznakom KN 2206, u oba slučaja sa stvarnom jačinom alkohola koja prelazi 0,5 % vol. Član 3. 1. Akcize koje države članice naplaćuju na pivo utvrđuju se u odnosu na: — broj hektolitara/stupanj Platoa, ili — broj hektolitara/stupanj stvarne jačine sadržaja alkohola gotovog proizvoda. 2. Kod utvrđivanja iznosa akcize na pivo u skladu sa uslovima Direktive 92/84/EEZ, države članice mogu zanemariti decimale stupnja Platoa ili stupnja stvarne jačine sadržaja alkohola.	Nema odgovarajuće odredbe	Potpuno usklađeno	Potpuno usklađeno članovima 37 i 38 Zakona o akcizama („Sl list RCG“, br. 65/01, 76/05, i „Sl list CG“, br.76/08, 28/12, 38/18, 45/14, 1/17, 50/17, 55/18 i 76/20).	

<p>Osim toga, države članice koje naplaćuju akcize u odnosu na broj hektolitara/stupanj Platoa mogu podijeliti pivo na kategorije, od kojih svaka kategorija obuhvaća najviše 4 stupnja Platoa, te s istom stopom naplaćivati akcize po hektolitr za sva piva koja spadaju u jednu kategoriju. Takve stope moraju redovito biti jednake ili više od najnižih stopa koje su utvrđene članom 6. Direktive 92/84/EEZ, dalje u tekstu najniža stopa.</p>				
<p>Član 4. 1. Države članice mogu primjenjivati snižene stope akcize koje se razrezuju prema godišnjoj proizvodnji pojedinih pivara na pivo koje proizvode samostalne male pivare uz sljedeća ograničenja: — snižene stope se neće primjenjivati na preduzeća koja proizvode više od 200 000 hl piva godišnje, — snižene stope, koje mogu biti ispod najniže stope, ne smiju biti više od 50 % ispod standardne nacionalne stope akcize. 2. Za potrebe sniženih stopa, pojam „samostalne male pivare” znači pivara koja je pravno i gospodarski nezavisna od bilo koje druge pivare, koja se koristi prostorom koji je fizički odvojen od prostora druge pivare i koja ne proizvodi prema licenci. Međutim, kad dvije ili više manjih pivara sarađuju, a njihova godišnja proizvodnja zajedno ne prelazi 200 000 hl, te se pivare mogu tretirati kao jedna samostalna mala pivovara. 3. Države članice osiguravaju da se sve snižene stope koje one uvedu, primjenjuju isto tako i na pivo isporučeno na njihovo državno područje iz samostalnih malih pivara kojih je sjedište u drugim državama članicama. One posebno osiguravaju da nijedna pojedinačna isporuka iz druge države članice nikad nije opterećena višom akcizom od takve domaće isporuke.</p>	<p>Nema odgovarajuće odredbe</p>	<p>Potpuno usklađeno</p>	<p>Potpuno usklađeno 45b Zakona o akcizama („Sl list RCG”, br. 65/01, 76/05, i „Sl list CG”, br.76/08, 28/12, 38/18, 45/14, 1/17, 50/17, 55/18 i 76/20). Potpuna usklađenost će se postići</p>	
<p>Član 5. 1. Države članice mogu primijeniti snižene stope koje mogu biti ispod najniže stope, za pivo sa stvarnim sadržajem jačine alkohola od najviše 2,8 % vol. 2. Države članice mogu ograničiti primjenu ovog člana na proizvode koji sadrže mješavinu piva i bezalkoholnih pića, a koji su obuhvaćeni oznakom KN 2206. Član 6.</p>	<p>Nema odgovarajuće odredbe</p>		<p>Opcija nije iskorišćena</p>	

<p>U zavisnosti od uslova koje utvrde kako bi osigurale pravilnu primjenu oslobođenja, države članice mogu osloboditi od akcize pivo koje je proizveo privatni pojedinac, te konzumirao proizvođač, članovi njegove porodice ili njegovi gosti, pod uslovom da se ne radi o prodaji.</p>				
<p>Član 7. 1. Države članice primjenjuju akcize na vino u skladu sa ovom Direktivom. 2. Države članice određuju svoje stope u skladu s Direktivom 92/84/EEZ.</p>	<p>“ Član 5 U članu 43 stav 1 riječi: "srednja alkoholna pića" zamjenjuju se riječju "međuproizvode". Stav 2 mijenja se i glasi: " Akciza iz stava 1 ovog člana plaća se u iznosu od: 7) 7,00 Eura po zapreminskom sadržaju alkohola na hektolitar piva; 8) 0 Eura po hektolitr mirnog vina; 9) 45 Eura po hektolitr pjenušavog vina; 10) 40 Eura po hektolitr ostalih nepjenušavih fermentisanih pića; 11) 45 Eura po hektolitr ostalih pjenušavih fermentisanih pića; 12) 140 Eura po hektolitr međuproizvoda."</p> <p>Zakon o akcizama („Sl. list RCG“,br. 65/01, 76/05, i „Sl. list CG“, br.76/08, 28/12, 38/18, 45/14, 1/17, 50/17, 55/18 i 76/20) “Član 43 (1) Akcizna osnovica za vina, međuproizvode i ostala</p>	<p>Potpuno usklađeno</p>	<p>Potpuno usklađeno i članom 39 Zakona o akcizama („Sl list RCG“,br. 65/01, 76/05, i „Sl list CG“, br.76/08, 28/12, 38/18, 45/14, 1/17, 50/17, 55/18 i 76/20)</p>	

	<p>fermentisana pića je količina akciznih proizvoda izražena u hektolitrima, a za pivo i etil alkohol zapreminski sadržaj alkohola na jedan hektolitar.</p> <p>(2) Akciza se plaća u iznosu od:</p> <p>1) 7,00 Eura po zapreminskom sadržaju alkohola na hektolitar piva;</p> <p>2) "0" (nula) Eura po hektolitr mirnog vina;</p> <p>3) 45 Eura po hektolitr pjenušavog vina;</p> <p>4) 40 (nula) Eura po hektolitr ostalih nepjenušavih fermentisanih pića;</p> <p>5) 45 Eura po hektolitr ostalih pjenušavih fermentisanih pića;</p> <p>6) 140 Eura po hektolitr srednjih alkoholnih pića.</p> <p>(3) Akciza se plaća po hektolitr čistog alkohola u iznosu od 1250 eura.“</p>			
<p>Član 8.</p> <p>Za potrebe ove Direktive:</p> <p>1. Pojam „mirno vino“ obuhvata sve proizvode koji su obuhvaćeni oznakama KN 2204 i 2205, osim pjenušavog vina, kako je utvrđeno stavom 2. ovog člana i:</p> <p>— imaju stvarnu jačinu sadržaja alkohola iznad 1,2 % vol., ali najviše 15 % vol., pod uslovom da je sav alkohol koji sadrži gotov proizvod nastao vrenjem,</p> <p>— imaju stvarnu jačinu sadržaja alkohola iznad 15 % vol., ali najviše 18 % vol., pod uslovom da su proizvedeni bez ikakvog obogaćivanja i da je sav alkohol koji sadrži gotov proizvod nastao vrenjem.</p>	<p>“ Član 5</p> <p>U članu 43 stav 1 riječi: “srednja alkoholna pića” zamjenjuju se riječju “međuproizvode”.</p> <p>Stav 2 mijenja se i glasi:</p> <p>“ Akciza iz stava 1 ovog člana plaća se u iznosu od:</p> <p>13) 7,00 Eura po zapreminskom sadržaju alkohola na hektolitar piva;</p> <p>14) 0 Eura po hektolitr mirnog</p>	<p>Potpuno usklađeno</p>	<p>Potpuno usklađeno i članom 39 Zakona o akcizama („Sl list RCG“, br. 65/01, 76/05, i „Sl list CG“, br.76/08, 28/12, 38/18, 45/14, 1/17, 50/17, 55/18 i 76/20)</p>	

<p>2. Pojam „pjenušavo vino” obuhvaća sve proizvode koji su obuhvaćeni oznakama KN 2204 10, 2204 21 10, 2204 29 10 i 2205:</p> <p>— punjeni su u boce s posebnim čepom (u obliku gljive) za pjenušava vina, koji su pričvršćeni na poseban način, ili imaju u otopini, zbog ugljičnog dioksida, povišeni pritisak od tri ili više bara,</p> <p>— imaju stvarnu jačinu sadržaja alkohola od najmanje 1,2 % vol., ali najviše 15 % vol., pod uslovom da je sav alkohol koji sadrži gotov proizvod nastao vrenjem.</p> <p>Član 9.</p> <p>1. Akcize koje na vino ubiru države članice utvrđuju se u odnosu na broj hektolitara gotovog proizvoda.</p> <p>2. Osim na način kako je predviđeno stavovima 3. i 4., države članice naplaćuju iste stope akcize za sve proizvode koji su podložni akcizama na mirna vina. Slično, one naplaćuju istu stopu akcize na proizvode koji su podložni akcizama, na pjenušava vina. One mogu primjenjivati istu stopu akcize, kako na mirna, tako i na pjenušava vina.</p> <p>3. Države članice mogu primjenjivati snižene stope akcize na sve vrste mirnih vina i pjenušavih vina koja imaju stvarnu alkoholnu jačinu od najviše 8,5 % vol.</p> <p>Države članice mogu primjenjivati snižene stope akcize na sve vrste mirnih vina i pjenušavih vina koja imaju stvarnu alkoholnu jačinu od najviše 8,5 % vol.</p> <p>4. Države članice koje su 1. Januar 1992. primjenjivale višu stopu akcize na mirna vina, kako je predviđeno članom 8. stavom 1. drugom alinejom, mogu nastaviti primjenjivati tu stopu. Ta visa stopa ne smije biti iznad standardne nacionalne stope koja se primjenjuje za poluproizvode.</p>	<p>vina;</p> <p>15) 45 Eura po hektolitrju pjenušavog vina;</p> <p>16) 40 Eura po hektolitrju ostalih nepjenušavih fermentisanih pića;</p> <p>17) 45 Eura po hektolitrju ostalih pjenušavih fermentisanih pića;</p> <p>18) 140 Eura po hektolitrju međuproizvoda.”</p> <p>Zakon o akcizama („Sl. list RCG”, br. 65/01, 76/05, i „Sl. list CG”, br. 76/08, 28/12, 38/18, 45/14, 1/17, 50/17, 55/18 i 76/20)</p> <p>“Član 43</p> <p>(1) Akcizna osnovica za vina, međuproizvode i ostala fermentisana pića je količina akciznih proizvoda izražena u hektolitrima, a za pivo i etil alkohol zapreminski sadržaj alkohola na jedan hektolitar.</p> <p>(2) Akciza se plaća u iznosu od:</p> <p>1) 7,00 Eura po zapreminskom sadržaju alkohola na hektolitar piva;</p> <p>2) "0" (nula) Eura po hektolitrju mirnog vina;</p> <p>3) 45 Eura po hektolitrju pjenušavog vina;</p> <p>4) 40 (nula) Eura po hektolitrju</p>			
---	--	--	--	--

	<p>ostalih nepjenušavih fermentisanih pića; 5) 45 Eura po hektolitru ostalih pjenušavih fermentisanih pića; 6) 140 Eura po hektolitru srednjih alkoholnih pića.</p> <p>(3) Akciza se plaća po hektolitru čistog alkohola u iznosu od 1250 eura.“</p>			
<p>Član 10. U zavisnosti od uslova koje utvrde sa ciljem osiguranja dosljedne primjene ovog člana, države članice mogu osloboditi od akcize vina koja proizvode privatne osobe za vlastitu potrošnju, a troše proizvođači, članovi njihovih porodica ili njihovi gosti, pod uslovom da se ne radi o prodaji.</p>	Nema odgovarajuće odredbe	Djelimično usklađeno	<p>Djelimično usklađeno članom 45 Zakona o akcizama („Sl list RCG“, br. 65/01, 76/05, i „Sl list CG“, br. 76/08, 50/09, 78/10, 61/11, 28/12, 38/13, 45/14, 1/17, 50/17, 55/18 i 76/20) u dijelu koji se odnosi na propisivanje bližeg postupka i načina plaćanja akcize od strane malih proizvođača alkoholnih pića. Potpuna usklađenost će se postići donošenjem podzakonskog akta kojim će se propisati bliži postupak i način plaćanja akcize od strane malih proizvođača</p>	Do ulaska u EU

			alkoholnih pića.	
<p>Član 11. 1. Države članice primjenjuju akcize na pića koja se dobijaju vrenjem, osim piva i vina (ostala pića koja se dobivaju vrenjem) u skladu s ovom Direktivom. 2. Države članice utvrđuju svoje stope u skladu s Direktivom 92/84/EEZ.</p>	<p style="text-align: center;">Član 5</p> <p>U članu 43 stav 1 riječi: "srednja alkoholna pića" zamjenjuju se riječju "međuproizvode". Stav 2 mijenja se i glasi: " Akciza iz stava 1 ovog člana plaća se u iznosu od: 1) 7,00 Eura po zapreminskom sadržaju alkohola na hektolitar piva; 2) 0 Eura po hektolitr mirnog vina; 3) 45 Eura po hektolitr pjenušavog vina; 4) 40 Eura po hektolitr ostalih nepjenušavih fermentisanih pića; 5) 45 Eura po hektolitr ostalih pjenušavih fermentisanih pića; 6) 140 Eura po hektolitr međuproizvoda."</p> <p style="text-align: center;">Zakon o akcizama („Sl. list RCG“,br. 65/01, 76/05, i „Sl. list CG“, br.76/08, 28/12, 38/18, 45/14, 1/17, 50/17, 55/18 i 76/20)</p> <p style="text-align: center;">“Član 43</p> <p>(1) Akcizna osnovica za vina, međuproizvode i ostala fermentisana pića je količina akciznih proizvoda izražena u hektolitrima, a za pivo i etil alkohol</p>	Potpuno usklađeno	Potpuno usklađeno i članom 40 Zakona o akcizama („Sl list RCG“,br. 65/01, 76/05, i „Sl list CG“, br.76/08, 28/12, 38/18, 45/14, 1/17, 50/17, 55/18 i 76/20)	

	<p>zapreminski sadržaj alkohola na jedan hektolitar.</p> <p>(2) Akciza se plaća u iznosu od:</p> <p>1) 7,00 Eura po zapreminskom sadržaju alkohola na hektolitar piva;</p> <p>2) "0" (nula) Eura po hektolitr mirnog vina;</p> <p>3) 45 Eura po hektolitr pjenušavog vina;</p> <p>4) 40 (nula) Eura po hektolitr ostalih nepjenušavih fermentisanih pića;</p> <p>5) 45 Eura po hektolitr ostalih pjenušavih fermentisanih pića;</p> <p>6) 140 Eura po hektolitr srednjih alkoholnih pića.</p> <p>(3) Akciza se plaća po hektolitr čistog alkohola u iznosu od 1250 eura.“</p>			
<p>Član 12.</p> <p>Za potrebe ove Direktive i ne dovodeći u pitanje odredbe člana 17.:</p> <p>1. Pojam „ostala mirna pića koja se dobijaju vrenjem“ obuhvaća proizvode koji su obuhvaćeni oznakama KN 2204 i 2205, ali koji nisu navedeni u članu 8., i proizvode koji su obuhvaćeni oznakom KN 2206, osim ostalih pjenušavih pića koja se dobivaju vrenjem, kako je određeno u stavu 2. ovog člana, te svi proizvodi obuhvaćeni članom 2., a imaju:</p> <ul style="list-style-type: none"> — stvarnu jakost sadržaja alkohola iznad 1,2 % vol., ali najviše 10 % vol., — stvarnu jakost sadržaja alkohola iznad 10 % vol., ali najviše 15 % vol., pod uvjetom da je sav alkohol koji sadrži gotov proizvod nastao vrenjem. <p>2. Pojam „ostala pjenušava pića koja se dobivaju vrenjem“ obuhvaća sve proizvode koji su obuhvaćeni oznakom KN 2206 00 91, kao i proizvodi koji su obuhvaćeni oznakom KN 2204 10, 2204 21 10, 2204 29 10 i 2205, a nisu</p>	<p>Nema odgovarajuće odredbe</p>	<p>Potpuno usklađeno</p>	<p>Potpuno usklađeno članom 40 Zakona o akcizama („Sl list RCG“, br. 65/01, 76/05, i „Sl list CG“, br.76/08, 28/12, 38/18, 45/14, 1/17, 50/17, 55/18 i 76/20).</p>	

<p>navedeni u članu 8. i:</p> <ul style="list-style-type: none"> — punjeni su u boce s posebnim čepom (u obliku gljive) za pjenušava vina, koji su pričvršćeni na poseban način, ili imaju u otopini zbog ugljičnog dioksida povišeni tlak od tri ili više bara, — imaju stvarnu jakost sadržaja alkohola od najmanje 1,2 % vol., ali najviše 13 % vol., — imaju stvarnu jakost sadržaja alkohola od najmanje 13 % vol., ali najviše 15 % vol., pod uvjetom da je sav alkohol koji sadrži gotov proizvod nastao vrenjem. 				
<p>Član 13.</p> <p>1. Akcize koje države članice naplaćuju na ostala pića koja se dobivaju vrenjem utvrđuju se prema broju hektolitara gotovog proizvoda.</p> <p>2. Osim kako je predviđeno stavom 3., države članice naplaćuju istu stopu akcize na sve proizvode koji su podložni akcizama na ostala mirna pića koja se dobivaju vrenjem. Slično tome, one naplaćuju istu stopu akcize na sve proizvode koji su podložni akcizama i na ostala pjenušava pića koja se dobivaju vrenjem. One mogu primjenjivati istu stopu akcize kako na mirna pića, tako i na ostala pjenušava pića koja se dobivaju vrenjem.</p> <p>3. Države članice mogu primjenjivati snižene stope akcize na sve vrste mirnih i pjenušavih pića koja se dobivaju vrenjem, sa stvarnom jačinom sadržaja alkohola do najviše 8,5 % vol.</p> <p>Član 14.</p> <p>U zavisnosti od uslova koje utvrde sa ciljem osiguranja dosljedne primjene ovog člana, države članice mogu osloboditi plaćanja akcize ostala mirna i pjenušava pića koja se dobivaju vrenjem, koja proizvode privatne osobe za vlastitu potrošnju, a troše proizvođači, članovi njihovih porodica ili njihovi gosti, pod uvjetom da se ne radi o prodaji.</p>	<p>Nema odgovarajuće odredbe</p>		<p>Opcija nije iskorišćena</p>	
<p>Član 15.</p> <p>Za potrebe Direktive 92/84/EEZ i Direktive 92/12/EEZ, kad se navodi pojam „vina” smatra se da se to odnosi isto tako i na ostala pića koja se dobivaju vrenjem, kako je definirano u ovom odjeljku.</p> <p>Član 16.</p> <p>1. Države članice primjenjuju akcize na poluproizvode u skladu s ovom Direktivom.</p>	<p>Nema odgovarajuće odredbe</p>	<p>Potpuno usklađeno</p>	<p>Potpuno usklađeno članovima 39 i 41 Zakona o akcizama („Sl list RCG”, br. 65/01, 76/05, i „Sl list CG”, br.76/08, 28/12, 38/18, 45/14, 1/17,</p>	

<p>2. Države članice određuju svoje stope u skladu s Direktivom 92/84/EEZ. Te stope nikad ne smiju biti ispod stopa koje države članice primjenjuju na proizvode iz člana 8. stava 1. i člana 12. stava 1. sadašnje Direktive.</p>			50/17, 55/18 i 76/20).	
<p>Član 17. 1. Za potrebe ove Direktive, pojam „poluproizvod” obuhvaća sve proizvode stvarne jakosti sadržaja alkohola iznad 1,2 % vol., ali najviše 22 % vol., koji su obuhvaćeni oznakama KN 2204, 2205 i 2206, ali nisu obuhvaćeni članovima 2., 8. i 12. 2. Bez obzira na odredbe člana 12., države članice mogu tretirati kao poluproizvod sva mirna pića koja se dobivaju vrenjem, koja su obuhvaćena područjem primjene člana 12. stava 1., koja imaju stvarnu jakost alkohola od najmanje 5,5 % vol. i nisu dobijena isključivo vrenjem, te sva pjenušava pića dobivena vrenjem koja su obuhvaćena područjem primjene člana 12. stava 2., koja imaju stvarnu jakost alkohola od najmanje 8,5 % vol. i nisu dobijena isključivo vrenjem.</p>	Nema odgovarajuće odredbe	Potpuno usklađeno	Potpuno usklađeno članom 41 Zakona o akcizama („Sl list RCG”, br. 65/01, 76/05, i „Sl list CG”, br. 76/08, 28/12, 38/18, 45/14, 1/17, 50/17, 55/18 i 76/20).	
<p>Član 18. 1. akciza koju države članice naplaćuju na poluproizvode utvrđuje se u odnosu na broj hektolitara gotovog proizvoda. 2. Osim kako je predviđeno stavovima 3., 4. i 5., države članice naplaćuju istu stopu akcize na sve proizvode koji su podložni akcizama na poluproizvode. 3. Država članica može primijeniti jedinstvenu sniženu stopu akcize na poluproizvode sa stvarnom jakosti sadržaja alkohola do najviše 15 % vol., podložno sljedećim uslovima: — snižena stopa ne smije biti više od 40 % ispod standardne nacionalne stope akcize, — snižena stopa ne smije biti niža od standardne nacionalne stope koja se primjenjuje na proizvode koje obuhvataju član 8. Stav 1. i član 12. stav 1. ove Direktive. 4. Države članice mogu primjenjivati jedinstvenu sniženu stopu akcize na poluproizvode koji su određeni članom 13. stavovima 1. i 2. Regulative (EEZ) br. 4252/88. Snižena stopa — može biti ispod najniže stope, ali ne smije biti više od 50 % niža od</p>	<p>Član 5 U članu 43 stav 1 riječi: „srednja alkoholna pića” zamjenjuju se riječju „međuproizvode”. Stav 2 mijenja se i glasi: “ Akciza iz stava 1 ovog člana plaća se u iznosu od: 7) 7,00 Eura po zapreminskom sadržaju alkohola na hektolitar piva; 8) 0 Eura po hektolitr mirnog vina; 9) 45 Eura po hektolitr pjenušavog vina; 10) 40 Eura po hektolitr ostalih nepjenušavih fermentisanih pića; 11) 45 Eura po hektolitr ostalih pjenušavih fermentisanih</p>	Potpuno usklađeno	Potpuno usklađeno i članom 40 Zakona o akcizama („Sl list RCG”, br. 65/01, 76/05, i „Sl list CG”, br. 76/08, 28/12, 38/18, 45/14, 1/17, 50/17, 55/18 i 76/20)	

<p>standardne nacionalne stope akcize, ili</p> <p>— ne smije biti ispod najniže stope koja se primjenjuje na poluproizvode.</p> <p>5. Za poluproizvode koji su punjeni u boce s posebnim čepom (u obliku gljive) za pjenušava vina, koji su pričvršćeni na poseban način ili imaju u otopini zbog ugljičnog dioksida povišeni tlak od tri ili više bara, države članice mogu primjenjivati istu stopu, kako je predviđeno za proizvode koji su obuhvaćeni područjem primjene člana 12. stava 2., pod uvjetom da je ta stopa viša od nacionalne stope za poluproizvode.</p>	<p>pića;</p> <p>12) 140 Eura po hektolitr^u međuproizvoda.”</p> <p>Zakon o akcizama („Sl. list RCG“, br. 65/01, 76/05, i „Sl. list CG“, br.76/08, 28/12, 38/18, 45/14, 1/17, 50/17, 55/18 i 76/20)</p> <p>“Član 43</p> <p>(1) Akcizna osnovica za vina, međuproizvode i ostala fermentisana pića je količina akciznih proizvoda izražena u hektolitr^{ima}, a za pivo i etil alkohol zapreminski sadržaj alkohola na jedan hektolitar.</p> <p>(2) Akciza se plaća u iznosu od:</p> <p>1) 7,00 Eura po zapreminskom sadržaju alkohola na hektolitar piva;</p> <p>2) "0" (nula) Eura po hektolitr^u mirnog vina;</p> <p>3) 45 Eura po hektolitr^u pjenušavog vina;</p> <p>4) 40 (nula) Eura po hektolitr^u ostalih nepjenušavih fermentisanih pića;</p> <p>5) 45 Eura po hektolitr^u ostalih pjenušavih fermentisanih pića;</p> <p>6) 140 Eura po hektolitr^u srednjih alkoholnih pića.</p> <p>(3) Akciza se plaća po hektolitr^u čistog alkohola u iznosu od 1250 eura.”</p>			
--	--	--	--	--

<p>Član 19.</p> <p>1. Države članice primjenjuju akcize za etilni alkohol u skladu s ovom Direktivom.</p> <p>2. Države članice određuju svoje stope u skladu s Direktivom 92/84/EEZ.</p>	<p style="text-align: center;">Član 5</p> <p>U članu 43 stav 1 riječi: "srednja alkoholna pića" zamjenjuju se riječju "međuproizvode".</p> <p>Stav 2 mijenja se i glasi: " Akciza iz stava 1 ovog člana plaća se u iznosu od:</p> <p>13) 7,00 Eura po zapreminskom sadržaju alkohola na hektolitar piva;</p> <p>14) 0 Eura po hektolitr mirnog vina;</p> <p>15) 45 Eura po hektolitr pjenušavog vina;</p> <p>16) 40 Eura po hektolitr ostalih nepjenušavih fermentisanih pića;</p> <p>17) 45 Eura po hektolitr ostalih pjenušavih fermentisanih pića;</p> <p>18) 140 Eura po hektolitr međuproizvoda."</p> <p style="text-align: center;">Zakon o akcizama („Sl. list RCG“,br. 65/01, 76/05, i „Sl. list CG“, br.76/08, 28/12, 38/18, 45/14, 1/17, 50/17, 55/18 i 76/20)</p> <p style="text-align: center;">“Član 43</p> <p>(1) Akcizna osnovica za vina, međuproizvode i ostala fermentisana pića je količina akciznih proizvoda izražena u hektolitrima, a za pivo i etil alkohol zapreminski sadržaj alkohola na jedan hektolitar.</p>	<p style="text-align: center;">Potpuno usklađeno</p>	<p style="text-align: center;">Potpuno usklađeno i članom 42 Zakona o akcizama („Sl list RCG“,br. 65/01, 76/05, i „Sl list CG“, br.76/08, 28/12, 38/18, 45/14, 1/17, 50/17, 55/18 i 76/20)</p>	
---	--	--	--	--

	<p>(2) Akciza se plaća u iznosu od: 1) 7,00 Eura po zapreminskom sadržaju alkohola na hektolitar piva; 2) "0" (nula) Eura po hektolitr mirnog vina; 3) 45 Eura po hektolitr pjenušavog vina; 4) 40 (nula) Eura po hektolitr ostalih nepjenušavih fermentisanih pića; 5) 45 Eura po hektolitr ostalih pjenušavih fermentisanih pića; 6) 140 Eura po hektolitr srednjih alkoholnih pića. (3) Akciza se plaća po hektolitr čistog alkohola u iznosu od 1250 eura.“</p>			
<p>Član 20. Za potrebe ove Direktive pojam „etilni alkohol“ obuhvata: — sve proizvode sa stvarnom jakosti sadržaja alkohola od najmanje 1,2 % vol., koji su obuhvaćeni oznakama KN 2207 i 2208, čak kad su ti proizvodi tek dio nekog proizvoda koji je obuhvaćen nekim drugim poglavljem KN-a, — proizvode oznaka KN 2204, 2205 i 2206 koji imaju stvarnu jačinu sadržaja alkohola iznad 22 % vol., — žestoka alkoholna pića, miješana ili ne.</p>	Nema odgovarajuće odredbe	Potpuno usklađeno	Potpuno usklađeno članom 42 Zakona o akcizama („Sl list RCG“, br. 65/01, 76/05, i „Sl list CG“, br.76/08, 28/12, 38/18, 45/14, 1/17, 50/17, 55/18 i 76/20)	
<p>Član 21. Akciza na etil alkohol utvrđuje se na hektolitar čistog alkohola kod temperature od 20 °C i izračunava se u odnosu na broj hektolitara čistoga alkohola. Prema odredbama člana 22., države članice naplaćuju istu stopu akcize na sve proizvode koji su podložni akcizama na etil alkohol.</p>	<p>Član 5 U članu 43 stav 1 riječi: "srednja alkoholna pića" zamjenjuju se riječju "međuproizvode". Stav 2 mijenja se i glasi: " Akciza iz stava 1 ovog člana plaća se u iznosu od: 19) 7,00 Eura po</p>	Potpuno usklađeno	Potpuno usklađeno i članovima 37 i 42 Zakona o akcizama („Sl list RCG“, br. 65/01, 76/05, i „Sl list CG“, br.76/08, 28/12, 38/18, 45/14, 1/17, 50/17, 55/18 i 76/20)	

zapreminskom sadržaju alkohola na hektolitar piva;
20) 0 Eura po hektolitr mirnog vina;
21) 45 Eura po hektolitr pjenušavog vina;
22) 40 Eura po hektolitr ostalih nepjenušavih fermentisanih pića;
23) 45 Eura po hektolitr ostalih pjenušavih fermentisanih pića;
24) 140 Eura po hektolitr međuproizvoda.”

Zakon o akcizama („Sl. list RCG“, br. 65/01, 76/05, i „Sl. list CG“, br. 76/08, 28/12, 38/18, 45/14, 1/17, 50/17, 55/18 i 76/20)

“Član 43

(1) Akcizna osnovica za vina, **međuproizvode** i ostala fermentisana pića je količina akciznih proizvoda izražena u hektolitrima, a za pivo i etil alkohol zapreminski sadržaj alkohola na jedan hektolitar.

(2) Akciza se plaća u iznosu od:
1) 7,00 Eura po zapreminskom sadržaju alkohola na hektolitar piva;

2) "0" (nula) Eura po hektolitr mirnog vina;

3) 45 Eura po hektolitr pjenušavog vina;

	<p>4) 40 (nula) Eura po hektolitr ostalih nepjenušavih fermentisanih pića; 5) 45 Eura po hektolitr ostalih pjenušavih fermentisanih pića; 6) 140 Eura po hektolitr srednjih alkoholnih pića. (3) Akciza se plaća po hektolitr čistog alkohola u iznosu od 1250 eura.“</p>			
<p>Član 22. 1. Države članice mogu primjenjivati snižene stope akcize na etil alkohol koji proizvode male destilerije uz sljedeća ograničenja: — snižene stope, koje mogu biti ispod najniže stope, ne primjenjuju se na preduzeća koja proizvode više od 10 hektolitara čistog alkohola godišnje. Međutim, države članice koje su 1. Januara 1992. primjenjivale snižene stope na preduzeća koja proizvode 10 do 20 hektolitara čistoga alkohola godišnje, mogu to i dalje činiti, — snižene stope ne smiju biti više od 50 % ispod standardne nacionalne stope akcize . 2. Za potrebe sniženih stopa, pojam „manja destilerija” znači destileriju koja je pravno i ekonomski neovisna o nekoj drugoj destileriji i koja ne proizvodi prema licenci. 3. Države članice osiguravaju da se snižene stope koje one mogu uvesti, isto tako primjenjuju i na etilni alkohol koji na njihovo državno područje isporučuju neovisne male destilerije koje imaju sjedište u drugim državama članicama. 4. Države članice mogu predvidjeti odredbe prema kojima se alkohol koji proizvode mali proizvođači pušta na slobodno tržište čim se pribavi (pod uvjetom da sami proizvođači ne obavljaju poslovanje unutar Zajednice), bez postupka skladištenja u akciznom skladištu, i da ga se na kraju tereti po jedinstvenoj stopi akcize . 5. Države članice mogu primjenjivati snižene stope akcize na proizvode koji su obuhvaćeni oznakom KN 2208 i kojih stvarna jakost sadržaja</p>	<p>Nema odgovarajuće odredbe</p>	<p>Djelimično usklađeno</p>	<p>Djelimično usklađeno članom 45a Zakona o akcizama („SI list RCG“,br. 65/01, 76/05, i „SI list CG“, br.76/08,50/09, 78/10,61/11, 28/12, 38/13, 45/14, 1/17, 50/17, 55/18 i 76/20) u dijelu koji se odnosi na visinu akcize koju plaća mali proizvođač jakih alkoholnih pića. Potpuna usklađenost će se postići izmjenama Zakona o akcizama.</p>	<p>Do ulaska u EU</p>

alkohola ne prelazi 10 % vol.				
<p>Član 23. Sljedeće države članice mogu primjenjivati sniženu stopu, koja može biti ispod najniže stope, ali ne smije biti više od 50 % ispod najniže nacionalne stope akcize za etil alkohol, za sljedeće proizvode:</p> <p>1. Francuska Republika, u odnosu na rum, kako je predviđeno članom 1. stavom 4. tačkom (a) Regulative (EEZ) br. 1576/89, koji je proizveden od šećerne trske koja je ubrana na mjestu proizvodnje, kako je predviđeno članom 1. stavom 3. tačkom 1. te Regulative te ima hlapljive sastojke, osim etilnog i metilnog alkohola od najmanje 225 grama po hektolitr čistoga alkohola, i stvarnu jakost sadržaja alkohola od najmanje 40 % vol.;</p> <p>2. Helenska Republika, u vezi sa žestokim pićima sa ukusom anisa, kako je definisano u Regulativi (EEZ) br. 1576/89, koja su bez boje i imaju sadržaj šećera od najviše 50 grama po litri, i u kojima se najmanje 20 % jakosti alkohola u gotovom proizvodu sastoji od aromatizovanog alkohola koji je proizveden destilacijom u tradicionalnim bakrenim destilacijskim kotlovima kapaciteta do najviše 1 000 litara.</p>	Nema odgovarajuće odredbe	Neprenosivo		
<p>Član 24. 1. Države članice ne moraju zahtijevati da se proizvodi obuhvaćeni ovom Direktivom proizvode u akciznim skladištima od sastojaka alkoholnih proizvoda koji su u sistemu odloženog plaćanja relevantnih akciza , pod uslovom da je već unaprijed plaćena akciza na sastojke od kojih se izrađuje, a da ukupni porezi koji su na njih plaćeni nisu niži od poreza koji se plaća na proizvode koji se dobivaju od njihove mješavine.</p> <p>2. Kraljevina Španija ne mora smatrati kao preradu od poluproizvoda pripremu vina koja se proizvode na područjima Moriles-Montille, Tarragone, Prioratoa i Terra Alte, kojima se alkohol pridodaje tako da se sadržaj jakosti alkohola podigne za najviše 1 % vol.</p> <p>Član 25. Države članice mogu refundirati akciza na alkoholna pića koja su povučena s tržišta, jer zbog svog stanja ili starosti više nisu podobna za prehranu ljudi.</p>	Nema odgovarajuće odredbe		Opcija nije iskorišćena	

<p>Član 26. Upućivanja na oznake KN u ovoj Direktivi su one iz verzije kombinirane nomenklature, koje su vrijedile prilikom donošenja ove Direktive.</p>	Nema odgovarajuće odredbe	Neprenosivo		
<p>Član 27. 1. Države članice oslobađaju proizvode koji su obuhvaćeni ovom Direktivom od plaćanja usklađenih akciza pod uslovima koje predvide s ciljem osiguranja pravilne i dosljedne primjene takvih oslobađanja, te sprečavanja utaja, izbjegavanja ili zloupotreba: (a) kad se prodaju u obliku potpuno denaturiranog alkohola u skladu s uslovima pojedine države članice, a o tim je uslovima obaviješteno, te su prihvaćeni u skladu sa stavovima 3. i 4. ovog člana. Oslobađanje se može provoditi pod uslovom da se pri primjeni sprovode odredbe Direktive 92/12/EEZ o komercijalnom prijevozu potpuno denaturisanog alkohola; (b) kad je alkohol potpuno denaturisan prema uslovima neke države članice i kad se koristi za preradu bilo kojeg proizvoda koji ne služi za prehranu ljudi; (c) kad se koristi za proizvodnju octa koji je obuhvaćen oznakom KN 2209; (d) kad se koristi za proizvodnju lijekova, kako je predviđeno Direktivom 65/65/EEZ; (e) kad se koristi za proizvodnju aroma za pripremu hrane i bezalkoholnih pića jakosti sadržaja alkohola do najviše 1,2 % vol.; (f) kad se koristi neposredno ili kao sastojak nekog poluproizvoda za proizvodnju prehrambenih proizvoda, punjenih ili u drugom obliku, pod uvjetom da je u svakom slučaju sadržaj alkohola najviše 8,5 litara čistoga alkohola na 100 kg proizvoda za čokoladu, te 5 litara čistoga alkohola na 100 kg proizvoda za druge proizvode. 2. Države članice mogu osloboditi proizvode koji su obuhvaćeni ovom Direktivom od plaćanja usklađenih akciza pod uslovima koje predvide s ciljem osiguranja pravilne i dosljedne primjene takvih oslobađanja, te sprečavanja utaja, izbjegavanja ili zloupotreba: (a) kao uzorke za analizu, za testiranje proizvodnje ili za naučne potrebe; (b) za naučna istraživanja; (c) za medicinske potrebe u bolnicama i apotekama ; (d) u proizvodnim procesima pod uslovom da krajnji proizvod ne sadrži</p>	Nema odgovarajuće odredbe	Potpuno usklađeno	Potpuno usklađeno članom 44 Zakona o akcizama („Sl list RCG“, br. 65/01, 76/05, i „Sl list CG“, br.76/08, 28/12, 38/18, 45/14, 1/17, 50/17, 55/18 i 76/20).	

<p>alkohol;</p> <p>(e) za proizvodnju sastavnih dijelova koji nisu podložni akcizi prema ovoj Direktivi.</p> <p>3. Prije 1. Januara 1993. i tri mjeseca prije svake namjeravane promjene nacionalnog prava, svaka država članica obavješćuje Komisiju, uz sve relevantne informacije, o denaturantu kojeg namjerava koristiti za potrebe stava 1. tačke (a). Komisija prenosi obavještenje drugim državama članicama u roku od mjesec dana od njenog primitka.</p> <p>4. Ako u roku od dva mjeseca nakon što su druge države članice obaviještene, Komisija ni bilo koja država članica ne postavi pitanje u Savjetu, smatra se da je Savjet odobrilo postupke denaturisanja o kojima je obaviješteno. Ako se u tom roku uloži prigovor, odluka se donosi u skladu s postupkom predviđenim u članu 24. Direktive 92/12/EEZ.</p> <p>5. Ako država članica ustanovi da je proizvod koji je oslobođen prema stavu 1. tački (a) ili stavu 1. tački (b) razlog utaje, izbjegavanja i zloporabe, ona može odbiti oslobađanje ili povući već odobreno oslobođenje od plaćanja. Država članica o tome bez odlaganja obavješćuje Komisiju. Komisija prenosi obavijest drugim državama članicama u roku od mjesec dana od njenog primitka. Konačna odluka se donosi u skladu s postupkom predviđenim u članu 24. Direktive 92/12/EEZ. Države članice nisu obavezne ovu odluku primjenjivati retroaktivno.</p> <p>6. Države članice mogu slobodno provoditi gore navedena oslobađanja povratom već plaćenih akciza.</p>				
<p>Član 28.</p> <p>Ujedinjeno Kraljevstvo može nastaviti da primjenjuje oslobođenja koja je primjenjivala 1. Januara 1992. na sljedeće proizvode:</p> <ul style="list-style-type: none"> — koncentrirana pića priređena vrenjem slada, kojih je sladovina prije fermentacije imala specifičnu gustoću od najmanje 1 200 originalnog sadržaja slada (47° Plato), — aromatizirani biter stvarne jakosti alkohola od 44,2 % do 49,2 % vol., koji sadrži 1,5 % do 6 % težine gorčice (lincure), začina ili drugih aromatskih sastojaka i 4 % do 10 % težine šećera, u posudama koje sadrže najviše 0,2 litre neto proizvoda. 	<p>Nema odgovarajuće odredbe</p>	<p>Neprenosivo</p>		
<p>Član 29.</p>	<p>Nema odgovarajuće odredbe</p>	<p>Neprimjenjivo</p>		

<p>1. Države članice donose zakone i druge propise potrebne za usklađivanje s ovom Direktivom najkasnije do 31. decembra 1992. One o tome odmah obavještavaju Komisiju.</p> <p>Kada države članice donose ove mjere, te mjere prilikom njihove službene objave sadrže upućivanje na ovu Direktivu ili se uz njih navodi takvo upućivanje. Načine tog upućivanja određuju države članice.</p> <p>2. Države članice Komisiji dostavljaju tekstove glavnih odredaba nacionalnog prava koje donesu u području na koje se odnosi ova Direktiva.</p>				
<p>Član 30. Ova je Direktiva upućena državama članicama.</p>	Nema odgovarajuće odredbe	Neprenosivo		
<p>Direktiva 92/84</p>				
<p style="text-align: center;"><i>Član 1.</i></p> <p>Najkasnije do 1. januara 1993. države članice započinju primjenu najnižih stopa akcize u skladu s odredbama utvrđenim u ovoj Direkti</p>	Nema odgovarajuće odredbe	Neprenosivo		
<p style="text-align: center;"><i>Član 2.</i></p> <p>Ovom su Direktivom obuhvaćeni sljedeći proizvodi:</p> <ul style="list-style-type: none"> — alkohol i alkoholna pića, — poluproizvodi, — vino, — pivo, <p>kako su određeni u Direktivi 92/83/EEZ.</p>	<p style="text-align: center;">Član 5</p> <p>U članu 43 stav 1 riječi: "srednja alkoholna pića" zamjenjuju se riječju "međuproizvode".</p> <p>Stav 2 mijenja se i glasi: " Akciza iz stava 1 ovog člana plaća se u iznosu od:</p> <p>25) 7,00 Eura po zapreminskom sadržaju alkohola na hektolitar piva;</p> <p>26) 0 Eura po hektolitr mirnog vina;</p> <p>27) 45 Eura po hektolitr pjenušavog vina;</p> <p>28) 40 Eura po hektolitr ostalih nepjenušavih fermentisanih pića;</p> <p>29) 45 Eura po hektolitr ostalih pjenušavih fermentisanih</p>	Potpuno usklađeno		

	<p>pića; 30) 140 Eura po hektolitr međuproizvoda.”</p> <p>Zakon o akcizama („Sl. list RCG“,br. 65/01, 76/05, i „Sl. list CG“, br.76/08, 28/12, 38/18, 45/14, 1/17, 50/17, 55/18 i 76/20) “Član 43</p> <p>(1) Akcizna osnovica za vina, međuproizvode i ostala fermentisana pića je količina akciznih proizvoda izražena u hektolitrma, a za pivo i etil alkohol zapreminski sadržaj alkohola na jedan hektolitar.</p> <p>(2) Akciza se plaća u iznosu od:</p> <p>1) 7,00 Eura po zapreminskom sadržaju alkohola na hektolitar piva;</p> <p>2) "0" (nula) Eura po hektolitr mirnog vina;</p> <p>3) 45 Eura po hektolitr pjenušavog vina;</p> <p>4) 40 (nula) Eura po hektolitr ostalih nepjenušavih fermentisanih pića;</p> <p>5) 45 Eura po hektolitr ostalih pjenušavih fermentisanih pića;</p> <p>6) 140 Eura po hektolitr srednjih alkoholnih pića.</p> <p>(3) Akciza se plaća po hektolitr čistog alkohola u iznosu od 1250 eura.“</p>			
--	--	--	--	--

<p style="text-align: center;"><i>Član 3.</i></p> <p>1. Od 1. januara 1993. najniža stopa akcize na alkohol i alkohol koji sadrže pića, osim onih navedenih u člancima 4., 5. i 6., utvrđuje se na 550 ECU po hektolitr čistog alkohola.</p> <p>Međutim, države članice koje na alkohol i alkoholna pića primjenjuju stopu akcize do najviše 1 000 ECU po hektolitr čistog alkohola, ne smiju sniziti svoju nacionalnu stopu. Osim toga, države članice koje na rečene proizvode primjenjuju stopu akcize iznad 1 000 ECU po hektolitr čistog alkohola, ne smiju sniziti svoju nacionalnu stopu ispod 1 000 ECU.</p> <p>2. Kraljevina Danska može, međutim, do 30. juna 1996. zadržati svoj postojeći sustav oporezivanja alkohola i alkohola sadržanog u drugim proizvodima, pod uslovom da se provedbom tog sustava nikad ne primjenjuje iznos koji je ispod onoga koji bi proizašao iz primjene stava 1. u skladu s odredbama predviđenim u Direktivi 92/83/EEZ.</p> <p>3. Talijanska Republika može, međutim, do 30. juna 1996. zadržati svoj postojeći sustav oporezivanja alkohola i alkohola sadržanog u drugim proizvodima, kojim su predviđene niže stope za neke kategorije alkohola, pod uslovom da se provedbom tog sustava nikad ne primjenjuje iznos koji je ispod onoga koji bi proizašao iz primjene stavka 1. u skladu s odredbama predviđenim u Direktivi 92/83/EEZ.</p>	<p style="text-align: center;">Član 5</p> <p>U članu 43 stav 1 riječi: "srednja alkoholna pića" zamjenjuju se riječju "međuproizvode".</p> <p>Stav 2 mijenja se i glasi: " Akciza iz stava 1 ovog člana plaća se u iznosu od:</p> <p>31) 7,00 Eura po zapreminskom sadržaju alkohola na hektolitar piva;</p> <p>32) 0 Eura po hektolitr mirnog vina;</p> <p>33) 45 Eura po hektolitr pjenušavog vina;</p> <p>34) 40 Eura po hektolitr ostalih nepjenušavih fermentisanih pića;</p> <p>35) 45 Eura po hektolitr ostalih pjenušavih fermentisanih pića;</p> <p>36) 140 Eura po hektolitr međuproizvoda."</p> <p style="text-align: center;">Zakon o akcizama („Sl. list RCG“, br. 65/01, 76/05, i „Sl. list CG“, br. 76/08, 28/12, 38/18, 45/14, 1/17, 50/17, 55/18 i 76/20)</p> <p style="text-align: center;">“Član 43</p> <p>(1) Akcizna osnovica za vina, međuproizvode i ostala fermentisana pića je količina akciznih proizvoda izražena u hektolitrima, a za pivo i etil alkohol zapreminski sadržaj alkohola na jedan hektolitar.</p>	<p style="text-align: center;">Potpuno usklađeno</p>		
--	---	--	--	--

	<p>(2) Akciza se plaća u iznosu od: 1) 7,00 Eura po zapreminskom sadržaju alkohola na hektolitar piva; 2) "0" (nula) Eura po hektolitr mirnog vina; 3) 45 Eura po hektolitr pjenušavog vina; 4) 40 (nula) Eura po hektolitr ostalih nepjenušavih fermentisanih pića; 5) 45 Eura po hektolitr ostalih pjenušavih fermentisanih pića; 6) 140 Eura po hektolitr srednjih alkoholnih pića. (3) Akciza se plaća po hektolitr čistog alkohola u iznosu od 1250 eura.“</p>			
<p style="text-align: center;">Član 4.</p> <p>Od 1. januara 1993. utvrđuje se najniža stopa akcize napoluproizvode od 45 ECU po hektolitr proizvoda.</p>	<p style="text-align: center;">Član 5</p> <p>U članu 43 stav 1 riječi: "srednja alkoholna pića" zamjenjuju se riječju "međuproizvode".</p> <p style="text-align: center;">Stav 2 mijenja se i glasi:</p> <p>" Akciza iz stava 1 ovog člana plaća se u iznosu od:</p> 37) 7,00 Eura po zapreminskom sadržaju alkohola na hektolitar piva; 38) 0 Eura po hektolitr mirnog vina; 39) 45 Eura po hektolitr pjenušavog vina; 40) 40 Eura po hektolitr ostalih nepjenušavih fermentisanih	<p style="text-align: center;">Potpuno usklađeno</p>		

<p>pića; 41) 45 Eura po hektolitr ostalnih pjenušavih fermentisanih pića; 42) 140 Eura po hektolitr međuproizvoda.”</p> <p>Zakon o akcizama („Sl. list RCG“,br. 65/01, 76/05, i „Sl. list CG“, br.76/08, 28/12, 38/18, 45/14, 1/17, 50/17, 55/18 i 76/20)</p> <p>“Član 43</p> <p>(1) Akcizna osnovica za vina, međuproizvode i ostala fermentisana pića je količina akciznih proizvoda izražena u hektolitrma, a za pivo i etil alkohol zapreminski sadržaj alkohola na jedan hektolitar.</p> <p>(2) Akciza se plaća u iznosu od:</p> <p>1) 7,00 Eura po zapreminskom sadržaju alkohola na hektolitar piva;</p> <p>2) "0" (nula) Eura po hektolitr mirnog vina;</p> <p>3) 45 Eura po hektolitr pjenušavog vina;</p> <p>4) 40 (nula) Eura po hektolitr ostalnih nepjenušavih fermentisanih pića;</p> <p>5) 45 Eura po hektolitr ostalih pjenušavih fermentisanih pića;</p> <p>6) 140 Eura po hektolitr srednjih alkoholnih pića.</p>			
--	--	--	--

	(3) Akciza se plaća po hektolitr čistog alkohola u iznosu od 1250 eura.“			
<p style="text-align: center;"><i>Član 5.</i></p> <p>Od 1. siječnja 1993. utvrđuje se najniža stopa akcize na vino: — za mirna vina 0 ECU, i — za pjenušava vina 0 ECU po hektolitr proizvoda.</p>	<p style="text-align: center;">Član 5</p> <p>U članu 43 stav 1 riječi: "srednja alkoholna pića" zamjenjuju se riječju "međuproizvode".</p> <p style="text-align: center;">Stav 2 mijenja se i glasi: " Akciza iz stava 1 ovog člana plaća se u iznosu od:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) 7,00 Eura po zapreminskom sadržaju alkohola na hektolitar piva; 2) 0 Eura po hektolitr mirnog vina; 3) 45 Eura po hektolitr pjenušavog vina; 4) 40 Eura po hektolitr ostalih nepjenušavih fermentisanih pića; 5) 45 Eura po hektolitr ostalih pjenušavih fermentisanih pića; 6) 140 Eura po hektolitr međuproizvoda." <p>Zakon o akcizama („Sl. list RCG“,br. 65/01, 76/05, i „Sl. list CG“, br.76/08, 28/12, 38/18, 45/14, 1/17, 50/17, 55/18 i 76/20)</p> <p style="text-align: center;">“Član 43</p> <p>(1) Akcizna osnovica za vina, međuproizvode i ostala fermentisana pića je količina</p> 	<p>Potpuno usklađeno</p>		

	<p>akciznih proizvoda izražena u hektolitrima, a za pivo i etil alkohol zapreminski sadržaj alkohola na jedan hektolitar.</p> <p>(2) Akciza se plaća u iznosu od:</p> <p>1) 7,00 Eura po zapreminskom sadržaju alkohola na hektolitar piva;</p> <p>2) "0" (nula) Eura po hektolitr mirnog vina;</p> <p>3) 45 Eura po hektolitr pjenušavog vina;</p> <p>4) 40 (nula) Eura po hektolitr ostalih nepjenušavih fermentisanih pića;</p> <p>5) 45 Eura po hektolitr ostalih pjenušavih fermentisanih pića;</p> <p>6) 140 Eura po hektolitr srednjih alkoholnih pića.</p> <p>(3) Akciza se plaća po hektolitr čistog alkohola u iznosu od 1250 eura.“</p>			
<p style="text-align: center;"><i>Član 6.</i></p> <p>Od 1. januara 1993. utvrđuje se najniža stopa akciza na pivo:</p> <p>— 0,748 ECU po hektolitr/stupanj Platoa, ili</p> <p>— 1,87 ECU po hektolitr/stupanj alkohola gotovog proizvoda.</p>	<p style="text-align: center;">Član 5</p> <p>U članu 43 stav 1 riječi: "srednja alkoholna pića" zamjenjuju se riječju "međuproizvode".</p> <p>Stav 2 mijenja se i glasi:</p> <p>" Akciza iz stava 1 ovog člana plaća se u iznosu od:</p> <p>1) 7,00 Eura po zapreminskom sadržaju alkohola na hektolitar piva;</p>	<p>Potpuno usklađeno</p>		

- | | | | |
|--|--|--|--|
| <p>2) 0 Eura po hektolitr mirnog vina;</p> <p>3) 45 Eura po hektolitr pjenušavog vina;</p> <p>4) 40 Eura po hektolitr ostalih nepjenušavih fermentisanih pića;</p> <p>5) 45 Eura po hektolitr ostalih pjenušavih fermentisanih pića;</p> <p>6) 140 Eura po hektolitr međuproizvoda.”</p> <p>Zakon o akcizama („Sl. list RCG“,br. 65/01, 76/05, i „Sl. list CG“, br.76/08, 28/12, 38/18, 45/14, 1/17, 50/17, 55/18 i 76/20)</p> <p>“Član 43</p> <p>(1) Akcizna osnovica za vina, međuproizvode i ostala fermentisana pića je količina akciznih proizvoda izražena u hektolitrima, a za pivo i etil alkohol zapreminski sadržaj alkohola na jedan hektolitar.</p> <p>(2) Akciza se plaća u iznosu od:</p> <p>1) 7,00 Eura po zapreminskom sadržaju alkohola na hektolitar piva;</p> <p>2) "0" (nula) Eura po hektolitr mirnog vina;</p> <p>3) 45 Eura po hektolitr pjenušavog vina;</p> <p>4) 40 (nula) Eura po hektolitr</p> | | | |
|--|--|--|--|

	<p>ostalih nepjenušavih fermentisanih pića; 5) 45 Eura po hektolitrju ostalih pjenušavih fermentisanih pića; 6) 140 Eura po hektolitrju srednjih alkoholnih pića.</p> <p>(3) Akciza se plaća po hektolitrju čistog alkohola u iznosu od 1250 eura.“</p>			
<p>Čl. 7-11</p>	<p>Nema odgovarajuće odredbe</p>	<p>Neprenosivo</p>		



Organ državne uprave nadležan za oblast na koju se propis
odnosi/donosilac akta

Ministarstvo finansija i socijalnog staranja/ Vlada Crne Gore

Naziv propisa	Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o akcizama	
Klasifikacija propisa po oblastima i podoblastima uređivanja	oblast	podoblast
	VIII. JAVNE FINANSIJE	Javne finansije
Klasifikacija po pregovaračkim poglavljima Evropske unije	poglavlje	potpoglavlje
	16. Oporezivanje	16.20 Indirektno oporezivanje
Ključni termini – eurovok deskriptori		